



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj 5 - 0566811 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"BRIDGEMONT"D.O.O. PODGORICA

registrovan-a dana 02.02.2010 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan: 03.02.2010

*Primitio: Kojić Luana
03.02.2010 godine*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0566811 / 001**

Datum registracije: **02.02.2010** Datum isteka registracije: **02.02.2011**
Sjedište uprave društva: **JISIPA BROZA TITA BR. 67 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **JISIPA BROZA TITA BR. 67 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **74140** **Konsalting i menadžment poslovi**
Datum donošenja osnivačkog akta **28.01.2010**
Datum donošenja Statuta: **28.01.2010**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **RIVER FINANTIAL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L.**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Ime i prezime: **ALESSANDRO PICCHI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **"HIPOTEKARNA BANKA" A.D. PODGORICA**

Matični broj i

5 - 0566811 / 001

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **PIETRO GIOVANNINI**

Adri

Matični broj ili br. pas

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **PIETRO GIOVANNINI**

Adri

Matični broj ili br. pas

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **RENATO GIOVANNINI**

Adresa

Matični broj ili br.

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ALESSANDRO PICCHI**

Adri

Matični broj ili br. pas

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MILJAN TODORVIĆ**

Adres

Matični broj ili br. pasoša

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstv

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **OSCAR RONZONI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Opis ovlašćenja: Individualno ovlašten da zastupa društvo samo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi 20.000,00 eura. U suprotnom samo sa Predsjednikom Odbora direktora.

Ime i prezime: **NIKOLA ŠPADIJER**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: kolektivno

Ime i prezime: **NIKOLA ŠPADIJER**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

REGISTRAR
Dejan Terzić

M.P.

DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

ПОЧЕТNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

Примљено из руке _____ преко поште _____
Дана XI _____ Препоручено дана _____
Препоручено дана 02. 2010 _____

Облик обављања привредне дјелатности:

- KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

PUNI NAZIV:	BRIDGEMONT d.o.o.	
Skraćeni naziv:	BRIDGEMONT d.o.o.	
Rok na koji se društvo osniva:	neodredjeno	
Registarski broj:		
*popunjava se kad je registracija promjene podataka		
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 28. januar 2010. godine	Datum izmjena:
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 28. januar 2010. godine	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE	Mjesto	Podgorica
	Sjedište:	
Ulica i broj:	Josipa Broza Tita br.67	

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	Podgorica
	Ulica i broj	Josipa Broza Tita br.67
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave		

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	
*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija	

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava	
---------------------	--

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Ivana Kojić
Jedinstveni matični broj:	

Potvrda registratora:

M.P.

1

*potpis i pečat registratora

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Pretežna djelatnost:

7 4 1 4 0

Konsalting i menadžment poslovi

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:
novčani+nenovčani

novčani iznos:
 nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos
 Smanjenje Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:	Iznos	<input type="text"/>
<small>novčani+nenovčani</small>		

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Kontakt:


Telefon: + 382 /
 + 382 /
 + 382 /
 Fax: + 382 /
 Elektronska adresa E-mail:
 Adresa internet strane:

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
 *upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %
 *akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
 *upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/Adresa:

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %
 *akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
 *upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/Adresa:

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Potvrda registratora: _____

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adr

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za st
i za stran

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo
*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačijiPredsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični b

Adresa:

Ovlašćenja u prometu

 neograničena ograničena
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

Direktor

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

Individualno ovlašten da zastupa društvo samo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi 20.000,00eura. U suprotnom, samo u supotpisu sa Predsjednikom Odbora direktora

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

Potvrda registratora: _____

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja
 Članovima organa upravljanja
 Direktorom društva
 Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ M.P. _____
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matičn

Adresa:

Saglasnost sa imenov *potpis

Ovlašćenja u prometu:
 neograničena ograničena
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja
 Članovima organa upravljanja
 Direktorom društva
 Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ M.P. _____
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ M.P. _____ 7
*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Alessandro Picchi

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Miljan Todorovic

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora


CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

11

*potpis i pečat registratora

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 153704
Datum: 03.02.2010

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 02.02.2010, pod registarskim brojem 5-0566811/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "BRIDGEMONT"D.O.O. PODGORICA, JISIPA BROZA TITA BR. 67 PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28.01.2010, a datum usvajanja Statuta je 28.01.2010. Lica u društvu su: "HIPOTEKARNA BANKA" A.D . PODGORICA Osnivač ,GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L. Osnivač ,GIOVANNINI PIETRO Predsjednik odbora direktora ,Član odbora direktora ,GIOVANNINI RENATO Član odbora direktora ,PICCHI ALESSANDRO Član odbora direktora ,TODOROVIĆ MILJAN Član odbora direktora , Član Odbora direktora OSCAR RONZONI ,ŠPADIJER NIKOLA Izvršni direktor ,Ovlašćeni zastupnik ,RIVER FINANTIAL Osnivač ,PICCHI ALESSANDRO Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

dan 30. 2010
u

Registar
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore br. 80/08), sledeći osnivači privrednog društva BRIDGEMONT d.o.o. (u daljem tekstu: "**Društvo**"):

Pursuant to Company Law (Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 80/08), the following founders of the company "BRIDGEMONT" d.o.o. (hereinafter: the "**Company**"):

1. River Financial Trading Limited, sa sjedištem na adresi Finsgate, 5-7

1. River Financial Trading Limited, with registered seat at Finsgate, 5-7

[Redacted area]

2. Giovannini & Partners Corporate Finance S.R.L., sa sjedištem na adresi

2. Giovannini & Partners Corporate Finance S.R.L., with registered seat

[Redacted area]

3. G-din Alessandro Picchi, državljanin Sejšela, broj pasoša N0014541 (u daljem tekstu: "**Alessandro Picchi**");

3. Mr. Alessandro Picchi, citizen of Seychelles, passport no. N0014541 (hereinafter: "**Alessandro Picchi**");

4. Hipotekarna banka AD, sa sjedištem na adresi ul. Josipa Broza Tita br. 67

4. Hipotekarna banka AD, with registered seat at St. Josipa Broza

[Redacted area]

(u daljem tekstu zajednički označavani kao "**Osnivači**" a pojedinačno kao "**Osnivač**"), zaključuju sledeći:

(hereinafter jointly referred to as the "**Founders**" and solely as the "**Founder**"), enter into this:

UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF

BRIDGEMONT d.o.o.

BRIDGEMONT d.o.o.

1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

1. BUSINESS NAME AND THE REGISTERED SEAT

1.1. Puno poslovno ime Društva glasi: Bridgemont društvo sa ograničenom odgovornošću, Podgorica.

1.1. Full business name of the Company is Bridgemont, limited liability company, Podgorica.

1.2. Skraćeno poslovno ime Društva glasi: Bridgemont d.o.o. Podgorica.

1.2. Abbreviated business name of the Company is: Bridgemont d.o.o. Podgorica.

1.3. Sjedište Društva je u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica,

1.3. Registered seat of the Company is St. Josipa Broza Tita no. 67,

Crna Gora.

Podgorica, Montenegro.

- | | |
|---|--|
| 1.4. Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici. | 1.4. The Company becomes a legal entity from inscription in the Registry of Commercial Court in Podgorica. |
| 1.5. Društvo se osniva u formi društva sa neograničenom odgovornošću sa zakonskom obavezom da produži svoju registraciju po isteku roka od godinu dana od dana prve registracije. | 1.5. The Company is established for an indefinite period of time with legal obligation to prolong its registration upon expiry of the period of one year following the date of the first registration. |

2. DJELATNOSTI DRUŠTVA

2. BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

- | | |
|--|---|
| 2.1. Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:

74140 Konsalting i menadžment poslovi | 2.1. Main business activity of the Company is:

74140 Consulting and Management activities. |
| 2.2. Društvo može obavljati i sve druge zakonom dozvoljene djelatnosti. | 2.2. The Company is entitled to perform all other business activities prescribed by the law. |
| 2.3. Djelatnosti Društva će biti detaljnije razrađene Statutom Društva. | 2.3. The business activities of the Company shall be in detailed described by the Articles of Association of the Company. |

3. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

3. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

- | | |
|---|--|
| 3.1. Osnovni kapital društva iznosi EUR 20.000,00 i u potpunosti je upisan i uplaćen. | 3.1. Share capital in amount of EUR 20,000.00 is fully paid and inscribed. |
| 3.2. Udio osnivača River Financial iznosi EUR 16.400,00 odnosno 82% ukupnog osnovnog kapitala Društva. | 3.2. The share of the founder River Financial amounts to EUR 16,400.00 which constitutes 82% of the entire share capital of the Company. |
| 3.3. Udio osnivača Giovannini & Partners iznosi EUR 800,00, odnosno 4% ukupnog osnovnog kapitala Društva. | 3.3. The share of the founder Giovannini & Partners amounts to EUR 800.00 which constitutes 4% of the entire share capital of the Company. |
| 3.4. Udio osnivača Alessandro Picchi iznosi EUR 800,00 odnosno 4% ukupnog osnovnog kapitala Društva. | 3.4. The share of the founder Alessandro Picchi amounts to EUR 800.00 which constitutes 4% of the entire share capital of the Company. |

3.5. Udio osnivača Hipotekarna banka iznosi EUR 2.000,00, odnosno 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva.

3.5. The share of the founder Hipotekarna banka amounts to EUR 2,000.00 which constitutes 10% of the entire share capital of the Company.

4. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

4.1. Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara cijelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

4.2. Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga Društva.

4. LIABILITY OF THE COMPANY AND THE FOUNDER

4.1. The Company shall be liable for its obligations arising out of its legal transactions with third parties with its entire property (full responsibility).

4.2. The Founders shall be liable for the Company's obligations up to the amount of its contribution.

5. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM

5.1. Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva, Odbor direktora i Izvršni direktor Društva.

5. MANAGING AND LEADING OF THE COMPANY

5.1. The bodies of managing and leading of the Company are the Assembly of the Company, the Board of Directors and Executive Director.

6. SKUPŠTINA

6.1. Skupštinu Društva čine Osnivači Društva.

6.2. Skupština Društva je ovlašćena da:

6.2.1. donosi Statut i druge opšte akte Društva;

6.2.2. vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;

6.2.3. bira i razrješava izvršnog direktora;

6.2.4. bira i razrješava članove Odbora direktora;

6.2.5. utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora;

6.2.6. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;

6.2.7. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;

6. THE ASSEMBLY

6.1. In the Company the Founders conducts the authorizations of the Assembly of the Company.

6.2. The Company's Assembly is authorised to:

6.2.1. Enact the Articles of Association and other by-laws of the Company;

6.2.2. Enact amendments of the Articles of Association and other by-laws of the Company;

6.2.3. Appoint and dismisses Executive Director;

6.2.4. Appoint and dismisses Board of Directors;

6.2.5. Determine the fees of Executive Director;

6.2.6. Determine the policy fee of Board of Directors;

6.2.7. Adopt the final accounts and decide on distribution of profit and covering of losses;

- | | | | |
|---------|---|---------|--|
| 6.2.8. | donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju), čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva. | 6.2.8. | Decide on disposal of the property of the Company (sale and purchase, lease, change, acquiring or any other disposal), which amount exceeds 20% of the Company's property book value; |
| 6.2.9. | usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Društva; | 6.2.9. | Adopt final account and decide on profit distribution and covering the lost; |
| 6.2.10. | odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala; | 6.2.10. | Decide on additional contributions, increase and decrease of the share capital; |
| 6.2.11. | donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka; | 6.2.11. | Decides on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure; |
| 6.2.12. | odobrava procjenu nenovčanih uloga; | 6.2.12. | Approve the appraisal of in-kind contributions; |
| 6.2.13. | na zahtjev izvršnog direktora i odbora direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva; | 6.2.13. | Upon request of the Executive Director and Board of Directors deal with issues relating to the Company's operations falling within the scope of competence of the Executive Director and Board of Directors; |
| 6.2.14. | donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora; | 6.2.14. | Enact all other decisions that are not within the scope of competence of the Executive Director and Board of Directors; |
| 6.2.15. | odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine osnivača u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije društva; | 6.2.15. | Approve conclusion of the agreement in relation with the purchase of the property of the founders in any case when payment exceeds one tenth of the share capital of the Company determined by the Memorandum of Association and if the agreement is supposed to be concluded within two years as of the day of registration of the Company. |
| 6.2.16. | obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. | 6.2.16. | Perform all other activities determined by the Law. |
| 6.3. | Ukupan broj glasova u Skupštini je 100. | 6.3. | Total number of votes in the Assembly is 100. |
| 6.4. | River Finacial ima pravo na 82 glasa na Skupštini. | 6.4. | The River Finacial is entitled to 82 votes in the Assembly. |

- | | |
|---|--|
| 6.5. Giovannini & Partners ima pravo na 4 glasa na Skupštini. | 6.5. The Giovannini & Partners is entitled to 4 votes in the Assembly. |
| 6.6. Alessandro Picchi ima pravo na 4 glasa na Skupštini. | 6.6. Alessandro Picchi is entitled to 4 votes in the Assembly. |
| 6.7. Hipotekarna banka ima pravo na 10 glasova na Skupštini. | 6.7. Hipotekarna banka is entitled to 10 votes in the Assembly. |
| 6.8. Skupština donosi svoje odluke prostom većinom glasova Osnivača, osim ukoliko drugačije nije određeno ovim Ugovorom i zakonom. | 6.8. The Assembly adopts the decisions by simple majority of votes of the Founders, unless otherwise is prescribed by this Articles of Association and the law. |
| 6.9. Odluka o izboru i razriješenju Izvršnog direktora i članova Odbora direktora, mora se donijeti jednoglasno, odnosno uz saglasnost svih Osnivača. | 6.9. The decision on appointment and dismissal of the Executive Director and Board of Directors, have to be adopt unanimously i.e. with the consent of the Founders. |
| 6.10. Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka, mora se donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih odnosno zastupljenih glasova Osnivača. | 6.10. The decision on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure, have to be adopt by two thirds majority of the presented or represented votes of the Founders. |
| 6.11. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala kao i odluka o prihvatanju procjene nenovčanog uloga mora se donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih odnosno zastupljenih glasova Osnivača. | 6.11. The decision on decrease of the share capital and acceptance of the appraisal of in-kind contributions have to be adopt by two thirds majority of the presented or represented votes of the Founders. |
| 6.12. Osnivači Društva mogu ovlastiti bilo koje treće lice da u njihovo ime i za njihov račun učestvuje i glasa na Skupštini. | 6.12. The Founders of the Company are entitled to authorize any third person to participate and vote on the Assembly in the name and on the account of the Founders. |
| 6.13. Sjednica Skupštine se saziva od strane Osnivača ili izvršnog direktora. Pismeni poziv za održavanje sjednice Skupštine se dostavlja svakom od Osnivača i izvršnom direktoru na njihovu adresu, ne kasnije od 30 dana i ne ranije od 7 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine. Poziv na sjednicu može biti dostavljen i u elektronskoj formi. | 6.13. The Assembly's sessions are convened by either Founder or by the Executive Director. The written invitation for the Assembly's session is delivered to each Founder and to the Executive Director at its address, not later than 30 days and not earlier than 7 days before the date when the Assembly's session |

- is going to be held. The invitation to the session can be delivered in electronic form.
- 6.14. Poziv za sjednicu Skupštine obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice i predlog dnevnog reda.
- 6.14. The invitation for the Assembly's session contains time and date of convening the session as well as proposal of agenda.
- 6.15. Sjednica Skupštine može se održavati putem konferencijske veze ili preko bilo koje druge audio-vizuelne komunikacijske opreme, koja omogućava da se svi prisutni na sjednici uzajamno vide i čuju.
- 6.15. The Assembly's sessions can be held via conference call or via any other audio or visual communication equipment, which provides that all persons participating in the Assembly can hear and talk to each other.
- 6.16. Skupština može donositi svoje odluke i bez održavanja sjednice, ukoliko je takva odluka potpisana od strane svakog Osnivača.
- 6.16. The Assembly can enact its decisions, even without the sessions being held, provided that such decisions are signed by each Founder.
- 6.17. Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja osim ukoliko nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom.
- 6.17. Decisions passed on the Assembly's session are recorded without delay in the Company's book of decisions. The General Assembly decisions are valid from the moment when they are adopted.

7. IZVRŠNI DIREKTOR

- 7.1. Izvršni direktor je organ koji vodi poslove Društva, i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu Statutom i Ugovorom o osnivanju Društva.
- 7.2. Izvršni direktor ima sljedeća prava i dužnosti:
- 7.2.1. predlaže osnove poslovne politike;
- 7.2.2. predlaže plan rada i razvoja Društva;
- 7.2.3. stara se o zakonitosti rada Društva;
- 7.2.4. organizuje i rukovodi radom Društva;
- 7.2.5. izvršava odluke i naloge

7. EXECUTIVE DIRECTOR

- 7.1. Executive Director is the Company's managing body, and it represents the Company, according to the Memorandum of Association and according to the Company's Articles of Association.
- 7.2. Executive Manager has the following rights and obligations:
- 7.2.1. Proposes the basics of the Company's business policy;
- 7.2.2. Proposes the plan of operations and development of the Company;
- 7.2.3. Takes care that the Company performs its operations in full compliance with the law;
- 7.2.4. Organizes and manages the Company's operations;
- 7.2.5. Executes decisions and

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| | Skupštine i Odbora direktora; | | instructions of the Assembly; |
| 7.2.6. | zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike; | 7.2.6. | Concludes agreements and enacts decisions within the determined business policy; |
| 7.2.7. | odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa; | 7.2.7. | Decides on rights and obligations from employment relations; |
| 7.2.8. | potpisuje finansijska dokumenta; | 7.2.8. | Signs the financial documents; |
| 7.2.9. | vrši druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima. | 7.2.9. | Performs other activities upon Assembly's order and other activities prescribed by the law, Articles of Association and other relevant regulations. |
| 7.3. | Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da obavljaju poslove koji spadaju u njegovu nadležnost. | 7.3. | Executive Director can authorize other persons to perform activities within its scope of authority. |
| 7.4. | Za izvršnog direktora Društva se imenuje Nikola Špadijer, državljanin | 7.4. | Nikola Spadijer, citizen of the Montenegro, ID card no. |
| | <div style="border: 1px solid red; height: 30px; width: 100%;"></div> | | <div style="border: 1px solid red; height: 30px; width: 100%;"></div> |
| 7.5. | Skupština može razriješiti izvršnog direktora i prije isteka mandata u slučaju da procijeni da je to u interesu Društva u skladu sa ovim Ugovorom i Statutom Društva. | 7.5. | Company.
The Assembly can dismiss the Executive Director, even before the expiry of their mandates, in the event that the Assembly considers that it would be in the Company's best interest. |
| 7.6. | Promjena izvršnog direktora i zamenika izvršnog direktora Društva ne zahtjeva izmjenu ovog Ugovora ili Statuta Društva. | 7.6. | The change of the Executive Director does not require the change of the Memorandum of Association or the Articles of Association. |

8. ODBOR DIREKTORA

- 8.1. Društvo ima Odbor direktora koji je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.
- 8.2. Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbora Direktora.
- 8.3. Odbor direktora se sastoji od 5 članova koje imenuju Osnivači prilikom vršenja ovlašćenja Skupštine Društva.

8. BOARD OF DIRECTORS

- 8.1. The Company has Board of Directors which is management and leading body.
- 8.2. The Board of Directors is corporative body managed by the President of the Board of Directors.
- 8.3. The Board of Directors is consist of five, appointed by the Founders when exercising authorisations of the Assembly.

- | | |
|--|--|
| <p>8.4. Odbor direktora Društva je nadležan za:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. upravljanje i rukovođenje Društvom; b. organizovanje i vođenje poslovanja Društva; c. zastupanje i predstavljanje Društvo; d. pripremanje predloga odluka za Skupštinu i izvršavanje njenih Odluka; e. donošenje opštih akata koja ne donosi Skupština; f. pripremu godišnjeg obračuna i usvajanje periodičnih obračuna; g. predlaganje raspodjelu dobiti; h. sprovođenje odluka Skupštine; i. zaključenje ugovora o kreditu; j. imenovanje predsjednika Odbora direktora iz svojih redova; k. donošenje investicionih odluka; l. donošenje poslovnika o svom radu; m. obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Ugovorom o osnivanju. | <p>8.4. The Board of Directors is authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. manage and lead the Company; b. organize and leading of the activities of the Company; c. represent the Company; d. prepare the proposals of the decisions for the Assembly and to exercise its decisions; e. adopt the general acts which are not adopted by the Assembly; f. prepare annual accounts and to adopt periodical accounts; g. propose profit distribution; h. implement the decisions of the Assembly; i. conclude loan agreements; j. appoint the President of the Board of Directors from its members; k. make investment decisions; l. adopt its Rulebook; m. perform other activities in accordance with the law, Memorandum of Association and Articles of Association. |
| <p>8.5. Članovi Odbora direktora mogu vršenje poslova navedenih u članu 8.4. Ugovora o osnivanju Društva prenijeti na treća lica.</p> | <p>8.5. The members of the Board of Directors are entitled to transfer its authorizations described in the Article 8.4. to the third persons.</p> |
| <p>8.6. Odbor direktora ima predsjednika koji se bira jednoglasnom odlukom svih članova Odbora direktora.</p> | <p>8.6. The Board of Directors has a President, appointed by unanimously decision of the all members of Board of Directors.</p> |
| <p>8.7. Predsjednik Odbora direktora saziva sjednice Odbora direktora, po sopstvenoj inicijativi, ili na zahtev člana Odbora direktora. Sjednice se sazivaju pismenim obaveštenjem koje sadrži vrijeme i mjesto sjednice, razloge njenog sazivanja, kao i predlog dnevnog reda. Uz ovo obavještenje se dostavljaju i predlozi odluka iz tačaka dnevnog reda, kao i sva dokumentacija relevantna za odlučivanje po tačkama dnevnog reda, koja će biti predmet razmatranja na sjednici Odbora direktora. Ovo obavještenje</p> | <p>8.7. The President of the Board of Directors convening the sessions of the Board of Directors on his own initiative. Sessions are convening by the written invitation containing time and place of the session, reasons for its convening and the proposal of the agenda. Along this invitation, the proposals of the decisions pursuant to the articles of agenda, are also delivered to each member of the Board of</p> |

se dostavlja svakom članu Odbora direktora najkasnije 30 dana pre održavanja sjednice.

8.8. Sjednice Odbora direktora mogu biti održane korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim.

8.9. Odbor direktora može odlučivati bez sjednice ako su na odluku koja je predmet odlučivanja pisanu saglasnost dali svi članovi Odbora direktora koji imaju pravo glasa o tom pitanju.

8.10. Odbor direktora valjano odlučuje na sjednicama na kojima je prisutna većina njegovih članova. Sve odluke Odbora direktora se donose uz saglasnost svih članova odbora.

8.11. Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine Društva. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

8.12. Promjena članova Odbora direktora Društva ne zahtjeva izmjenu ovog Ugovora o osnivanju.

8.13. Osnivači postavljaju za članove Odbora direktora Društva sledeća lica:

- G-dina Pietro Giovannini, broj pasoša

-

Directors at its address, not later than 3 days before the date when the Board of Directors session is going to be held.

8.8. The Board of Directors's sessions can be held via conference call or via any other audio or visual communication equipment, which provides that all persons participating in the Assembly can hear and talk to each other.

8.9. The Board of Directors can enact its decisions, even without the sessions being held, provided that such decisions are signed by each member of the Board of Directors.

8.10. The Board of Directors is entitled to decide provided that majority of its members are present at the session. All decisions of the Board of Directors are adopted by unanimously votes of all of its members.

8.11. Mandate of the members of the Board of Directors at the first regular annual session of the Assembly of the Company. The person who was a member of the Board of Directors may be re-elected. Numbers of mandates for members of the Board of Directors are not limited.

8.12. Change of the members of the Board of Directors of the Company, does not require amendments of this Articles of Association.

8.13. The Founders appointing the following persons as the members of the Board of Directors:

- Mr. Pietro Giovannini, passport no.

- Mr. Renato Giovannini, passport no.

- G-dina Alessandro Picchi, broj pasoša [redacted]
- [redacted] a Oscar Ronzoni, broj pasoša [redacted] 09235;
- G-dina Milian Todorović, broj pasoša [redacted]

8.14. Članovi Odbora direktora ujedno ovim putem imenuju G-dina Pietro Giovannini, za Predsjednika Odbora direktora. Predsjednik Odbora direktora može biti razriješen ove dužnosti u skladu sa ovim Ugovorom i relevantnim propisima, i za ovo razrešenje nije potrebna izmena ovog Ugovora.

9. ZASTUPANJE DRUŠTVA

- 9.1. Društvo zastupaju članovi Odbora direktora i izvršni direktor.
- 9.2. Izvršni direktor je ovlašćen da individualno zastupa Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 20.000,00 EUR mjesečno.
- 9.3. Za zaključenje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos definisan u članu 9.2. ovog Ugovora, izvršni direktor može zastupati Društvo samo kolektivno, u supotpisu sa Predsjednikom Odbora direktora.
- 9.4. U slučaju da izvršni direktor prekrši ograničenje zastupanja predviđena članovima 9.2. i 9.3. ovog Ugovora, biće odgovoran Društvu za svu štetu koju je Društvo pretrpjelo u vezi sa tim kršenjem.

- Mr. Alessandro Picchi, passport no. [redacted]
- Mr. Oscar Ronzoni, passport no. [redacted]
- Mr. Milian Todorovic, passport no. [redacted]

8.14. The members of the Board of Directors also hereby appoint Mr. Pietro Giovannini, as the President of the Board of Directors. The President of the Board of Directors may be dismissed from its duty in accordance with this Articles of Association and relevant regulations, and for this decision is not necessary to change this Articles of Association.

9. REPRESENTATION OF THE COMPANY

- 9.1. The Company is represented by the Executive Director and the members of the Board of Directors.
- 9.2. The Executive Director is authorized to represent the Company individually in legal transactions with third parties only if the overall value of transactions concluded in this manner by the Executive Director does not exceed 20,000.00 per month.
- 9.3. For concluding legal transactions whose value exceeds the amount determined in the Article 9.2. of this Articles of Association, the Executive Director can represent the Company only collectively with the co-signatory of the President of the Board of Directors.
- 9.4. In the event that the Executive Director breach the limitations to the representation set out in Articles 9.2. and 9.3. of this Articles of Association, it shall be liable to the Company for all the damage it sustained in connection therewith.

10. USLOV I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

- 10.1. Osnivači imaju pravo na dio dobiti koje Društvo ostvari, u skladu sa Odlukom osnivača, Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.
- 10.2. Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivačima na osnovu godišnjeg završnog računa, i u skladu sa relevantnim propisima.
- 10.3. Dio dobiti koji pripada Osnivačima može biti prenijet u inostranstvo u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima ili može biti iskorišćen od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.
- 10.4. Osnivači će donijeti odluku o pokriću gubitaka Društva, u slučaju da se za tim pojavi potreba, bilo tako što će gubitke pokriti imovinom Društva putem smanjenja osnovnog kapitala, ili na bilo koji drugi način, u skladu sa relevantnim propisima.

11. PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA

- 11.1. Osnivači imaju pravo da slobodno raspolažu svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa zakonom i Statutom.
- 11.2. Osnivači mogu prenijeti svoj udio ili dio udjela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenih Statutom.

10. MANNER AND CONDITIONS OF DISTRIBUTION OF PROFIT AND COVERING OF THE RISK

- 10.1. The Founder have right on a part of profit, reached by the Company, in accordance with the Founders' decision, Company Law and other relevant rules.
- 10.2. The part of the Company's profit shall be paid to the Founders on the basis of annual audit report, and in accordance with the relevant rules.
- 10.3. The part of the Company's profit, which belongs to the Founders may be transferred abroad in accordance with the Law on Foreign Investments or may be used by the Founders in any other manner in accordance with the legislature of the Montenegro.
- 10.4. The Founders shall decide on covering of Company's losses, in such need aspires, so that it shall cover the losses by the Company's assets by decreasing of the share capital or in some other way, in accordance with the relevant rules

11. TRANSFER OF SHARES AND THE PRE-EMPTIVE RIGHT OF THE COMPANY

- 11.1. The Founders of the Company have right to manage by their share in total or partly in the Company in accordance with the Law and Article of Association.
- 11.2. The Founders may transfer their share in total or partly to the Company, carrying on the limitations for acquisition of own shares provided by the Law.

- 11.3. Ukoliko Osnivač odluči da prenese udio ili dio udjela u Društvu na treće lice, Društvo ima pravo preče kupovine udjela u skladu sa Zakonom i Statutom.
- 11.4. U slučaju prestanka Osnivača udio u Društvu se prenosi na njegove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.
- 11.5. Udio se prenosi u pisanom obliku ovjerenim kod nadležnog suda.

- 11.3. If the Founders decided to transfer share in the Company in total or partly to third person, the Company has pre-emptive right in accordance with the Law and Article of Association.
- 11.4. By the dissolution of the Founders, their share shall be transferred to its heirs, without any limitations.
- 11.5. Share is transferred by concluding a written agreement notarized before a competent court.

12. POSLOVNA TAJNA

- 12.1. Poslovnom tajnom se smatra svaka informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećim licima moglo prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne mogu biti bliže odlukom Osnivača i Izvršnog direktora.

12. CONFIDENTIALITY

- 12.1. All the information on the Company's operations whose disclosure to third parties could cause damage to the Company is considered to be confidential. Confidential information and documents can be determined more closely by decision of the Founders or the Company's and Executive Director

13. RESTRUKURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

- 13.1. Restrukturiranje se vrši na osnovu odluke Skupštine Društva u skladu sa Ugovorom.
- 13.2. Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom a može promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.

13. RESTRUCTURING AND TERMINATION OF THE COMPANY

- 13.1. Restructuring of the Company is performed according to the decision of the Company's Assembly.
- 13.2. Company can be restructured in accordance with the Company Law, by Split off to two or more separate companies, by merger with another company, and can also change its legal form and restructure to a joint stock company.

13.3. Skupština društva može odlučiti o prestanku Društva u skladu sa ovim Ugovorom, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

14. ZAVRŠNE ODREDBE


14.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon ovjere potpisa na Ugovoru u skladu sa Zakonom.

14.2. Izmjene ovog Ugovora donose Osnivači Društva.

14.3. Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za Centralni registar Privrednog suda, a ostale kopije za potrebe osnivača.


U Podgorici, dana 28. januara 2010

U ime i za račun Financial River.



po punomoćju

U ime i za račun Giovannini & Partners



po punomoćju

13.3. The Company's Assembly can decide to terminate the Company, and the Company can also cease to exist in other cases prescribed by the Law.

14. FINAL PROVISIONS


14.1. This Memorandum of Association comes into force after the verification of signatures on the Memorandum of Association in accordance with the Law.

14.2. The amendments of this Memorandum of Association can be enacted by the Company's Founders.

14.3. This Memorandum of Association is drafted in 5 copies from which one is for the court that verifies the signatures, one for the Central Registry of Commercial Court and the other copies for the Founders needs


In Podgorica, on this 28 January 2010

On behalf of the River Financial



by Power of Attorney

On behalf of the Giovannini & Partners



by Power of Attorney

U ime i za račun Alessandro Picchi

po punomoćju

U ime i za račun Hipotekarna banka

po punomoćju

On behalf of the Alessandro Picchi

by Power of Attorney

On behalf of the Hipotekarna banka

by Power of Attorney

Об.бр. 2657/01

Потврђује се да је-су

Жељко Милошевић

и његово двоје деце


својеручно потписали ову исправу

призна _____ свој потпис на овој исправу.



Основни суд у Подгорици

Дана, 03.02.2011.



Својеручно потписан
[Signature]

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore br. 80/08), sledeći osnivači privrednog društva BRIDGEMONT d.o.o. (u daljem tekstu: "**Društvo**");

Pursuant to Company Law (Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 80/08), the following founders of the company "BRIDGEMONT" d.o.o. (hereinafter: the "**Company**");

1. River Financial Trading Limited, sa

1. River Financial Trading Limited, with

Engleske i Velsa (u daljem tekstu: "**River Financial**");

Companies of England and Wales (hereinafter: "**River Financial**");

2. Giovannini & Partners Corporate

2. Giovannini & Partners Corporate

Partners");

Partners");

3. G-din Alessandro Picchi, državljanin

3. Mr. Alessandro Picchi, citizen of

4. Hipotekarna banka AD, sa sjedištem na adresi ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, Crna Gora, registrovano pod brojem 4-0004632 u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore (u daljem tekstu: "**Hipotekarna banka**"),

4. Hipotekarna banka AD, with registered seat at St. Josipa Broza Tita no. 67, Podgorica, Montenegro, registered under no. 4-0004632 in the Central Registry of Commercial Court of Montenegro (hereinafter: "**Hipotekarna banka**"),

(u daljem tekstu zajednički označavani kao "**Osnivači**" a pojedinačno kao "**Osnivač**"), zaključuju sledeći:

(hereinafter jointly referred to as: the "**Founders**" and solely as the "**Founder**"), enter into this:

MEMORANDUM: Osnivači ugovor dostavljaju ujutru (3.2.2009.)
UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF
MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF

BRIDGEMONT d.o.o.

BRIDGEMONT d.o.o.

1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

1. BUSINESS NAME AND THE REGISTERED SEAT

1.1. Puno poslovno ime Društva glasi: Bridgemont društvo sa ograničenom odgovornošću, Podgorica.

1.1. Full business name of the Company is Bridgemont, limited liability company, Podgorica.

1.2. Skraćeno poslovno ime Društva glasi: Bridgemont d.o.o. Podgorica.

1.2. Abbreviated business name of the Company is: Bridgemont d.o.o. Podgorica.

1.3. Sjedište Društva je u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica,

1.3. Registered seat of the Company is St. Josipa Broza Tita no. 67,

Crna Gora.

Podgorica, Montenegro.

- | | |
|--|---|
| <p>1.4. Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.</p> <p>1.5. Društvo se osniva u formi društva sa neograničenom odgovornošću sa zakonskom obavezom da produži svoju registraciju po isteku roka od godinu dana od dana prve registracije.</p> | <p>1.4. The Company becomes a legal entity from inscription in the Registry of Commercial Court in Podgorica.</p> <p>1.5. The Company is established for an indefinite period of time with legal obligation to prolong its registration upon expiry of the period of one year following the date of the first registration.</p> |
|--|---|

2. DJELATNOSTI DRUŠTVA

2. BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

- | | |
|---|---|
| <p>2.1. Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:</p> <p>74140 Konsalting i menadžment poslovi</p> <p>2.2. Društvo može obavljati i sve druge zakonom dozvoljene djelatnosti.</p> <p>2.3. Djelatnosti Društva će biti detaljnije razrađene Statutom Društva.</p> | <p>2.1. Main business activity of the Company is:</p> <p>74140 Consulting and Management activities.</p> <p>2.2. The Company is entitled to perform all other business activities prescribed by the law.</p> <p>2.3. The business activities of the Company shall be in detailed described by the Articles of Association of the Company.</p> |
|---|---|

3. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

3. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

- | | |
|---|---|
| <p>3.1. Osnovni kapital društva iznosi EUR 20.000,00 i u potpunosti je upisan i uplaćen.</p> <p>3.2. Udio osnivača River Financial iznosi EUR 16.400,00 odnosno 82% ukupnog osnovnog kapitala Društva.</p> <p>3.3. Udio osnivača Giovannini & Partners iznosi EUR 800,00, odnosno 4% ukupnog osnovnog kapitala Društva.</p> <p>3.4. Udio osnivača Alessandro Picchi iznosi EUR 800,00 odnosno 4% ukupnog osnovnog kapitala Društva.</p> | <p>3.1. Share capital in amount of EUR 20,000.00 is fully paid and inscribed.</p> <p>3.2. The share of the founder River Financial amounts to EUR 16,400.00 which constitutes 82% of the entire share capital of the Company.</p> <p>3.3. The share of the founder Giovannini & Partners amounts to EUR 800.00 which constitutes 4% of the entire share capital of the Company.</p> <p>3.4. The share of the founder Alessandro Picchi amounts to EUR 800.00 which constitutes 4% of the entire share capital of the Company.</p> |
|---|---|

3.5. Udio osnivača Hipotekarna banka iznosi EUR 2.000,00, odnosno 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva.

3.5. The share of the founder Hipotekarna banka amounts to EUR 2,000.00 which constitutes 10% of the entire share capital of the Company.

4. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

4.1. Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara cijelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

4.2. Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga Društva.

4. LIABILITY OF THE COMPANY AND THE FOUNDER

4.1. The Company shall be liable for its obligations arising out of its legal transactions with third parties with its entire property (full responsibility).

4.2. The Founders shall be liable for the Company's obligations up to the amount of its contribution.

5. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM

5.1. Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva, Odbor direktora i Izvršni direktor Društva.

5. MANAGING AND LEADING OF THE COMPANY

5.1. The bodies of managing and leading of the Company are the Assembly of the Company, the Board of Directors and Executive Director.

6. SKUPŠTINA

6.1. Skupštinu Društva čine Osnivači Društva.

6.2. Skupština Društva je ovlašćena da:

6.2.1. donosi Statut i druge opšte akte Društva;

6.2.2. vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;

6.2.3. bira i razrješava izvršnog direktora;

6.2.4. bira i razrješava članove Odbora direktora;

6.2.5. utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora;

6.2.6. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;

6.2.7. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;

6. THE ASSEMBLY

6.1. In the Company the Founders conducts the authorizations of the Assembly of the Company.

6.2. The Company's Assembly is authorised to:

6.2.1. Enact the Articles of Association and other by-laws of the Company;

6.2.2. Enact amendments of the Articles of Association and other by-laws of the Company;

6.2.3. Appoint and dismisses Executive Director;

6.2.4. Appoint and dismisses Board of Directors;

6.2.5. Determine the fees of Executive Director;

6.2.6. Determine the policy fee of Board of Directors;

6.2.7. Adopt the final accounts and decide on distribution of profit and covering of losses;

- | | | | |
|---------|---|---------|--|
| 6.2.8. | donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju), čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva. | 6.2.8. | Decide on disposal of the property of the Company (sale and purchase, lease, change, acquiring or any other disposal), which amount exceeds 20% of the Company's property book value; |
| 6.2.9. | usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Društva; | 6.2.9. | Adopt final account and decide on profit distribution and covering the lost; |
| 6.2.10. | odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala; | 6.2.10. | Decide on additional contributions, increase and decrease of the share capital; |
| 6.2.11. | donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka; | 6.2.11. | Decides on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure; |
| 6.2.12. | odobrava procjenu nenovčanih uloga; | 6.2.12. | Approve the appraisal of in-kind contributions; |
| 6.2.13. | na zahtjev izvršnog direktora i odbora direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva; | 6.2.13. | Upon request of the Executive Director and Board of Directors deal with issues relating to the Company's operations falling within the scope of competence of the Executive Director and Board of Directors; |
| 6.2.14. | donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora; | 6.2.14. | Enact all other decisions that are not within the scope of competence of the Executive Director and Board of Directors; |
| 6.2.15. | odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine osnivača u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije društva; | 6.2.15. | Approve conclusion of the agreement in relation with the purchase of the property of the founders in any case when payment exceeds one tenth of the share capital of the Company determined by the Memorandum of Association and if the agreement is supposed to be concluded within two years as of the day of registration of the Company. |
| 6.2.16. | obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. | 6.2.16. | Perform all other activities determined by the Law. |
| 6.3. | Ukupan broj glasova u Skupštini je 100. | 6.3. | Total number of votes in the Assembly is 100. |
| 6.4. | River Financial ima pravo na 82 glasa na Skupštini. | 6.4. | The River Financial is entitled to 82 votes in the Assembly. |

- | | |
|---|--|
| 6.5. Giovannini & Partners ima pravo na 4 glasa na Skupštini. | 6.5. The Giovannini & Partners is entitled to 4 votes in the Assembly. |
| 6.6. Alessandro Picchi ima pravo na 4 glasa na Skupštini. | 6.6. Alessandro Picchi is entitled to 4 votes in the Assembly. |
| 6.7. Hipotekarna banka ima pravo na 10 glasova na Skupštini. | 6.7. Hipotekarna banka is entitled to 10 votes in the Assembly. |
| 6.8. Skupština donosi svoje odluke prostom većinom glasova Osnivača, osim ukoliko drugačije nije određeno ovim Ugovorom i zakonom. | 6.8. The Assembly adopts the decisions by simple majority of votes of the Founders, unless otherwise is prescribed by this Articles of Association and the law. |
| 6.9. Odluka o izboru i razriješenju Izvršnog direktora i članova Odbora direktora, mora se donijeti jednoglasno, odnosno uz saglasnost svih Osnivača. | 6.9. The decision on appointment and dismissal of the Executive Director and Board of Directors, have to be adopt unanimously i.e. with the consent of the Founders. |
| 6.10. Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka, mora se donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih odnosno zastupljenih glasova Osnivača. | 6.10. The decision on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure, have to be adopt by two thirds majority of the presented or represented votes of the Founders. |
| 6.11. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala kao i odluka o prihvatanju procjene nenovčanog uloga mora se donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih odnosno zastupljenih glasova Osnivača. | 6.11. The decision on decrease of the share capital and acceptance of the appraisal of in-kind contributions have to be adopt by two thirds majority of the presented or represented votes of the Founders. |
| 6.12. Osnivači Društva mogu ovlastiti bilo koje treće lice da u njihovo ime i za njihov račun učestvuje i glasa na Skupštini. | 6.12. The Founders of the Company are entitled to authorize any third person to participate and vote on the Assembly in the name and on the account of the Founders. |
| 6.13. Sjednica Skupštine se saziva od strane Osnivača ili izvršnog direktora. Pismeni poziv za održavanje sjednice Skupštine se dostavlja svakom od Osnivača i izvršnom direktoru na njihovu adresu, ne kasnije od 30 dana i ne ranije od 7 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine. Poziv na sjednicu može biti dostavljen i u elektronskoj formi. | 6.13. The Assembly's sessions are convened by either Founder or by the Executive Director. The written invitation for the Assembly's session is delivered to each Founder and to the Executive Director at its address, not later than 30 days and not earlier than 7 days before the date when the Assembly's session |

- 6.14. Poziv za sjednicu Skupštine obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice i predlog dnevnog reda.
- 6.15. Sjednica Skupštine može se održavati putem konferencijske veze ili preko bilo koje druge audio-vizuelne komunikacijske opreme, koja omogućava da se svi prisutni na sjednici uzajamno vide i čuju.
- 6.16. Skupština može donositi svoje odluke i bez održavanja sjednice, ukoliko je takva odluka potpisana od strane svakog Osnivača.
- 6.17. Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja osim ukoliko nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom.
- 6.14. The invitation for the Assembly's session contains time and date of convening the session as well as proposal of agenda.
- 6.15. The Assembly's sessions can be held via conference call or via any other audio or visual communication equipment, which provides that all persons participating in the Assembly can hear and talk to each other.
- 6.16. The Assembly can enact its decisions, even without the sessions being held, provided that such decisions are signed by each Founder.
- 6.17. Decisions passed on the Assembly's session are recorded without delay in the Company's book of decisions. The General Assembly decisions are valid from the moment when they are adopted.

7. IZVRŠNI DIREKTOR

- 7.1. Izvršni direktor je organ koji vodi poslove Društva, i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu Statutom i Ugovorom o osnivanju Društva.
- 7.2. Izvršni direktor ima sljedeća prava i dužnosti:
- 7.2.1. predlaže osnove poslovne politike;
- 7.2.2. predlaže plan rada i razvoja Društva;
- 7.2.3. stara se o zakonitosti rada Društva;
- 7.2.4. organizuje i rukovodi radom Društva;
- 7.2.5. izvršava odluke i naloge

7. EXECUTIVE DIRECTOR

- 7.1. Executive Director is the Company's managing body, and it represents the Company, according to the Memorandum of Association and according to the Company's Articles of Association.
- 7.2. Executive Manager has the following rights and obligations:
- 7.2.1. Proposes the basics of the Company's business policy;
- 7.2.2. Proposes the plan of operations and development of the Company;
- 7.2.3. Takes care that the Company performs its operations in full compliance with the law;
- 7.2.4. Organizes and manages the Company's operations;
- 7.2.5. Executes decisions and

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| | Skupštine i Odbora direktora; | | instructions of the Assembly; |
| 7.2.6. | zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike; | 7.2.6. | Concludes agreements and enacts decisions within the determined business policy; |
| 7.2.7. | odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa; | 7.2.7. | Decides on rights and obligations from employment relations; |
| 7.2.8. | potpisuje finansijska dokumenta; | 7.2.8. | Signs the financial documents; |
| 7.2.9. | vrši druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima. | 7.2.9. | Performs other activities upon Assembly's order and other activities prescribed by the law, Articles of Association and other relevant regulations. |
| 7.3. | Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da obavljaju poslove koji spadaju u njegovu nadležnost. | 7.3. | Executive Director can authorize other persons to perform activities within its scope of authority. |
| 7.4. | Za izvršnog direktora Društva se imenuje Nikola Špadijer, državljanin
<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 350px; margin-top: 5px;"></div> | 7.4. | Nikola Spadijer, citizen of the Montenegro, ID card no.
<div style="border: 1px solid red; height: 40px; width: 280px; margin-top: 5px;"></div> |
| 7.5. | Skupština može razriješiti izvršnog direktora i prije isteka mandata u slučaju da procijeni da je to u interesu Društva u skladu sa ovim Ugovorom i Statutom Društva. | 7.5. | Company.
The Assembly can dismiss the Executive Director, even before the expiry of their mandates, in the event that the Assembly considers that it would be in the Company's best interest. |
| 7.6. | Promjena izvršnog direktora i zamenika izvršnog direktora Društva ne zahtjeva izmjenu ovog Ugovora ili Statuta Društva. | 7.6. | The change of the Executive Director does not require the change of the Memorandum of Association or the Articles of Association. |

8. ODBOR DIREKTORA

- 8.1. Društvo ima Odbor direktora koji je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.
- 8.2. Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbora Direktora.
- 8.3. Odbor direktora se sastoji od 5 članova koje imenuju Osnivači prilikom vršenja ovlašćenja Skupštine Društva.

8. BOARD OF DIRECTORS

- 8.1. The Company has Board of Directors which is management and leading body.
- 8.2. The Board of Directors is corporative body managed by the President of the Board of Directors.
- 8.3. The Board of Directors is consist of five, appointed by the Founders when exercising authorisations of the Assembly.

- | | |
|--|--|
| <p>8.4. Odbor direktora Društva je nadležan za:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. upravljanje i rukovođenje Društvom; b. organizovanje i vođenje poslovanja Društva; c. zastupanje i predstavljanje Društvo; d. pripremanje predloga odluka za Skupštinu i izvršavanje njenih Odluka; e. donošenje opštih akata koja ne donosi Skupština; f. pripremu godišnjeg obračuna i usvajanje periodičnih obračuna; g. predlaganje raspodjelu dobiti; h. sprovođenje odluka Skupštine; i. zaključenje ugovora o kreditu; j. imenovanje predsjednika Odbora direktora iz svojih redova; k. donošenje investicionih odluka; l. donošenje poslovnika o svom radu; m. obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Ugovorom o osnivanju. | <p>8.4. The Board of Directors is authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. manage and lead the Company; b. organize and leading of the activities of the Company; c. represent the Company; d. prepare the proposals of the decisions for the Assembly and to exercise its decisions; e. adopt the general acts which are not adopted by the Assembly; f. prepare annual accounts and to adopt periodical accounts; g. propose profit distribution; h. implement the decisions of the Assembly; i. conclude loan agreements; j. appoint the President of the Board of Directors from its members; k. make investment decisions; l. adopt its Rulebook; m. perform other activities in accordance with the law, Memorandum of Association and Articles of Association. |
| <p>8.5. Članovi Odbora direktora mogu vršenje poslova navedenih u članu 8.4. Ugovora o osnivanju Društva prenijeti na treća lica.</p> | <p>8.5. The members of the Board of Directors are entitled to transfer its authorizations described in the Article 8.4. to the third persons.</p> |
| <p>8.6. Odbor direktora ima predsjednika koji se bira jednoglasnom odlukom svih članova Odbora direktora.</p> | <p>8.6. The Board of Directors has a President, appointed by unanimously decision of the all members of Board of Directors.</p> |
| <p>8.7. Predsjednik Odbora direktora saziva sjednice Odbora direktora, po sopstvenoj inicijativi, ili na zahtev člana Odbora direktora. Sjednice se sazivaju pismenim obaveštenjem koje sadrži vrijeme i mjesto sjednice, razloge njenog sazivanja, kao i predlog dnevnog reda. Uz ovo obavještenje se dostavljaju i predlozi odluka iz tačaka dnevnog reda, kao i sva dokumentacija relevantna za odlučivanje po tačkama dnevnog reda, koja će biti predmet razmatranja na sjednici Odbora direktora. Ovo obavještenje</p> | <p>8.7. The President of the Board of Directors convening the sessions of the Board of Directors on his own initiative. Sessions are convening by the written invitation containing time and place of the session, reasons for its convening and the proposal of the agenda. Along this invitation, the proposals of the decisions pursuant to the articles of agenda, are also delivered to each member of the Board of</p> |

se dostavlja svakom članu Odbora direktora najkasnije 30 dana pre održavanja sjednice.

Directors at its address, not later than 3 days before the date when the Board of Directors session is going to be held.

8.8. Sjednice Odbora direktora mogu biti održane korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim.

8.8. The Board of Directors's sessions can be held via conference call or via any other audio or visual communication equipment, which provides that all persons participating in the Assembly can hear and talk to each other.

8.9. Odbor direktora može odlučivati bez sjednice ako su na odluku koja je predmet odlučivanja pisanu saglasnost dali svi članovi Odbora direktora koji imaju pravo glasa o tom pitanju.

8.9. The Board of Directors can enact its decisions, even without the sessions being held, provided that such decisions are signed by each member of the Board of Directors.

8.10. Odbor direktora valjano odlučuje na sjednicama na kojima je prisutna većina njegovih članova. Sve odluke Odbora direktora se donose uz saglasnost svih članova odbora.

8.10. The Board of Directors is entitled to decide provided that majority of its members are present at the session. All decisions of the Board of Directors are adopted by unanimously votes of all of its members.

8.11. Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine Društva. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

8.11. Mandate of the members of the Board of Directors at the first regular annual session of the Assembly of the Company. The person who was a member of the Board of Directors may be re-elected. Numbers of mandates for members of the Board of Directors are not limited.

8.12. Promjena članova Odbora direktora Društva ne zahtjeva izmjenu ovog Ugovora o osnivanju.

8.12. Change of the members of the Board of Directors of the Company, does not require amendments of this Articles of Association.

8.13. Osnivači postavljaju za članove Odbora direktora Društva sledeća lica:

8.13. The Founders appointing the following persons as the members of the Board of Directors:

• G-dina Pietro Giovannini, broj pasoša

• Mr. Pietro Giovannini, passport no.

• G-dina Renato Giovannini, broj pasosa

• Mr. Renato Giovannini, passport no.

- G-dina Alessandro Picchi, broj pasoša • Mr. Alessandro Picchi, passport no. [redacted]
- G-dina Oscar Ronzoni, broj pasoša • Mr. Oscar Ronzoni, passport no. [redacted]
- G-dina Miljan Todorović, broj pasoša • Mr. Miljan Todorovic, passport no. [redacted]

8.14. Članovi Odbora direktora ujedno ovim putem imenuju G-dina Pietro Giovannini, za Predsjednika Odbora direktora. Predsjednik Odbora direktora može biti razriješen ove dužnosti u skladu sa ovim Ugovorom i relevantnim propisima, i za ovo razrešenje nije potrebna izmena ovog Ugovora.

8.14. The members of the Board of Directors also hereby appoint Mr. Pietro Giovannini, as the President of the Board of Directors. The President of the Board of Directors may be dismissed from its duty in accordance with this Articles of Association and relevant regulations, and for this decision is not necessary to change this Articles of Association.

9. ZASTUPANJE DRUŠTVA

9.1. Društvo zastupaju članovi Odbora direktora i izvršni direktor.

9.2. Izvršni direktor je ovlašćen da individualno zastupa Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 20.000,00 EUR mjesečno.

9.3. Za zaključenje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos definisan u članu 9.2. ovog Ugovora, izvršni direktor može zastupati Društvo samo kolektivno, u supotpisu sa Predsjednikom Odbora direktora.

9.4. U slučaju da izvršni direktor prekrši ograničenje zastupanja predviđena članovima 9.2. i 9.3. ovog Ugovora, biće odgovoran Društvu za svu štetu koju je Društvo pretrpjelo u vezi sa tim kršenjem.

9. REPRESENTATION OF THE COMPANY

9.1. The Company is represented by the Executive Director and the members of the Board of Directors.

9.2. The Executive Director is authorized to represent the Company individually in legal transactions with third parties only if the overall value of transactions concluded in this manner by the Executive Director does not exceed 20,000.00 per month.

9.3. For concluding legal transactions whose value exceeds the amount determined in the Article 9.2. of this Articles of Association, the Executive Director can represent the Company only collectively with the co-signatory of the President of the Board of Directors.

9.4. In the event that the Executive Director breach the limitations to the representation set out in Articles 9.2. and 9.3. of this Articles of Association, it shall be liable to the Company for all the damage it sustained in connection therewith.

10. USLOV I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

- 10.1. Osnivači imaju pravo na dio dobiti koje Društvo ostvari, u skladu sa Odlukom osnivača, Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.
- 10.2. Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivačima na osnovu godišnjeg završnog računa, i u skladu sa relevantnim propisima.
- 10.3. Dio dobiti koji pripada Osnivačima može biti prenijet u inostranstvo u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima ili može biti iskorišćen od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.
- 10.4. Osnivači će donijeti odluku o pokriću gubitaka Društva, u slučaju da se za tim pojavi potreba, bilo tako što će gubitke pokriti imovinom Društva putem smanjenja osnovnog kapitala, ili na bilo koji drugi način, u skladu sa relevantnim propisima.

11. PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA

- 11.1. Osnivači imaju pravo da slobodno raspolažu svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa zakonom i Statutom.
- 11.2. Osnivači mogu prenijeti svoj udio ili dio udjela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenih Statutom.

10. MANNER AND CONDITIONS OF DISTRIBUTION OF PROFIT AND COVERING OF THE RISK

- 10.1. The Founder have right on a part of profit, reached by the Company, in accordance with the Founders' decision, Company Law and other relevant rules.
- 10.2. The part of the Company's profit shall be paid to the Founders on the basis of annual audit report, and in accordance with the relevant rules.
- 10.3. The part of the Company's profit, which belongs to the Founders may be transferred abroad in accordance with the Law on Foreign Investments or may be used by the Founders in any other manner in accordance with the legislature of the Montenegro.
- 10.4. The Founders shall decide on covering of Company's losses, in such need aspires, so that it shall cover the losses by the Company's assets by decreasing of the share capital or in some other way, in accordance with the relevant rules

11. TRANSFER OF SHARES AND THE PRE-EMPTIVE RIGHT OF THE COMPANY

- 11.1. The Founders of the Company have right to manage by their share in total or partly in the Company in accordance with the Law and Article of Association.
- 11.2. The Founders may transfer their share in total or partly to the Company, carrying on the limitations for acquisition of own shares provided by the Law.

- 11.3. Ukoliko Osnivač odluči da prenese udio ili dio udjela u Društvu na treće lice, Društvo ima pravo preče kupovine udjela u skladu sa Zakonom i Statutom.
- 11.4. U slučaju prestanka Osnivača udio u Društvu se prenosi na njegove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.
- 11.5. Udio se prenosi u pisanom obliku ovjerenim kod nadležnog suda.

- 11.3. If the Founders decided to transfer share in the Company in total or partly to third person, the Company has pre-emptive right in accordance with the Law and Article of Association.
- 11.4. By the dissolution of the Founders, their share shall be transferred to its heirs, without any limitations.
- 11.5. Share is transferred by concluding a written agreement notarized before a competent court.

12. POSLOVNA TAJNA

- 12.1. Poslovnom tajnom se smatra svaka informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećim licima moglo prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne mogu biti bliže odlukom Osnivača i Izvršnog direktora.

12. CONFIDENTIALITY

- 12.1. All the information on the Company's operations whose disclosure to third parties could cause damage to the Company is considered to be confidential. Confidential information and documents can be determined more closely by decision of the Founders or the Company's and Executive Director

13. RESTRUKURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

- 13.1. Restrukturiranje se vrši na osnovu odluke Skupštine Društva u skladu sa Ugovorom.
- 13.2. Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom a može promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.

13. RESTRUCTURING AND TERMINATION OF THE COMPANY

- 13.1. Restructuring of the Company is performed according to the decision of the Company's Assembly.
- 13.2. Company can be restructured in accordance with the Company Law, by Split off to two or more separate companies, by merger with another company, and can also change its legal form and restructure to a joint stock company.

13.3. Skupština društva može odlučiti o prestanku Društva u skladu sa ovim Ugovorom, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

13.3. The Company's Assembly can decide to terminate the Company, and the Company can also cease to exist in other cases prescribed by the Law.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

14. FINAL PROVISIONS

14.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon ovjere potpisa na Ugovoru u skladu sa Zakonom.

14.1. This Memorandum of Association comes into force after the verification of signatures on the Memorandum of Association in accordance with the Law.

14.2. Izmjene ovog Ugovora donose Osnivači Društva.

14.2. The amendments of this Memorandum of Association can be enacted by the Company's Founders.

14.3. Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za Centralni registar Privrednog suda, a ostale kopije za potrebe osnivača.

14.3. This Memorandum of Association is drafted in 5 copies from which one is for the court that verifies the signatures, one for the Central Registry of Commercial Court and the other copies for the Founders needs

U Podgorici, dana 28. januara 2010

In Podgorica, on this 28 January 2010

U ime i za račun Financial-River



po punomoćju

On behalf of the River Financial



by Power of Attorney

U ime i za račun Giovannini & Partners



po punomoćju

On behalf of the Giovannini & Partners



By Power of Attorney

U ime i za račun Alessandro Picchi

po punomoćju

U ime i za račun Hipotekarna banka

po punomoćju

On behalf of the Alessandro Picchi

by Power of Attorney

On behalf of the Hipotekarna banka

by Power of Attorney

HIPOTEKARNA BANKA AD

PODGORICA

Broj

02-5402

Podgorica, 22. 12. 2010. god.



POWER OF ATTORNEY

PUNOMOĆJE

We, the below signed, Esad Zimović Mi, dolje potpisani, Esad Zimović, broj personal card nun [redacted] Aleksandar Mitrović, Aleksandar Mitrović, personal card [redacted] 013, državljani Crne [redacted]

representatives of the Hipotekarna bank AD Podgorica, 4-0004632/030 registration number (hereinafter referred to as the "**Founder**"), on behalf of Hipotekarna bank AD Podgorica, on the basis of the Decision of the Board of Directors, establish a limited liability company in Montenegro, under the name of **Bridgemont d.o.o.**, Street Josipa Broza Tita 67, Podgorica (hereinafter referred to as "the **Company**")

registarski broj 4-0004632/030 (u daljem tekstu "**Osnivač**"), u ime Hipotekarne banke AD Podgorica, a na osnovu Odluke Odbora direktora, osnivamo društvo sa ograničenom odgovornošću u Crnoj Gori, pod imenom **Bridgemont d.o.o.**, ulica Josipa Broza Tita 67, Podgorica (u daljem testu „**Društvo**“)

The Founder hereby nominate, constitute and appoint the lawyers: Mr. Dejan Nikolic, attorney at law from Karanovic & Nikolic Law office from Belgrade, Lepenicka 7, Ivana Kojic, attorney at law from Podgorica, Serdara Jola Piletica bb, Podgorica, Marko Ivkovic, lawyer from Podgorica, Serdara Jola Piletica bb each of them solely, with the Power of Attorney granting full power and authority to perform every act that may be necessary to be done in regard to the registration of the Company before the Central Registry of Commercial Court in Podgorica, Statistics Bureau, Tax Authorities and all other relevant bodies.

Osnivač ovim putem ovlašćuju: Dejana Nikolića, advokata iz Beograda, Lepenička 7, Beograd, Ivanu Kojić, advokata iz Podgorica, Serdara Jola Piletića bb, Podgorica, Marka Ivkovića, pravika iz Podgorice, Serdara Jola Piletića bb svakog od njih pojedinačno, da u ime i za račun Osnivača obavljaju sve radnje koje mogu biti neophodne i potrebne prilikom osnivanja Društva i njegove registracije kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici, Zavoda za statistiku Crne Gore, poreskih vlasti i drugih nadležnih organa.

In the event of unavailability of the abovementioned lawyers, all the necessary documentation in relation with the below mentioned actions can be submitted or collected by Predrag Četković, [redacted]

U slučaju spriječenosti gore navedenih pravnika, svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa dolje navedenim radnjama, može predavati i podizati Predrag Četković iz Podgorice. JMBG [redacted]

The above mentioned Lawyers are authorised to execute and submit all the documents required for registration of the Company before the competent bodies and to carry out all other acts required by the laws of Montenegro for

Gore navedena lica su ovlašćena da potpisuju i podnose svu dokumentaciju potrebnu za registraciju Društva kod nadležnih organa, kao i da preduzimaju sve druge potrebne radnje u skladu sa propisima Crne Gore, koje se odnose na

the registration of the Company. This authorization relates, but is not limited to following:

registraciju Društva. Ovo ovlašćenje se naročito odnosi, ne ograničavajući njegovu opštost, na sledeće radnje:



- Execution and notarisation of the Company's Memorandum of Association and Articles of Association before the competent court;
- Opening of the Company's temporary and regular bank account, and paying initial share capital of the Company on behalf of the Founders;
- Execution and submitting all applications necessary for registration in the Central Registry of Commercial Court in Podgorica and Statistical Bureau of Montenegro;
- Submitting and undertaking of all documents necessary for obtaining Tax Identification Number and VAT number;
- Performing any other action and executing any other documents required for incorporation of the Company.
- Potpisivanje i ovjeru Ugovora o osnivanju i statuta Društva pred nadležnim sudom;
- Otvaranje privremenog i stalnog bankovnog računa Društva, i uplata osnovnog kapitala Društva, u ime Osnivača;
- Potpisivanje i podnošenje svih prijava koje su neophodne radi registracije osnivanja društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i Zavodu za statistiku Crne Gore;
- Podnošenje i preuzimanje dokumentacije u cilju pribavljanja poreskog identifikacionog broja i PDV broja;
- Preduzimanje bilo koje druge radnje i potpisivanje bilo kojih drugih dokumenata koji su neophodni za osnivanje Društva.



This Power of Attorney will be valid and effective on the date of its execution by the Founder and will be valid until revocation.

Punomoćje stupa na snagu danom potpisivanja od strane Osnivača i važi sve dok ne bude opozvano.

In Podgorica, on 22 December 2009

U Podgorica, 22 decembar 2009. godine

4221 10

Ов. бр. _____ /20__ год.

Потврђује се да је овај препис истоветан са његовим изворним (или са његовим одређеним простим преписом или фотокопијом) који је напошан

_____ а који се састоји од

_____ табачка, односно _____.

Изворна исправа (или изворни препис-фотокопија),

најближи се код _____

Административна такса измишљена је у износу од _____

_____ пени службеник,



Својеручно

411



POWER OF ATTORNEY

PROCURA

I, the undersigned, Remato Giovannini,

II sottoscritto Remato Giovannini





to create and operate a limited liability company in Montenegro, under the name **Bridgemont d.o.o.**, Street Josipa Broza Tita 67, Podgorica (hereinafter referred to as "the **Company**")

una società a responsabilità limitata in Montenegro denominata **Bridgemont d.o.o.**, con sede in Josipa Broza Tita 67, Podgorica (d'ora in avanti la „ **Società**”)

The Founder hereby nominate, constitute and appoint the lawyers: Mr. Dejan Nikolic, attorney at law from Karanovic & Nikolic Law office from Belgrade, Lepenicka 7, Ivana Kojic, attorney at law from Podgorica, Serdara Jola Piletica bb, Podgorica, Marko Ivkovic, lawyer from Podgorica, Serdara Jola Piletica bb each of them solely, with the Power of Attorney granting full power and authority to perform every act that may be necessary to be done in regard to the registration of the Company before the Central Registry of Commercial Court in Podgorica, Statistics Bureau, Tax Authorities and all other relevant bodies.

Con la presente il Fondatore nomina e costituisce come suoi procuratori: Sig. Dejan Nikolic, avvocato presso lo studio legale Karanovic & Nikolic, Lepenicka 7, Belgrado, Ivana Kojic, avvocato di Podgorica, Serdara Jola Piletica bb, di Podgorica, Marko Ivkovic, avvocato di Podgorica, Serdara Jola Piletica bb ciascuno disgiuntamente con i poteri conferiti dalla presente Procura per realizzare quanto necessario alla registrazione della Società presso il Registro Commerciale Centrale di Podgorica, Ufficio Statistiche, autorità fiscali e tutti gli altri enti di competenza.

In the event of unavailability of the abovementioned lawyers, all the necessary documentation in relation with the below mentioned actions can be submitted or collected by Predrag Cetković, 

In caso di non disponibilità da parte dei summenzionati procuratori, la documentazione relativa alle azioni di seguito mezzionate può essere presentata o raccolta da Predrag Cetković, 

The above mentioned Lawyers are authorised to execute and submit all the documents required for registration of the Company before the competent bodies and to carry out all other acts required by the laws of Montenegro for the registration of the Company. This authorization relates, but is not limited to following:

I Legali summenzionati sono autorizzati a rendere esecutivi e a presentare tutti i documenti richiesti per l'iscrizione della società presso gli enti competenti e a realizzare tutte le azioni previste dalla legislazione montenegrina ai fini della registrazione della società.

Tale autorizzazione riguarda ma non è limitata a:

- Execution and notarisation of the Company's Memorandum of

- Esecuzione e notarizzazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale della Società




Association and Articles of Association before the competent court;

- Opening of the Company's temporary and regular bank account, and paying initial share capital of the Company on behalf of the Founders;
- Execution and submitting all applications necessary for registration in the Central Registry of Commercial Court in Podgorica and Statistical Bureau of Montenegro;
- Submitting and undertaking of all documents necessary for obtaining Tax Identification Number and VAT number;
- Performing any other action and executing any other documents required for incorporation of the Company.

presso la corte competente;


- Apertura di un conto corrente societario provvisorio e regolare e versamento del capitale sociale iniziale della Società a nome dei Fondatori;
- Esecuzione e presentazione delle richieste necessarie alla registrazione presso il Registro Centrale Commerciale di Podgorica e l'ufficio Statistiche del Montenegro;
- Presentazione ed esecuzione di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del Codice Fiscale e del Numero di Partita IVA;
- Realizzazione di qualsiasi azione e validazione di qualsiasi documento richiesto per la costituzione della Società.




This Power of Attorney will be valid and effective on the date of its execution by the Founder and will be valid until revocation.



La presente Procura sarà valida e applicabile dalla data di sottoscrizione da parte del Fondatore e avrà validità fino alla sua revoca.

In Podgorica, on 22 December 2009


Dario Jovanović

Podgorica, 22 dicembre 2009


Dario Jovanović

POWER OF ATTORNEY

PUNOMOĆJE

I, the undersigned, Renato Sovomirini, Ja, dolje potpisani, Renato Sovomirini,
citizen of [redacted]

[redacted] (in the
referred to as the "**Founder**"), resolved
to create and operate a limited liability
company in Montenegro, under the
name **Bridgemont d.o.o.**, Street Josipa
Broza Tita 67, Podgorica (hereinafter
referred to as "**the Company**")

The Founder hereby nominate,
constitute and appoint the lawyers: Mr.
Dejan Nikolic, attorney at law from
Karanovic & Nikolic Law office from
Belgrade, Lepenicka 7, Ivana Kojic,
attorney at law from Podgorica, Serdara
Jola Piletica bb, Podgorica, Marko
Ivkovic, lawyer from Podgorica, Serdara
Jola Piletica bb each of them solely, with
the Power of Attorney granting full
power and authority to perform every
act that may be necessary to be done in
regard to the registration of the
Company before the Central Registry of
Commercial Court in Podgorica,
Statistics Bureau, Tax Authorities and all
other relevant bodies.

In the event of unavailability of the
abovementioned lawyers, all the
necessary documentation in relation with
the below mentioned actions can be
submitted or collected by Predrag
Četković [redacted]

The above mentioned Lawyers are
authorised to execute and submit all the
documents required for registration of
the Company before the competent
bodies and to carry out all other acts
required by the laws of Montenegro for
the registration of the Company. This
authorization relates, but is not limited
to following:

- Execution and notarisation of the

tekstu "**Osnivač**"), odlucio sam da
osnujem društvo sa ograničenom
odgovornošću u Crnoj Gori, pod imenom
Bridgemont d.o.o., ulica Josipa Broza
Tita 67, Podgorica (u daljem testu
"**Društvo**")

Osnivač ovim putem ovlašćuju: Dejana
Nikolića, advokata iz Beograda,
Lepenička 7, Beograd, Ivanu Kojić,
advokata iz Podgorica, Serdara Jola
Piletića bb, Podgorica, Marka Ivkovića,
pravika iz Podgorice, Serdara Jola
Piletića bb svakog od njih pojedinačno,
da u ime i za račun Osnivača obavljaju
sve radnje koje mogu biti neophodne i
potrebne prilikom osnivanja Društva i
njegove registracije kod Centralnog
Registra Privrednog suda u Podgorici,
Zavoda za statistiku Crne Gore, poreskih
vlasti i drugih nadležnih organa.

U slučaju spriječenosti gore navedenih
pravnikā, svu potrebnu dokumentaciju u
vezi sa dolje navedenim radnjama,
može predavati i podizati Predrag
Četković iz Podgorice, JMBG

Gore navedena lica su ovlašćena da
potpisuju i podnose svu dokumentaciju
potrebnu za registraciju Društva kod
nadležnih organa, kao i da preduzimaju
sve druge potrebne radnje u skladu sa
propisima Crne Gore, koje se odnose na
registraciju Društva. Ovo ovlašćenje se
naročito odnosi, ne ograničavajući
njegovu opštost, na sledeće radnje:

- Potpisivanje i ovjeravanje ugovora



Company's Memorandum of Association and Articles of Association before the competent court;

- Opening of the Company's temporary and regular bank account, and paying initial share capital of the Company on behalf of the Founders;
- Execution and submitting all applications necessary for registration in the Central Registry of Commercial Court in Podgorica and Statistical Bureau of Montenegro;
- Submitting and undertaking of all documents necessary for obtaining Tax Identification Number and VAT number;
- Performing any other action and executing any other documents required for incorporation of the Company.

osnivanju i statuta Društva pred nadležnim sudom;

- Otvaranje privremenog i stalnog bankovnog računa Društva, i uplata osnovnog kapitala Društva, u ime Osnivača;
- Potpisivanje i podnošenje svih prijava koje su neophodne radi registracije osnivanja društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i Zavodu za statistiku Crne Gore;
- Podnošenje i preuzimanje dokumentacije u cilju pribavljanja poreskog identifikacionog broja i PDV broja;
- Preduzimanje bilo koje druge radnje i potpisivanje bilo kojih drugih dokumenata koji su neophodni za osnivanje Društva.



This Power of Attorney will be valid and effective on the date of its execution by the Founder and will be valid until revocation.


In Podgorica, on 22 December 2009

Risto Jivcevic

Punomoćje stupa na snagu danom potpisivanja od strane Osnivača i važi sve dok ne bude opozvano.

U Podgorica, 22 decembar 2009. godine

Risto Jivcevic



Risto Jivcevic

REPERTORIO N. 89021

AUTENTICA
REPUBBLICA ITALIANA



Io sottoscritto dottor Riccardo de Corato, Notaio
residente in Roma, con lo studio in Via Bertoloni 26/A,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, certifico che, il signor:

Renato Giovannini, nato a Roma il 19 giugno 1973 e
domiciliato per la carica ove appresso, quale Amministratore
Unico della società "GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE
S.r.l.", con sede in Roma, Viale Val Padana, 14, capitale
sociale euro 10.000, versato, iscritta nel registro delle
imprese di Roma al n. 07022081009,
della cui identità personale, anche con i poteri di
rappresentanza di cui sopra, io Notaio sono certo, ha
apposto la firma in mia presenza in calce ed a margine della
scrittura che precede.

ventotto dicembre

duemilanove, in Roma, nel mio studio.

RICCARDO DE CORATO



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da RICCARDO DE CORATO

3. agente in qualità di NOTAIO IN ROMA

4. è munito del sigillo/bollo di NOTARILE

5. in **ROMA**

Attestato

6. il

- 4 GEN. 2010

7. da **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**

8. del numero 8

9. sigillo/timbro dell'Ufficio legalizzazioni

10. Firma

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA LEGALIZZAZIONE
Dott. Ferdinando CORREALE





POWER OF ATTORNEY

PUNOMOĆJE

I, the undersigned, **Alessandro Picchi**,
citizen of the Republic of Italy

Ja, dolje potpisani, **Alessandro Picchi**,
državljanin Republike Italije



and operate a limited liability company
in Montenegro, under the name
Bridgemont d.o.o., Street Josipa Broza
Tita 67, Podgorica (hereinafter referred
to as "the **Company**")

društvo sa ograničenom odgovornošću u
Crnoj Gori, pod imenom **Bridgemont
d.o.o.**, ulica Josipa Broza Tita 67,
Podgorica (u daljem testu „**Društvo**")

The Founder hereby nominate,
constitute and appoint the lawyers: Mr.
Dejan Nikolic, attorney at law from
Karanovic & Nikolic Law office from
Belgrade, Lepenicka 7, Ivana Kojic,
attorney at law from Podgorica, Serdara
Jola Piletica bb, Podgorica, Marko
Ivkovic, lawyer from Podgorica, Serdara
Jola Piletica bb each of them solely, with
the Power of Attorney granting full
power and authority to perform every
act that may be necessary to be done in
regard to the registration of the
Company before the Central Registry of
Commercial Court in Podgorica,
Statistics Bureau, Tax Authorities and all
other relevant bodies.

Osnivač ovim putem ovlašćuju: Dejana
Nikolića, advokata iz Beograda,
Lepenička 7, Beograd, Ivanu Kojić,
advokata iz Podgorica, Serdara Jola
Piletića bb, Podgorica, Marka Ivkovića,
pravika iz Podgorice, Serdara Jola
Piletića bb svakog od njih pojedinačno,
da u ime i za račun Osnivača obavljaju
sve radnje koje mogu biti neophodne i
potrebne prilikom osnivanja Društva i
njegove registracije kod Centralnog
Registra Privrednog suda u Podgorici,
Zavoda za statistiku Crne Gore, poreskih
vlasti i drugih nadležnih organa.

In the event of unavailability of the
abovementioned lawyers, all the
necessary documentation in relation with
the below mentioned actions can be
submitted or collected by Predrag
Četković, [redacted]

U slučaju spriječenosti gore navedenih
pravnikā, svu potrebnu dokumentaciju u
vezi sa dolje navedenim radnjama,
može predavati i podizati Predrag
Četković iz Podgorice, JMBG
[redacted]

The above mentioned Lawyers are
authorised to execute and submit all the
documents required for registration of
the Company before the competent
bodies and to carry out all other acts
required by the laws of Montenegro for
the registration of the Company. This
authorization relates, but is not limited
to following:

Gore navedena lica su ovlašćena da
potpisuju i podnose svu dokumentaciju
potrebnu za registraciju Društva kod
nadležnih organa, kao i da preduzimaju
sve druge potrebne radnje u skladu sa
propisima Crne Gore, koje se odnose na
registraciju Društva. Ovo ovlašćenje se
naročito odnosi, ne ograničavajući
njegovu opštost, na sledeće radnje:

- Execution and notarisation of the Company's Memorandum of Association and Articles of
- Potpisivanje i ovjeru Ugovora o osnivanju i statuta Društva pred nadležnim sudom;



Association before the competent court;


- Opening of the Company's temporary and regular bank account, and paying initial share capital of the Company on behalf of the Founders;
- Execution and submitting all applications necessary for registration in the Central Registry of Commercial Court in Podgorica and Statistical Bureau of Montenegro;
- Submitting and undertaking of all documents necessary for obtaining Tax Identification Number and VAT number;
- Performing any other action and executing any other documents required for incorporation of the Company.
- Otvaranje privremenog i stalnog bankovnog računa Društva, i uplata osnovnog kapitala Društva, u ime Osnivača;
- Potpisivanje i podnošenje svih prijava koje su neophodne radi registracije osnivanja društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i Zavodu za statistiku Crne Gore;
- Podnošenje i preuzimanje dokumentacije u cilju pribavljanja poreskog identifikacionog broja i PDV broja;
- Preduzimanje bilo koje druge radnje i potpisivanje bilo kojih drugih dokumenata koji su neophodni za osnivanje Društva.

This Power of Attorney will be valid and effective on the date of its execution by the Founder and will be valid until revocation.


Punomoćje stupa na snagu danom potpisivanja od strane Osnivača i važi sve dok ne bude opozvano.

In Podgorica, on 18 December 2009

U Podgorica, 18 decembar 2009. godine



Alessandro Picchi



Alessandro Picchi


39113

Служба за вјештачење

ALESSANDRO PICCHI

Р. С. У. С. Н. О. О. П. И. С. У. С. Т.

Установна адреса
Истејност утврђена
Такса за вјештачење
Платилац
Служба за вјештачење



18.12.2012



POWER OF ATTORNEY

PUNOMOĆJE

I, the undersigned, **Ronzoni Oscar**, Ja, dolje potpisani, **Ronzoni Oscar**,



Trading Limited, 5 Bourlet Close, London W1W 7BL, statistical no. 353069 (hereinafter referred to as the "**Founder**"), resolved to create and operate a limited liability company in Montenegro, under the name **Bridgemont d.o.o.**, Street Josipa Broza Tita 67, Podgorica (hereinafter referred to as "**the Company**")

Bourlet Close, London W1W 7BL, registarski broj 353069 (u daljem tekstu "**Osnivač**"), odlučio san da osnujem društvo sa ograničenom odgovornošću u Crnoj Gori, pod imenom **Bridgemont d.o.o.**, ulica Josipa Broza Tita 67, Podgorica (u daljem testu „**Društvo**“)

The Founder hereby nominate, constitute and appoint the lawyers: Mr. Dejan Nikolic, attorney at law from Karanovic & Nikolic Law office from Belgrade, Lepenicka 7, Ivana Kojic, attorney at law from Podgorica, Serdara Jola Piletica bb, Podgorica, Marko Ivkovic, lawyer from Podgorica, Serdara Jola Piletica bb each of them solely, with the Power of Attorney granting full power and authority to perform every act that may be necessary to be done in regard to the registration of the Company before the Central Registry of Commercial Court in Podgorica, Statistics Bureau, Tax Authorities and all other relevant bodies.

Osnivač ovim putem ovlašćuju: Dejana Nikolića, advokata iz Beograda, Lepenička 7, Beograd, Ivanu Kojić, advokata iz Podgorica, Serdara Jola Piletića bb, Podgorica, Marka Ivkovića, pravika iz Podgorice, Serdara Jola Piletića bb svakog od njih pojedinačno, da u ime i za račun Osnivača obavljaju sve radnje koje mogu biti neophodne i potrebne prilikom osnivanja Društva i njegove registracije kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici, Zavoda za statistiku Crne Gore, poreskih vlasti i drugih nadležnih organa.

In the event of unavailability of the abovementioned lawyers, all the necessary documentation in relation with the below mentioned actions can be submitted or collected by Predrag Četković,

U slučaju spriječenosti gore navedenih pravnika, svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa dolje navedenim radnjama, može predavati i podizati Predrag Četković iz Podgorice, JMBG



The above mentioned Lawyers are authorised to execute and submit all the documents required for registration of the Company before the competent bodies and to carry out all other acts required by the laws of Montenegro for the registration of the Company. This authorization relates, but is not limited to following:

Gore navedena lica su ovlašćena da potpisuju i podnose svu dokumentaciju potrebnu za registraciju Društva kod nadležnih organa, kao i da preduzimaju sve druge potrebne radnje u skladu sa propisima Crne Gore, koje se odnose na registraciju Društva. Ovo ovlašćenje se naročito odnosi, ne ograničavajući njegovu opštost, na sledeće radnje:



- Execution and notarisation of the Company's Memorandum of Association and Articles of Association before the competent court;
- Opening of the Company's temporary and regular bank account, and paying initial share capital of the Company on behalf of the Founders;
- Execution and submitting all applications necessary for registration in the Central Registry of Commercial Court in Podgorica and Statistical Bureau of Montenegro;
- Submitting and undertaking of all documents necessary for obtaining Tax Identification Number and VAT number;
- Performing any other action and executing any other documents required for incorporation of the Company.
- Potpisivanje i ovjeru Ugovora o osnivanju i statuta Društva pred nadležnim sudom;
- Otvaranje privremenog i stalnog bankovnog računa Društva, i uplata osnovnog kapitala Društva, u ime Osnivača;
- Potpisivanje i podnošenje svih prijava koje su neophodne radi registracije osnivanja društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i Zavodu za statistiku Crne Gore;
- Podnošenje i preuzimanje dokumentacije u cilju pribavljanja poreskog identifikacionog broja i PDV broja;
- Preduzimanje bilo koje druge radnje i potpisivanje bilo kojih drugih dokumenata koji su neophodni za osnivanje Društva.

This Power of Attorney will be valid and effective on the date of its execution by the Founder and will be valid until revocation.

In Podgorica, on 18 December 2009

Ronzoni Oscar

Punomoćje stupa na snagu danom potpisivanja od strane Osnivača i važi sve dok ne bude opozvano.

U Podgorici, 18 decembar 2009. godine

Ronzoni Oscar

39112 9

Clasificación de la ley - cv



11
1084

10

10

10

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore br. 80/08), sledeći osnivači privrednog društva BRIDGEMONT d.o.o. (u daljem tekstu: "**Društvo**"):

Pursuant to Company Law (Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 80/08), the following founders of the company "**BRIDGEMONT**" d.o.o. (hereinafter: the "**Company**"):

1. River Financial Trading Limited, sa sjedištem na adresi Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London EC1V9EE, Engleska, registrovano pod brojem

1. River Financial Trading Limited, with registered seat at Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London EC1V9EE, England, registered under no

Engleske i vešta (u daljem tekstu: "**River Financial**");

Companies of England and Wales (hereinafter: "**River Financial**");

2. Giovannini & Partners Corporate

2. Giovannini & Partners Corporate

(u daljem tekstu: "**Giovannini & Partners**");

Italy (hereinafter: "**Giovannini & Partners**");

3. G-din Alessandro Picchi, državljanin Sejšela, (u daljem tekstu: "**Alessandro Picchi**");

3. Mr. Alessandro Picchi, citizen of (hereinafter: "**Alessandro Picchi**");

4. Hipotekarna banka AD, sa sjedištem na adresi ul. Josipa Broza Tita br. 67,

4. Hipotekarna banka AD, with registered seat at St. Josipa Broza

(u daljem tekstu zajednički označavani kao "**Osnivači**" a pojedinačno kao "**Osnivač**"), uključujući sledeći:

(hereinafter jointly referred to as: the "**Founders**" and solely as the "**Founder**"), enter into this:

UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF

BRIDGEMONT d.o.o.

BRIDGEMONT d.o.o.

1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

1. BUSINESS NAME AND THE REGISTERED SEAT

1.1. Puno poslovno ime Društva glasi: Bridgemont društvo sa ograničenom odgovornošću, Podgorica.

1.1. Full business name of the Company is Bridgemont, limited liability company, Podgorica.

1.2. Skraćeno, poslovno ime Društva glasi: Bridgemont d.o.o. Podgorica.

1.2. Abbreviated business name of the Company is: Bridgemont d.o.o. Podgorica.

1.3. Sjedište Društva je u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica,

1.3. Registered seat of the Company is St. Josipa Broza Tita no. 67,

Crna Gora.

Podgorica, Montenegro.

- | | |
|---|--|
| 1.4. Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici. | 1.4. The Company becomes a legal entity from inscription in the Registry of Commercial Court in Podgorica. |
| 1.5. Društvo se osniva u formi društva sa neograničenom odgovornošću sa zakonskom obavezom da produži svoju registraciju po isteku roka od godinu dana od dana prve registracije. | 1.5. The Company is established for an indefinite period of time with legal obligation to prolong its registration upon expiry of the period of one year following the date of the first registration. |

2. DJELATNOSTI DRUŠTVA

2. BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

- | | |
|--|---|
| 2.1. Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:

74140 Konsalting i menadžment poslovi | 2.1. Main business activity of the Company is:

74140 Consulting and Management activities. |
| 2.2. Društvo može obavljati i sve druge zakonom dozvoljene djelatnosti. | 2.2. The Company is entitled to perform all other business activities prescribed by the law. |
| 2.3. Djelatnosti Društva će biti detaljnije razrađene Statutom Društva. | 2.3. The business activities of the Company shall be in detailed described by the Articles of Association of the Company. |

3. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

3. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

- | | |
|---|--|
| 3.1. Osnovni kapital društva iznosi EUR 20.000,00 i u potpunosti je upisan i plaćen. | 3.1. Share capital in amount of EUR 20,000.00 is fully paid and inscribed. |
| 3.2. Udio osnivača River Financial iznosi EUR 16.400,00 odnosno 82% ukupnog osnovnog kapitala Društva. | 3.2. The share of the founder River Financial amounts to EUR 16,400.00 which constitutes 82% of the entire share capital of the Company. |
| 3.3. Udio osnivača Giovannini & Partners iznosi EUR 800,00, odnosno 4% ukupnog osnovnog kapitala Društva. | 3.3. The share of the founder Giovannini & Partners amounts to EUR 800.00 which constitutes 4% of the entire share capital of the Company. |
| 3.4. Udio osnivača Alessandro Picchi iznosi EUR 800,00 odnosno 4% ukupnog osnovnog kapitala Društva. | 3.4. The share of the founder Alessandro Picchi amounts to EUR 800.00 which constitutes 4% of the entire share capital of the Company. |

3.5. Udio osnivača Hipotekarna banka iznosi EUR 2.000,00, odnosno 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva.

3.5. The share of the founder Hipotekarna banka amounts to EUR 2,000.00 which constitutes 10% of the entire share capital of the Company.

4. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

4. LIABILITY OF THE COMPANY AND THE FOUNDER

4.1. Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara cijelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

4.1. The Company shall be liable for its obligations arising out of its legal transactions with third parties with its entire property (full responsibility).

4.2. Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga Društva.

4.2. The Founders shall be liable for the Company's obligations up to the amount of its contribution.

5. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM

5. MANAGING AND LEADING OF THE COMPANY

5.1. Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva, Odbor direktora i Izvršni direktor Društva.

5.1. The bodies of managing and leading of the Company are the Assembly of the Company, the Board of Directors and Executive Director.

6. SKUPŠTINA

6. THE ASSEMBLY

6.1. Skupštinu Društva čine Osnivači Društva.

6.1. In the Company the Founders conducts the authorizations of the Assembly of the Company.

6.2. Skupština Društva je ovlašćena da:

6.2. The Company's Assembly is authorised to:

6.2.1. donosi Statut i druge opšte akte Društva;

6.2.1. Enact the Articles of Association and other by-laws of the Company;

6.2.2. vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;

6.2.2. Enact amendments of the Articles of Association and other by-laws of the Company;

6.2.3. bira i razrješava izvršnog direktora;

6.2.3. Appoint and dismisses Executive Director;

6.2.4. bira i razrješava članove Odbora direktora;

6.2.4. Appoint and dismisses Board of Directors;

6.2.5. utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora;

6.2.5. Determine the fees of Executive Director;

6.2.6. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;

6.2.6. Determine the policy fee of Board of Directors;

6.2.7. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;

6.2.7. Adopt the final accounts and decide on distribution of profit and covering of losses;

- | | | | |
|---------|---|---------|--|
| 6.2.8. | donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju), čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva. | 6.2.8. | Decide on disposal of the property of the Company (sale and purchase, lease, change, acquiring or any other disposal), which amount exceeds 20% of the Company's property book value; |
| 6.2.9. | usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Društva; | 6.2.9. | Adopt final account and decide on profit distribution and covering the lost; |
| 6.2.10. | odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala; | 6.2.10. | Decide on additional contributions, increase and decrease of the share capital; |
| 6.2.11. | donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka; | 6.2.11. | Decides on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure; |
| 6.2.12. | odobrava procjenu nenovčanih uloga; | 6.2.12. | Approve the appraisal of in-kind contributions; |
| 6.2.13. | na zahtjev izvršnog direktora i odbora direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva; | 6.2.13. | Upon request of the Executive Director and Board of Directors deal with issues relating to the Company's operations falling within the scope of competence of the Executive Director and Board of Directors; |
| 6.2.14. | donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora; | 6.2.14. | Enact all other decisions that are not within the scope of competence of the Executive Director and Board of Directors; |
| 6.2.15. | odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine osnivača u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije društva; | 6.2.15. | Approve conclusion of the agreement in relation with the purchase of the property of the founders in any case when payment exceeds one tenth of the share capital of the Company determined by the Memorandum of Association and if the agreement is supposed to be concluded within two years as of the day of registration of the Company. |
| 6.2.16. | obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. | 6.2.16. | Perform all other activities determined by the Law. |
| 6.3. | Ukupan broj glasova u Skupštini je 100. | 6.3. | Total number of votes in the Assembly is 100. |
| 6.4. | River Financial ima pravo na 82 glasa na Skupštini. | 6.4. | The River Financial is entitled to 82 votes in the Assembly. |

- | | |
|---|--|
| 6.5. Giovannini & Partners ima pravo na 4 glasa na Skupštini. | 6.5. The Giovannini & Partners is entitled to 4 votes in the Assembly. |
| 6.6. Alessandro Picchi ima pravo na 4 glasa na Skupštini. | 6.6. Alessandro Picchi is entitled to 4 votes in the Assembly. |
| 6.7. Hipotekarna banka ima pravo na 10 glasova na Skupštini. | 6.7. Hipotekarna banka is entitled to 10 votes in the Assembly. |
| 6.8. Skupština donosi svoje odluke prostom većinom glasova Osnivača, osim ukoliko drugačije nije određeno ovim Ugovorom i zakonom. | 6.8. The Assembly adopts the decisions by simple majority of votes of the Founders, unless otherwise is prescribed by this Articles of Association and the law. |
| 6.9. Odluka o izboru i razriješenju Izvršnog direktora i članova Odbora direktora, mora se donijeti jednoglasno, odnosno uz saglasnost svih Osnivača. | 6.9. The decision on appointment and dismissal of the Executive Director and Board of Directors, have to be adopt unanimously i.e. with the consent of the Founders. |
| 6.10. Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka, mora se donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih odnosno zastupljenih glasova Osnivača. | 6.10. The decision on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure, have to be adopt by two thirds majority of the presented or represented votes of the Founders. |
| 6.11. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala kao i odluka o prihvatanju procjene nenovčanog uloga mora se donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih odnosno zastupljenih glasova Osnivača. | 6.11. The decision on decrease of the share capital and acceptance of the appraisal of in-kind contributions have to be adopt by two thirds majority of the presented or represented votes of the Founders. |
| 6.12. Osnivači Društva mogu ovlastiti bilo koje treće lice da u njihovo ime i za njihov račun učestvuje i glasa na Skupštini. | 6.12. The Founders of the Company are entitled to authorize any third person to participate and vote on the Assembly in the name and on the account of the Founders. |
| 6.13. Sjednica Skupštine se saziva od strane Osnivača ili izvršnog direktora. Pismeni poziv za održavanje sjednice Skupštine se dostavlja svakom od Osnivača i izvršnom direktoru na njihovu adresu, ne kasnije od 30 dana i ne ranije od 7 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine. Poziv na sjednicu može biti dostavljen i u elektronskoj formi. | 6.13. The Assembly's sessions are convened by either Founder or by the Executive Director. The written invitation for the Assembly's session is delivered to each Founder and to the Executive Director at its address, not later than 30 days and not earlier than 7 days before the date when the Assembly's session |

- is going to be held. The invitation to the session can be delivered in electronic form.
- 6.14. Poziv za sjednicu Skupštine obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice i predlog dnevnog reda.
- 6.14. The invitation for the Assembly's session contains time and date of convening the session as well as proposal of agenda.
- 6.15. Sjednica Skupštine može se održavati putem konferencijske veze ili preko bilo koje druge audio-vizuelne komunikacijske opreme, koja omogućava da se svi prisutni na sjednici uzajamno vide i čuju.
- 6.15. The Assembly's sessions can be held via conference call or via any other audio or visual communication equipment, which provides that all persons participating in the Assembly can hear and talk to each other.
- 6.16. Skupština može donositi svoje odluke i bez održavanja sjednice, ukoliko je takva odluka potpisana od strane svakog Osnivača.
- 6.16. The Assembly can enact its decisions, even without the sessions being held, provided that such decisions are signed by each Founder.
- 6.17. Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja osim ukoliko nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom.
- 6.17. Decisions passed on the Assembly's session are recorded without delay in the Company's book of decisions. The General Assembly decisions are valid from the moment when they are adopted.

7. IZVRŠNI DIREKTOR

- 7.1. Izvršni direktor je organ koji vodi poslove Društva, i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu Statutom i Ugovorom o osnivanju Društva.
- 7.2. Izvršni direktor ima sljedeća prava i dužnosti:
- 7.2.1. predlaže osnove poslovne politike;
- 7.2.2. predlaže plan rada i razvoja Društva;
- 7.2.3. stara se o zakonitosti rada Društva;
- 7.2.4. organizuje i rukovodi radom Društva;
- 7.2.5. izvršava odluke i naloge

7. EXECUTIVE DIRECTOR

- 7.1. Executive Director is the Company's managing body, and it represents the Company, according to the Memorandum of Association and according to the Company's Articles of Association.
- 7.2. Executive Manager has the following rights and obligations:
- 7.2.1. Proposes the basics of the Company's business policy;
- 7.2.2. Proposes the plan of operations and development of the Company;
- 7.2.3. Takes care that the Company performs its operations in full compliance with the law;
- 7.2.4. Organizes and manages the Company's operations;
- 7.2.5. Executes decisions and

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| | Skupštine i Odbora direktora; | | instructions of the Assembly; |
| 7.2.6. | zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike; | 7.2.6. | Concludes agreements and enacts decisions within the determined business policy; |
| 7.2.7. | odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa; | 7.2.7. | Decides on rights and obligations from employment relations; |
| 7.2.8. | potpisuje finansijska dokumenta; | 7.2.8. | Signs the financial documents; |
| 7.2.9. | vrši druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima. | 7.2.9. | Performs other activities upon Assembly's order and other activities prescribed by the law, Articles of Association and other relevant regulations. |
| 7.3. | Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da obavljaju poslove koji spadaju u njegovu nadležnost. | 7.3. | Executive Director can authorize other persons to perform activities within its scope of authority. |
| 7.4. | Za izvršnog direktora Društva se imenuje Nikola Špadijer, državljanin Crne Gore
broj lične | 7.4. | Nikola Spadijer, citizen of the Montenegro, ID card no. |
| 7.5. | Skupština može razriješiti izvršnog direktora i prije isteka mandata u slučaju da procijeni da je to u interesu Društva u skladu sa ovim Ugovorom i Statutom Društva. | 7.5. | The Assembly can dismiss the Executive Director, even before the expiry of their mandates, in the event that the Assembly considers that it would be in the Company's best interest. |
| 7.6. | Promjena izvršnog direktora i zamenika izvršnog direktora Društva ne zahtjeva izmjenu ovog Ugovora ili Statuta Društva. | 7.6. | The change of the Executive Director does not require the change of the Memorandum of Association or the Articles of Association. |

8. ODBOR DIREKTORA

- 8.1. Društvo ima Odbor direktora koji je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.
- 8.2. Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbora Direktora.
- 8.3. Odbor direktora se sastoji od 5 članova koje imenuju Osnivači prilikom vršenja ovlašćenja Skupštine Društva.

8. BOARD OF DIRECTORS

- 8.1. The Company has Board of Directors which is management and leading body.
- 8.2. The Board of Directors is corporative body managed by the President of the Board of Directors.
- 8.3. The Board of Directors is consist of five, appointed by the Founders when exercising authorisations of the Assembly.

- | | |
|--|--|
| <p>8.4. Odbor direktora Društva je nadležan za:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. upravljanje i rukovođenje Društvom; b. organizovanje i vođenje poslovanja Društva; c. zastupanje i predstavljanje Društvo; d. pripremanje predloga odluka za Skupštinu i izvršavanje njenih Odluka; e. donošenje opštih akata koja ne donosi Skupština; f. pripremu godišnjeg obračuna i usvajanje periodičnih obračuna; g. predlaganje raspodjelu dobiti; h. sprovođenje odluka Skupštine; i. zaključenje ugovora o kreditu; j. imenovanje predsjednika Odbora direktora iz svojih redova; k. donošenje investicionih odluka; l. donošenje poslovnika o svom radu; m. obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Ugovorom o osnivanju. | <p>8.4. The Board of Directors is authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. manage and lead the Company; b. organize and leading of the activities of the Company; c. represent the Company; d. prepare the proposals of the decisions for the Assembly and to exercise its decisions; e. adopt the general acts which are not adopted by the Assembly; f. prepare annual accounts and to adopt periodical accounts; g. propose profit distribution; h. implement the decisions of the Assembly; i. conclude loan agreements; j. appoint the President of the Board of Directors from its members; k. make investment decisions; l. adopt its Rulebook; m. perform other activities in accordance with the law, Memorandum of Association and Articles of Association. |
| <p>8.5. Članovi Odbora direktora mogu vršenje poslova navedenih u članu 8.4. Ugovora o osnivanju Društva prenijeti na treća lica.</p> | <p>8.5. The members of the Board of Directors are entitled to transfer its authorizations described in the Article 8.4. to the third persons.</p> |
| <p>8.6. Odbor direktora ima predsjednika koji se bira jednoglasnom odlukom svih članova Odbora direktora.</p> | <p>8.6. The Board of Directors has a President, appointed by unanimously decision of the all members of Board of Directors.</p> |
| <p>8.7. Predsjednik Odbora direktora saziva sjednice Odbora direktora, po sopstvenoj inicijativi, ili na zahtev člana Odbora direktora. Sjednice se sazivaju pismenim obaveštenjem koje sadrži vrijeme i mjesto sjednice, razloge njenog sazivanja, kao i predlog dnevnog reda. Uz ovo obavještenje se dostavljaju i predlozi odluka iz tačaka dnevnog reda, kao i sva dokumentacija relevantna za odlučivanje po tačkama dnevnog reda, koja će biti predmet razmatranja na sjednici Odbora direktora. Ovo obavještenje</p> | <p>8.7. The President of the Board of Directors convening the sessions of the Board of Directors on his own initiative. Sessions are convening by the written invitation containing time and place of the session, reasons for its convening and the proposal of the agenda. Along this invitation, the proposals of the decisions pursuant to the articles of agenda, are also delivered to each member of the Board of</p> |

se dostavlja svakom članu Odbora direktora najkasnije 30 dana pre održavanja sjednice.

Directors at its address, not later than 3 days before the date when the Board of Directors session is going to be held.

8.8. Sjednice Odbora direktora mogu biti održane korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim.

8.8. The Board of Directors's sessions can be held via conference call or via any other audio or visual communication equipment, which provides that all persons participating in the Assembly can hear and talk to each other.

8.9. Odbor direktora može odlučivati bez sjednice ako su na odluku koja je predmet odlučivanja pisano saglasnost dali svi članovi Odbora direktora koji imaju pravo glasa o tom pitanju.

8.9. The Board of Directors can enact its decisions, even without the sessions being held, provided that such decisions are signed by each member of the Board of Directors.

8.10. Odbor direktora valjano odlučuje na sjednicama na kojima je prisutna većina njegovih članova. Sve odluke Odbora direktora se donose uz saglasnost svih članova odbora.

8.10. The Board of Directors is entitled to decide provided that majority of its members are present at the session. All decisions of the Board of Directors are adopted by unanimously votes of all of its members.

8.11. Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine Društva. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

8.11. Mandate of the members of the Board of Directors at the first regular annual session of the Assembly of the Company. The person who was a member of the Board of Directors may be re-elected. Numbers of mandates for members of the Board of Directors are not limited.

8.12. Promjena članova Odbora direktora Društva ne zahtjeva izmjenu ovog Ugovora o osnivanju.

8.12. Change of the members of the Board of Directors of the Company, does not require amendments of this Articles of Association.

8.13. Osnivači postavljaju za članove Odbora direktora Društva sledeća lica:

8.13. The Founders appointing the following persons as the members of the Board of Directors:

• G-dina Pietro Giovannini, broj pasoša

• Mr. Pietro Giovannini, passport no.

• G-dina Renato Giovannini, broj pasoša

• Mr. Renato Giovannini, passport no.

- G-dina Alessandro Picchi, broj pasoša • Mr. Alessandro Picchi, passport no. [REDACTED]
- G-dina Oscar Ronzoni, broj pasoša • Mr. Oscar Ronzoni, passport no. [REDACTED]
- G-dina Milijan Todorović, broj pasoša • Mr. Milijan Todorovic, passport no. [REDACTED]

8.14. Članovi Odbora direktora ujedno ovim putem imenuju G-dina Pietro Giovannini, za Predsjednika Odbora direktora. Predsjednik Odbora direktora može biti razriješen ove dužnosti u skladu sa ovim Ugovorom i relevantnim propisima, i za ovo razrešenje nije potrebna izmena ovog Ugovora.

8.14. The members of the Board of Directors also hereby appoint Mr. Pietro Giovannini, as the President of the Board of Directors. The President of the Board of Directors may be dismissed from its duty in accordance with this Articles of Association and relevant regulations, and for this decision is not necessary to change this Articles of Association.

9. ZASTUPANJE DRUŠTVA

9.1. Društvo zastupaju članovi Odbora direktora i izvršni direktor.

9.2. Izvršni direktor je ovlašćen da individualno zastupa Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 20.000,00 EUR mjesečno.

9.3. Za zaključenje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos definisan u članu 9.2. ovog Ugovora, izvršni direktor može zastupati Društvo samo kolektivno, u supotpisu sa Predsjenikom Odbora direktora.

9.4. U slučaju da izvršni direktor prekrši ograničenje zastupanja predviđena članovima 9.2. i 9.3. ovog Ugovora, biće odgovoran Društvu za svu štetu koju je Društvo pretrpjelo u vezi sa tim kršenjem.

9. REPRESENTATION OF THE COMPANY

9.1. The Company is represented by the Executive Director and the members of the Board of Directors.

9.2. The Executive Director is authorized to represent the Company individually in legal transactions with third parties only if the overall value of transactions concluded in this manner by the Executive Director does not exceed 20,000.00 per month.

9.3. For concluding legal transactions whose value exceeds the amount determined in the Article 9.2. of this Articles of Association, the Executive Director can represent the Company only collectively with the co-signatory of the President of the Board of Directors.

9.4. In the event that the Executive Director breach the limitations to the representation set out in Articles 9.2. and 9.3. of this Articles of Association, it shall be liable to the Company for all the damage it sustained in connection therewith.

10. USLOV I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

- 10.1. Osnivači imaju pravo na dio dobiti koje Društvo ostvari, u skladu sa Odlukom osnivača, Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.
- 10.2. Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivačima na osnovu godišnjeg završnog računa, i u skladu sa relevantnim propisima.
- 10.3. Dio dobiti koji pripada Osnivačima može biti prenijet u inostranstvo u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima ili može biti iskorišćen od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.
- 10.4. Osnivači će donijeti odluku o pokriću gubitaka Društva, u slučaju da se za tim pojavi potreba, bilo tako što će gubitke pokriti imovinom Društva putem smanjenja osnovnog kapitala, ili na bilo koji drugi način, u skladu sa relevantnim propisima.

10. MANNER AND CONDITIONS OF DISTRIBUTION OF PROFIT AND COVERING OF THE RISK

- 10.1. The Founder have right on a part of profit, reached by the Company, in accordance with the Founders' decision, Company Law and other relevant rules.
- 10.2. The part of the Company's profit shall be paid to the Founders on the basis of annual audit report, and in accordance with the relevant rules.
- 10.3. The part of the Company's profit, which belongs to the Founders may be transferred abroad in accordance with the Law on Foreign Investments or may be used by the Founders in any other manner in accordance with the legislature of the Montenegro.
- 10.4. The Founders shall decide on covering of Company's losses, in such need aspires, so that it shall cover the losses by the Company's assets by decreasing of the share capital or in some other way, in accordance with the relevant rules

11. PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA

- 11.1. Osnivači imaju pravo da slobodno raspoložu svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa zakonom i Statutom.
- 11.2. Osnivači mogu prenijeti svoj udio ili dio udjela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenih Statutom.

11. TRANSFER OF SHARES AND THE PRE-EMPTIVE RIGHT OF THE COMPANY

- 11.1. The Founders of the Company have right to manage by their share in total or partly in the Company in accordance with the Law and Article of Association.
- 11.2. The Founders may transfer their share in total or partly to the Company, carrying on the limitations for acquisition of own shares provided by the Law.

- 11.3. Ukoliko Osnivač odluči da prenese udio ili dio udjela u Društvu na treće lice, Društvo ima pravo preče kupovine udjela u skladu sa Zakonom i Statutom.
- 11.4. U slučaju prestanka Osnivača udio u Društvu se prenosi na njegove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.
- 11.5. Udio se prenosi u pisanom obliku ovjerenim kod nadležnog suda.

- 11.3. If the Founders decided to transfer share in the Company in total or partly to third person, the Company has pre-emptive right in accordance with the Law and Article of Association.
- 11.4. By the dissolution of the Founders, their share shall be transferred to its heirs, without any limitations.
- 11.5. Share is transferred by concluding a written agreement notarized before a competent court.

12. POSLOVNA TAJNA

- 12.1. Poslovnom tajnom se smatra svaka informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećim licima moglo prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne mogu biti bliže odlukom Osnivača i Izvršnog direktora.

12. CONFIDENTIALITY

- 12.1. All the information on the Company's operations whose disclosure to third parties could cause damage to the Company is considered to be confidential. Confidential information and documents can be determined more closely by decision of the Founders or the Company's and Executive Director

13. RESTRUKURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

- 13.1. Restrukturiranje se vrši na osnovu odluke Skupštine Društva u skladu sa Ugovorom.
- 13.2. Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom a može promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.

13.RESTRUCTURING AND TERMINATION OF THE COMPANY

- 13.1. Restructuring of the Company is performed according to the decision of the Company's Assembly.
- 13.2. Company can be restructured in accordance with the Company Law, by Split off to two or more separate companies, by merger with another company, and can also change its legal form and restructure to a joint stock company.

13.3. Skupština društva može odlučiti o prestanku Društva u skladu sa ovim Ugovorom, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

14.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon ovjere potpisa na Ugovoru u skladu sa Zakonom.

14.2. Izmjene ovog Ugovora donose Osnivači Društva.

14.3. Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za Centralni registar Privrednog suda, a ostale kopije za potrebe osnivača.

13.3. The Company's Assembly can decide to terminate the Company, and the Company can also cease to exist in other cases prescribed by the Law.

14. FINAL PROVISIONS

14.1. This Memorandum of Association comes into force after the verification of signatures on the Memorandum of Association in accordance with the Law.


14.2. The amendments of this Memorandum of Association can be enacted by the Company's Founders.

14.3. This Memorandum of Association is drafted in 5 copies from which one is for the court that verifies the signatures, one for the Central Registry of Commercial Court and the other copies for the Founders needs

U Podgorici, dana 28. januara 2010


In Podgorica, on this 28 January 2010

U ime i za račun Financial River




po punomoćju

On behalf of the River Financial



by Power of Attorney

U ime i za račun Giovannini & Partners




po punomoćju

On behalf of the Giovannini & Partners




by Power of Attorney

U ime i za račun Alessandro Picchi




po punomoćju

On behalf of the Alessandro Picchi




by Power of Attorney

U ime i za račun Hipotekarna banka



po punomoćju

On behalf of the Hipotekarna banka



by Power of Attorney




№. 00. 2657/201

Потврђује се да је-су _____

Жељко Милошевић


својеручно потписа _____ ову исправу призна _____



је
—
од
и
—
по

Основни суд у Подгорици _____ ни службеник

Дана: 0302 201 _____



U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore br. 80/08), sledeći osnivači privrednog društva BRIDGEMONT d.o.o. (u daljem tekstu: "**Društvo**"):

Pursuant to Company Law (Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 80/08), the following founders of the company "**BRIDGEMONT**" d.o.o. (hereinafter: the "**Company**"):

1. River Financial Trading Limited, sa sjedištem na adresi Cranwood Street ECIV 9EE, London, Engleska

1. River Financial Trading Limited, with registered seat at Cranwood Street ECIV 9EE, London, England

Finantial");

Finantial");

2. Giovannini & Partners Corporate Finance S.R.L., sa sjedištem na adresi

2. Giovannini & Partners Corporate Finance S.R.L., with registered seat

(u daljem tekstu: "**Giovannini & Partners**");

Italy (hereinafter: "**Giovannini & Partners**");

3. G-din Alessandro Picchi, državljanin

3. Mr. Alessandro Picchi, citizen of

daljem tekstu: **Alessandro Picchi**);

(hereinafter: **Alessandro Picchi**),

4. Hipotekarna banka AD, sa sjedištem na adresi ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, Crna Gora, registrovano pod brojem 4-0004632 u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore (u daljem tekstu: "**Hipotekarna banka**"),

4. Hipotekarna banka AD, with registered seat at St. Josipa Broza Tita no. 67, Podgorica, Montenegro, registered under no. 4-0004632 in the Central Registry of Commercial Court of Montenegro (hereinafter: Hipotekarna banka),

(u daljem tekstu zajednički označavani kao "**Osnivači**" a pojedinačno kao "**Osnivač**"), donose sledeći:

(hereinafter jointly referred to as: the "**Founders**" and solely as the "**Founder**"), issue the following:

STATUT PRIVREDNOG DRUŠTVA

ARTICLES OF ASSOCIATION OF

BRIDGEMONT d.o.o.

BRIDGEMONT d.o.o.

1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

1. BUSINESS NAME AND THE REGISTERED SEAT

1.1. Puno poslovno ime Društva glasi: Bridgemont društvo sa ograničenom odgovornošću, Podgorica.

1.1. Full business name of the Company is Bridgemont, limited liability company, Podgorica.

1.2. Skraćeno poslovno ime Društva glasi: Bridgemont d.o.o. Podgorica.

1.2. Abbreviated business name of the Company is: Bridgemont d.o.o. Podgorica.

1.3. Sjedište Društva je u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, Crna Gora.

1.3. Registered seat of the Company is St. Josipa Broza Tita no. 67, Podgorica, Montenegro.

1.4. Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

1.5. Društvo se osniva u formi društva sa neograničenom odgovornošću sa zakonskom obavezom da produži svoju registraciju po isteku roka od godinu dana od dana prve registracije.

2. PEČAT I ŠTAMBIJ DRUŠTVA

2.1. Društvo ima sopstveni pečat koji je okruglog oblika i koji sadrži naziv Društva.

2.2. Društvo ima svoj štambij koji je pravougaonog oblika i koji sadrži naziv Društva i uobičajene administrativne oznake.

3. DJELATNOSTI DRUŠTVA

3.1. Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:

74140 Konsalting i menadžment poslovi

3.2. Ostale djelatnosti društva su:

50500 Trgovina na malo motornim gorivima
51110 Posredovanje u prodaji poljop. sirovina
51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala
51130 Posredovanje u prodaji grade i grad. materijala
51140 Posredovanje u prodaji mašina, brodova, aviona
51150 Posredovanje u prodaji nameštaja i sl.
51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odece, obuće
51170 Posredovanje u prodaji hrane, pica i duvana
51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji

1.4. The Company becomes a legal entity from inscription in the Registry of Commercial Court in Podgorica.

1.5. The Company is established for an indefinite period of time with legal obligation to prolong its registration upon expiry of the period of one year following the date of the first registration.

2. THE COMPANY'S STAMP AND SEAL

2.1. The Company has its own stamp which is round shaped and contains the abbreviated name of the Company.

2.2. The Company has its own seal which is rectangular shaped and contains the abbreviated name of the Company and the usual administrative signs.

3. BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

3.1. Main business activity of the Company is:

74140 Consulting and Management activities.

3.2. The Company shall also engage in the following business activities:

50500 Retail motor fuels
51110 Selling Land. raw
51120 Midst. in the sale of fuels, ores, metals
51130 Midst. sales and build the city. Mater.
51140 Midst. in the sale of machinery, ships, aircraft
51150 Midst. in the sale of furniture, etc.
51160 Midst. in the sale of textiles, clothing, footwear
51170 Midst. sales of food, beverages and tobacco
51180 Midst. specialized in the sale
51190 Midst. sales of various products
51210 Trgovina on vel. grains, semenjem, food
51220 Wholesale of flowers and

51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

51210 Trgovina na vel. zrnevljem, semenjem, hranom

51220 Trgovina na veliko cvecem i rastinjem

51230 Trgovina na veliko živim životinjama

51240 Trgovina na veliko kožom

51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom

51310 Trgovina na veliko vocem i povrccem

51320 Trgovina na veliko mesom, proizvodima od mesa

51330 Trgovina na veliko mlekom, jajima, mastima

51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim picima

51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i sl.

51370 Trgovina na veliko kafom, cajeovima, zacinicima

51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom

51390 Trgovina na veliko ostalom hranom

51410 Trgovina na veliko tekstilom

51420 Trgovina na veliko odjećom i obucom

51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio i TV uređajima

51440 Trgovina na veliko staklarijom, bojama i sl.

51450 Trgovina na veliko toaletnim proizvodima

51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

51470 Trgovina na veliko ost. proizvodima za domaćinstvo

51510 Trgovina na veliko gorivima

51520 Trgovina na veliko metalima i rudama

51530 Trgovina na veliko drvetom, grad. mat.

51540 Trgovina na veliko metalnom robom

51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

51560 Trgovina na veliko ost. reprodukcionim mat.

51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima

51610 Trgovina na veliko mašinama za obradu metala

51620 Trgovina na veliko građevinskim

vegetation

51230 Wholesale of live animals

51240 Wholesale leather

51250 Wholesale of raw tobacco

51310 Wholesale fruits and vegetables

51320 Trgovina Wholesale meat, meat products

51330 Trgovina wholesale milk, eggs, fats

51340 Trgovina Wholesale and other alcoholic drinks

51350 Wholesale of tobacco products

51360 Trgovina wholesale sugar, chocolate, etc.

51370 Trgovina Wholesale coffee, tea, spices

51380 Nespecijaliz. square. Wholesale food

51390 Trgovina Wholesale other food

51410 Wholesale Textile

51420 Wholesale clothing sets

51430 Wholesale of electrical household appliances and radio and TV devices

51440 Trgovina wholesale glassware, paints, etc.

51450 Trgovina wholesale toilet products

51460 Trgovina wholesale pharmaceutical products

51470 Trgovina Wholesale ost. for domestic products.

51510 Wholesale Fuel

51520 Wholesale of metals and ores

51530 Wholesale of wood, the city. mat.

51540 Wholesale of metal goods

51550 Wholesale of chemical products

51560 Trgovina Wholesale ost. reproduction mat.

51570 Wholesale debris and remains

51610 Trgovina wholesales metalworking machinery

51620 Wholesale gradevinskim machines

51630 Trgovina on vel. machines ind. Textiies

51640 Trgovina Wholesale office machines

51650 Trgovina of other machines

51660 Trgovina wholesales agricultural machinery

51700 Other wholesale trade

52110 Nespecijaliz. square., mostly food

52120 Other Square. on little prod. mixed goods

52210 Retail sale of fruit and vegetables

mašinama	52220	Trgovina retail meat and meat products
51630 Trgovina na veliko mašinama za ind. tekstila	52230	Retail sale of fish, crustaceans, etc.
51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama	52240	Trgovina the little bread, cakes, sweets
51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama	52250	Trgovina retail and other alcoholic drinks
51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama	52260	Retail sale of tobacco products
51700 Ostala trgovina na veliko	52270	Ost. special. square. retail food, pic.
52110 Nespecijalizovana trgovina, pretežno s hranom	52310	Issuance and prepared. medications according to recipes
52120 Ostala Trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe	52320	Trgovina retail medical preparations
52210 Trgovina na malo voćem i povrćem	52330	Trgovina on a toilet preparations
52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa	52410	Retail sale of textiles
52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.	52420	Retail clothes
52240 Trgovina na malo hlebom, kolacima, slatkišima	52430	Trgovina retail obucom, cases of skin
52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim picima	52440	Trgovina retail furniture
52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana	52450	Trgovina retail appliances household
52270 Ost. specijal. Trgovina na malo hranom, pic.	52460	Trgovina a small metal goods, paints, etc.
52310 Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi	52470	Trgovina the little books, desk mat.
52320 Trgovina na malo medicinskim preparatima	52480	Ost. square. specialized in retail. prod.
52330 Trgovina na malo toaletnim preparatima	52500	Trgovina retail secondhand shop in the store.
52410 Trgovina na malo tekstilom	52610	Retail store, through the mail
52420 Trgovina na malo odjećom	52620	Retail on the bench and markets
52430 Trgovina na malo obućom, predmetima od kože	52630	Other retail trade outside stores
52440 Trgovina na malo namještajem	52710	Repairing footwear and other leather items
52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo	52721	Repairing radio and TV equipment
52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i sl.	52722	Ost repair. el. household appliances
52470 Trgovina na malo knjigama, pisaćim materijalom	52730	Repair of watches, clock and jewelry
52480 Ost. Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama	52740	Repair, elsewhere unsaid
52500 Trgovina na malo polovnom robom	55110	Hotels and motels, with restaurant
52610 Trgovina na malo robom, preko pošte	55120	Hotels and motels, without restaurant
52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama	55211	Children's and youth resorts
52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica	55212	Mountain lodges and houses
52710 Opravka obuće i ostalih predmeta od kože	55220	Camps
52721 Opravka radio i tv aparata	55231	Workers resort
52722 Opravka ost. el. aparata za domaćinstvo	55232	Tourist accommodation in the domestic industry
52730 Opravka satova, časovnika i nakita	55233	Other accommodation for short stay
	55300	Restaurants
	55400	Bars
	55510	Canteen
	55520	Catering

52740	Opravka, na drugom mestu nepomenuta	60100	Train traffic
55110	Hoteli i moteli, s restoranom	60211	Transportation of passengers in road traffic
55120	Hoteli i moteli, bez restorana	60212	Transportation of passengers in city traffic
55211	Dečja i omladinska odmarališta	60220	Taxi transport
55212	Planinarski domovi i kuće	60230	Transportation of passengers in the ost. Road Traffic
55220	Kampovi	60240	Ost. passenger traffic in mainland
55231	Radnička odmarališta	60250	Transportation of goods in road traffic
55232	Turisticki smještaj u domaćoj radinosti	60300	Cevovodni transport
55233	Ostali smeštaj za kraći boravak	61110	Maritime transport
55300	Restorani	61120	Transport in coastal waters
55400	Barovi	61200	Inland water transport routes
55510	Kantine	62100	Air transportation, in-line
55520	Ketering	62200	Air transportation, emergency (charter)
60100	Željeznički saobraćaj	62300	Vasionski traffic
60211	Prevoz putnika u drumskom saobraćaju	63110	Transshipment cargo
60212	Prevoz putnika u gradskom saobraćaju	63120	Storage and warehouse
60220	Taksi prevoz	63211	Maintenance and car care
60230	Prevoz putnika u ost. drumskom Saobraćaju	63212	Maintenance of railway
60240	Ost. prevoz putnika u kopnenom Saobraćaju	63213	Maintenance of devices on železnici
60250	Prevoz robe u drumskom Saobraćaju	63214	Services to Road Traffic
60300	Cevovodni transport	63221	Services to maritime traffic
61110	Pomorski Saobraćaj	63222	Services in river and lake traffic
61120	Saobraćaj u priobalnim morskim vodama	63230	Ost. follow-up activities, air transport.
61200	Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima	63300	Putnickig agency activities, etc.
62100	Vazdušni Saobraćaj, linijski	63400	Activity of other agents in the traffic
62200	Vazdušni Saobraćaj, vanredni (carter)	64110	Activity post
62300	Vasionski Saobraćaj	64120	Delivery of shipments, except national post
63110	Pretovar tereta	64200	Telecommunications
63120	Skladišta i stovarišta	65110	Central Bank
63211	Održavanje i nega kola	65121	Banking organizations
63212	Održavanje pruga	65122	Postal Savings
63213	Održavanje uredaja na železnici	65123	Other savings and credit operations
63214	Usluge u drumskom Saobraćaju	65210	Financial leasing
63221	Usluge u pomorskom Saobraćaju	65220	Other credit and cash rental
63222	Usluge u recnom i jezerskom Saobraćaju	65231	Conducting payment operations in the country
63230	Ost. pratece aktivnosti, vazdušni saobrac.	65232	Other financial intermediation
63300	Djelatnost putnickig agencija i sl.	66010	Life insurance
63400	Aktivnost drugih posrednika u Saobraćaju	66020	Pension funds
64110	Djelatnost pošta	66030	Other Insurance
64120	Isporuka pošiljki, osim nacionalnih pošta	67110	Management of financial markets
64200	Telekomunikacije	67120	Midst. in dealings with the Securities vred.
65110	Centralne banke	67130	Auxiliary active. in finance. Mediation
65121	Bankarske organizacije	67200	Auxiliary active. for osig. and pensions. funds
65122	Poštanske štedionice		
65123	Ostalo štedno-kreditno poslovanje		

65210	Finansijski lizing	70110	Real estate development projects
65220	Ostalo kreditno iznajmljivanje novca	70120	Cups. and prod. Property for sop. account
65231	Obavljanje platnog prometa u zemlji	70200	Rental Property
65232	Ostalo finansijsko posredovanje	70310	Real estate
66010	Osiguranje života	70320	Control. estate, the account thereof
66020	Penzijski fondovi	71100	Car rental
66030	Ostalo osiguranje	71210	Can rent. ost. saob land. funds
67110	Upravljanje finansijskim tržištem	71220	Can rent. middle. to transport water way.
67120	Posredovanje u poslovima s hartijama od vrednosti	71230	Can rent. saob air. funds
67130	Pomoćne aktiv. u finansij. posredovanju	71310	Can rent. agricultural machinery, equipment
67200	Pomocne aktiv. za osig. i penzij. fondove	71320	Can rent. machinery, equipment for buildings.
70110	Razvoj projekata o nekretninama	71330	Can rent. office machines, computers.
70120	Kupov. i prod. nekretnina, za sop. racun	71340	Renting of other machinery and equipment
70200	Iznajmljivanje nekretnina	71400	Can rent. ost. is used for personal items.
70310	Agencije za nekretnine	72100	Providing advice in connection with computers. equipment
70320	Upravlj. nekretninama, za tud racun	72200	Providing advice, production of computers. program
71100	Iznajmljivanje automobila	72300	Data Processing
71210	Iynajmljivanje ost. kopnenih saob. sredstava	72400	Building database
71220	Iynajmljivanje sred. za prevoz vodenim put.	72500	Maintenance, oprvka kancel. and similar machines
71230	Iynajmljivanje vazdušnih saob. sredstava	72600	Other activities related to computers
71310	Iynajmljivanje poljoprivrednih mašina, opreme	73101	Research and development in prir.-mat.naukama
71320	Iynajmljivanje mašina, opreme za gradevin.	73102	Research and development in technical sciences
71330	Iynajmljivanje kancelarijskih mašina, kompjut.	73103	Research and development in biotehnic.naukama
71340	Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme	73104	Research and development in the medic. science
71400	Iynajmljivanje ost. predmeta za licnu upot.	73105	Research and development in multidisc.naukama
72100	Pružanje savjeta u vezi s kompjut. opremom	73109	Research and development in the ost. prir.naukama
72200	Pružanje savjeta, izrada kompjut. programa	73201	Research and development in society. science
72300	Obrada podataka	73202	Research and development in humanist.naukama
72400	Izgradnja baza podataka	74111	Law Jobs
72500	Održavanje, oprvka kancel. i sl. mašina	74112	Other Legal Affairs
72600	Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima	74120	Accounting, operations control, etc.
73101	Istraživanje i razvoj u prir.-mat.naukama	74130	Research. market and examination. public opinion
73102	Istraživanje i razvoj u tehnickim naukama	74140	Consulting and management jobs
73103	Istraživanje i razvoj u biotehnic.naukama	74150	Holding jobs
73104	Istraživanje i razvoj u medic. naukama	74201	Spatial planning
73105	Istraživanje i razvoj u		

multidisc.naukama	74202 Projecting the city. and other facilities
73109 Istraživanje i razvoj u ost. prirodn. naukama	74203 Engineering
73201 Istraživanje i razvoj u društven. naukama	74204 Ost. architectural and engineering jobs
73202 Istraživanje i razvoj u humanist. naukama	74300 Technical testing and analysis
74111 Advokatski poslovi	74401 Priredivanje fairs
74112 Ostali pravni poslovi	74402 Other services, advertising and propaganda
74120 Racunovodstveni, poslovi kontrole i sl.	74500 Activities employment bureau
74130 Istraživ. tržišta i ispit. javnog mnjenja	74600 Activities and persons seeking protection
74140 Konsalting i menadžment poslovi	74700 Cleaning facilities
74150 Holding-poslovi	74810 Photographic services
74201 Prostorno planiranje	74820 Packaging Services
74202 Projektovanje grad. i drugih objekata	74830 Secretarial and translation activities
74203 Inženjering	74840 Other business activities, the unsaid
74204 Ost. arhitektonski i inženjerski poslovi	75110 Activity of state organs
74300 Tehnicko ispitivanje i analiza	75120 Interiors active. society. activity
74401 Priredivanje sajmova	75130 Interiors business economy
74402 Ostale usluge reklame i propagande	75140 Support activities for the function. State
74500 Djelatnost biroa za zapošljavanje	75210 Foreign affairs
74600 Djelatnost traženja lica i zaštite	
74700 Čišćenje objekata	
74810 Fotografiske usluge	
74820 Usluge pakovanja	
74830 Sekretarske i prevodilacke aktivnosti	
74840 Ostale poslovne aktivnosti, nepomenute	
75110 Djelatnost državnih organa	
75120 Uredjenje aktiv. društva. Djelatnosti	
75130 Uredjenje poslovanja privrede	
75140 Pomocne aktivnosti za funkcionis. države	
75210 Poslovi sa inostranstvom	

4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

- 4.1. Osnovni kapital društva iznosi EUR 20.000,00 i u potpunosti je upisan i uplaćen.
- 4.2. Udio osnivača River Finantial iznosi EUR 16.400,00 odnosno 82% ukupnog osnovnog kapitala Društva.
- 4.3. Udio osnivača Giovannini & Partners iznosi EUR 800,00, odnosno 4% ukupnog osnovnog kapitala Društva.
- 4.4. Udio osnivača Alessandro Picchi iznosi EUR 800,00 odnosno 4% ukupnog osnovnog kapitala Društva.
- 4.5. Udio osnivača Hipotekarna banka iznosi EUR 2.000,00, odnosno 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva.

4. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

- 4.1. Share capital in amount of EUR 20,000.00 is fully paid and inscribed.
- 4.2. The share of the founder River Finantial amounts to EUR 16,400.00 which constitutes 82% of the entire share capital of the Company.
- 4.3. The share of the founder Giovannini & Partners amounts to EUR 800.00 which constitutes 4% of the entire share capital of the Company.
- 4.4. The share of the founder Alessandro Picchi amounts to EUR 800.00 which constitutes 4% of the entire share capital of the Company.
- 4.5. The share of the founder Hipotekarna banka amounts to EUR 2,000.00 which constitutes 10% of the entire share capital of the Company.

5. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

- 5.1. Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara cijelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).
- 5.2. Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga Društva.

5. LIABILITY OF THE COMPANY AND THE FOUNDER

- 5.1. The Company shall be liable for its obligations arising out of its legal transactions with third parties with its entire property (full responsibility).
- 5.2. The Founders shall be liable for the Company's obligations up to the amount of its contribution.

6. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM

- 6.1. Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva, Odbor direktora i Izvršni direktor Društva.

6. MANAGING AND LEADING OF THE COMPANY

- 6.1. The bodies of managing and leading of the Company are the Assembly of the Company, the Board of Directors and

7. SKUPŠTINA

- 7.1. Skupštinu Društva čine Osnivači Društva.
- 7.2. Skupština Društva je ovlašćena da:
- 7.2.1. donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- 7.2.2. vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- 7.2.3. bira i razrješava izvršnog direktora;
- 7.2.4. bira i razrješava članove Odbora direktora;
- 7.2.5. utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora;
- 7.2.6. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
- 7.2.7. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- 7.2.8. donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju), čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva.
- 7.2.9. usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
- 7.2.10. odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- 7.2.11. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 7.2.12. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 7.2.13. na zahtjev izvršnog direktora i odbora direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;

7. THE ASSEMBLY

- 7.1. In the Company the Founders conducts the authorizations of the Assembly of the Company.
- 7.2. The Company's Assembly is authorised to:
- 7.2.1. Enact the Articles of Association and other by-laws of the Company;
- 7.2.2. Enact amendments of the Articles of Association and other by-laws of the Company;
- 7.2.3. Appoint and dismisses Executive Director;
- 7.2.4. Appoint and dismisses Board of Directors;
- 7.2.5. Determine the fees of Executive Director;
- 7.2.6. Determine the policy fee of Board of Directors;
- 7.2.7. Adopt the final accounts and decide on distribution of profit and covering of losses;
- 7.2.8. Decide on disposal of the property of the Company (sale and purchase, lease, change, acquiring or any other disposal), which amount exceeds 20% of the Company's property book value;
- 7.2.9. Adopt final account and decide on profit distribution and covering the lost;
- 7.2.10. Decide on additional contributions, increase and decrease of the share capital;
- 7.2.11. Decides on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure;
- 7.2.12. Approve the appraisal of in-kind contributions;
- 7.2.13. Upon request of the Executive Director and Board of Directors deal with issues relating to the Company's operations falling within the scope of competence of the Executive Director and

Board of Directors;

- 7.2.14. donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora;
- 7.2.15. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine osnivača u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije društva;
- 7.2.16. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.
- 7.3. Ukupan broj glasova u Skupštini je 100.
- 7.4. River Finantial ima pravo na 82 glasa na Skupštini.
- 7.5. Giovannini & Partners ima pravo na 4 glasa na Skupštini.
- 7.6. Alessandro Picchi ima pravo na 4 glasa na Skupštini.
- 7.7. Hipotekarna banka ima pravo na 10 glasova na Skupštini.
- 7.8. Skupština donosi svoje odluke prostom većinom glasova Osnivača, osim ukoliko drugačije nije određeno ovim Ugovorom i zakonom.
- 7.9. Odluka o izboru i razriješenju Izvršnog direktora i članova Odbora direktora, mora se donijeti jednoglasno, odnosno uz saglasnost svih Osnivača.
- 7.10. Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka, mora se donijeti
- 7.2.14. Enact all other decisions that are not within the scope of competence of the Executive Director and Board of Directors;
- 7.2.15. Approve conclusion of the agreement in relation with the purchase of the property of the founders in any case when payment exceeds one tenth of the share capital of the Company determined by the Memorandum of Association and if the agreement is supposed to be concluded within two years as of the day of registration of the Company.
- 7.2.16. Perform all other activities determined by the Law.
- 7.3. Total number of votes in the Assembly is 100.
- 7.4. The River Finantial is entitled to 82 votes in the Assembly.
- 7.5. The Giovannini & Partners is entitled to 4 votes in the Assembly.
- 7.6. Alessandro Picchi is entitled to 4 votes in the Assembly.
- 7.7. Hipotekarna banka is entitled to 10 votes in the Assembly.
- 7.8. The Assembly adopts the decisions by simple majority of votes of the Founders, unless otherwise is prescribed by this Articles of Association and the law.
- 7.9. The decision on appointment and dismissal of the Executive Director and Board of Directors, have to be adopt unanimously i.e. with the consent of the Founders.
- 7.10. The decision on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure,

dvotrećinskom većinom glasova prisutnih odnosno zastupljenih glasova Osnivača;

have to be adopted by two thirds majority of the presented or represented votes of the Founders.

- 7.11. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala kao i odluka o prihvatanju procjene nenovčanog uloga mora se donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih odnosno zastupljenih glasova Osnivača.
- 7.12. Osnivači Društva mogu ovlastiti bilo koje treće lice da u njihovo ime i za njihov račun učestvuje i glasa na Skupštini.
- 7.13. Sjednica Skupštine se saziva od strane Osnivača ili izvršnog direktora. Pismeni poziv za održavanje sjednice Skupštine se dostavlja svakom od Osnivača i izvršnom direktoru na njihovu adresu, ne kasnije od 30 dana i ne ranije od 7 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine. Poziv na sjednicu može biti dostavljen i u elektronskoj formi.
- 7.14. Poziv za sjednicu Skupštine obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice i predlog dnevnog reda.
- 7.15. Sjednica Skupštine može se održavati putem konferencijske veze ili preko bilo koje druge audio-vizuelne komunikacijske opreme, koja omogućava da se svi prisutni na sjednici uzajamno vide i čuju.
- 7.16. Skupština može donositi svoje odluke i bez održavanja sjednice, ukoliko je takva odluka potpisana od
- 7.11. The decision on decrease of the share capital and acceptance of the appraisal of in-kind contributions have to be adopted by two thirds majority of the presented or represented votes of the Founders.
- 7.12. The Founders of the Company are entitled to authorize any third person to participate and vote on the Assembly in the name and on the account of the Founders.
- 7.13. The Assembly's sessions are convened by either Founder or by the Executive Director. The written invitation for the Assembly's session is delivered to each Founder and to the Executive Director at its address, not later than 30 days and not earlier than 7 days before the date when the Assembly's session is going to be held. The invitation to the session can be delivered in electronic form.
- 7.14. The invitation for the Assembly's session contains time and date of convening the session as well as proposal of agenda.
- 7.15. The Assembly's sessions can be held via conference call or via any other audio or visual communication equipment, which provides that all persons participating in the Assembly can hear and talk to each other.
- 7.16. The Assembly can enact its decisions, even without the sessions being held, provided that such decisions are signed by each Founder.

strane svakog Osnivača.

- 7.17. Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja osim ukoliko nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom.

8. IZVRŠNI DIREKTOR

- 8.1. Izvršni direktor je organ koji vodi poslove Društva, i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu Statutom i Ugovorom o osnivanju Društva.
- 8.2. Izvršni direktor ima sljedeća prava i dužnosti:
- 8.2.1. predlaže osnove poslovne politike;
- 8.2.2. predlaže plan rada i razvoja Društva;
- 8.2.3. stara se o zakonitosti rada Društva;
- 8.2.4. organizuje i rukovodi radom Društva;
- 8.2.5. izvršava odluke i naloge Skupštine i Odbora direktora;
- 8.2.6. zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike;
- 8.2.7. odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa;
- 8.2.8. potpisuje finansijska dokumenta;
- 8.2.9. vrši druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima.

- 7.17. Decisions passed on the Assembly's session are recorded without delay in the Company's book of decisions. The General Assembly decisions are valid from the moment when they are adopted.

8. EXECUTIVE DIRECTOR

- 8.1. Executive Director is the Company's managing body, and it represents the Company, according to the Memorandum of Association and according to the Company's Articles of Association.
- 8.2. Executive Director has the following rights and obligations:
- 8.2.1. Proposes the basics of the Company's business policy;
- 8.2.2. Proposes the plan of operations and development of the Company;
- 8.2.3. Takes care that the Company performs its operations in full compliance with the law;
- 8.2.4. Organizes and manages the Company's operations;
- 8.2.5. Executes decisions and instructions of the Assembly;
- 8.2.6. Concludes agreements and enacts decisions within the determined business policy;
- 8.2.7. Decides on rights and obligations from employment relations;
- 8.2.8. Signs the financial documents;
- 8.2.9. Performs other activities upon Assembly's order and other activities prescribed by the law, Articles of Association and other relevant regulations.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> e. donošenje opštih akata koja ne donosi Skupština; f. pripremu godišnjeg obračuna i usvajanje periodičnih obračuna; g. predlaganje raspodjelu dobiti; h. sprovođenje odluka Skupštine; i. zaključenje ugovora o kreditu; j. imenovanje predsjednika Odbora direktora iz svojih redova; k. donošenje investicionih odluka; l. donošenje poslovnika o svom radu; m. obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Ugovorom o osnivanju. | <ul style="list-style-type: none"> e. adopt the general acts which are not adopted by the Assembly; f. prepare annual accounts and to adopt periodical accounts; g. propose profit distribution; h. implement the decisions of the Assembly; i. conclude loan agreements; j. appoint the President of the Board of Directors from its members; k. make investment decisions; l. adopt its Rulebook; m. perform other activities in accordance with the law, Memorandum of Association and Articles of Association. |
| <p>9.5. Članovi Upravnog odbora mogu vršenje poslova navedenih u članu 9.4. prenijeti na treća lica.</p> | <p>9.5. The members of the Board of Directors are entitled to transfer its authorizations described in the Article 9.4. to the third persons.</p> |
| <p>9.6. Odbor direktora ima predsjednika koji se bira jednoglasnom odlukom svih članova Odbora direktora.</p> | <p>9.6. The Board of Directors has a President, appointed by unanimous decision of the all members of Board of Directors.</p> |
| <p>9.7. Predsjednik Odbora direktora saziva sjednice Odbora direktora, po sopstvenoj inicijativi, ili na zahtjev člana Odbora direktora. Sjednice se sazivaju pismenim obavještenjem koje sadrži vrijeme i mjesto sjednice, razloge njenog sazivanja, kao i predlog dnevnog reda. Uz ovo obavještenje se dostavljaju i predlozi odluka iz tačaka dnevnog reda, kao i sva dokumentacija relevantna za odlučivanje po tačkama dnevnog reda, koja će biti predmet razmatranja na sjednici Odbora direktora. Ovo obavještenje se dostavlja svakom članu Odbora direktora najkasnije 3 dana pre održavanja sjednice.</p> | <p>9.7. The President of the Board of Directors convening the sessions of the Board of Directors on his own initiative. Sessions are convening by the written invitation containing time and place of the session, reasons for its convening and the proposal of the agenda. Along this invitation, the proposals of the decisions pursuant to the articles of agenda, are also delivered to each member of the Board of Directors at its address, not later than 15 days before the date when the Assembly's session is going to be held.</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>9.8. Sjednice Odbora direktora mogu biti održane korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim.</p> | <p>9.8. The Board of Directors's sessions can be held via conference call or via any other audio or visual communication equipment, which provides that all persons participating in the Assembly can hear and talk to each other.</p> |
| <p>9.9. Odbor direktora može odlučivati bez sjednice ako su na odluku koja je predmet odlučivanja pisano saglasnost dali svi članovi Odbora direktora koji imaju pravo glasa o tom pitanju.</p> | <p>9.9. The Board of Directors can enact its decisions, even without the sessions being held, provided that such decisions are signed by each member of the Board of Directors.</p> |
| <p>9.10. Odbor direktora valjano odlučuje na sjednicama na kojima je prisutna većina njegovih članova. Sve odluke Odbora direktora se donose uz saglasnost svih članova odbora.</p> | <p>9.10. The Board of Directors is entitled to decide provided that majority of its members are present at the session. All decisions of the Board of Directors are adopted by unanimously votes of all of its members.</p> |
| <p>9.11. Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine Društva. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.</p> | <p>9.11. Mandate of the members of the Board of Directors at the first regular annual session of the Assembly of the Company. The person who was a member of the Board of Directors may be re-elected. Numbers of mandates for members of the Board of Directors are not limited.</p> |
| <p>9.12. Promjena članova Odbora direktora Društva ne zahtjeva izmjenu ovog Ugovora o osnivanju.</p> | <p>9.12. Change of the members of the Board of Directors of the Company, does not require amendments of this Articles of Association.</p> |
| <p>9.13. Osnivači postavljaju za članove Odbora direktora Društva sledeća lica:</p> | <p>9.13. The Founders appointing the following persons as the members of the Board of Directors:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • G-dina Pietro Giovannini, broj pasoša • G-dina Renato Giovannini, broj pasoša • G-dina Alessandro Picchi, broj pasoša • G-dina Oscar Ronzoni, broj pasoša | <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Pietro Giovannini, passport no. • Mr. Renato Giovannini, passport no. • Mr. Alessandro Picchi, passport no. • Mr. Oscar Ronzoni, passport no. |

- G-dina Miljan Todorović, broj pasoša • Mr. Miljan Todorovic, passport no.

[Redacted box]

9.14. Članovi Odbora direktora ujedno ovim putem imenuju G-dina Pietro Giovannini, za Predsjednika Odbora direktora. Predsjednik Odbora direktora može biti razriješen ove dužnosti u skladu sa ovim Statutom i relevantnim propisima.

9.14. The members of the Board of Directors also hereby appoint Mr. Pietro Giovannini, as the President of the Board of Directors. The President of the Board of Directors may be dismissed from its duty in accordance with this Articles of Association and relevant regulations.

10. ZASTUPANJE DRUŠTVA

10. REPRESENTATION OF THE COMPANY

10.1. Društvo zastupaju članovi Odbora direktora i izvršni direktor.

10.1. The Company is represented by the Executive Director and the members of the Board of Directors.

10.2. Izvršni direktor je ovlašten da individualno zastupa Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 20.000,00 EUR mjesečno.

10.2. The Executive Director is authorized to represent the Company individually in legal transactions with third parties only if the overall value of transactions concluded in this manner by the Executive Director does not exceed 20.000,00, per month.

10.3. Za zaključenje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos definisan u članu 10.2. ovog Statuta, izvršni direktor može zastupati Društvo samo kolektivno, u supotpisu sa Predsjednikom Odbora direktora.

10.3. For concluding legal transactions whose value exceeds the amount determined in the Article 10.2. of this Articles of Association, the Executive Director can represent the Company only collectively with the co-signatory of the President of the Board of Directors.

10.4. U slučaju da izvršni direktor prekrši ograničenje zastupanja predviđena članovima 10.2. i 10.3. ovog Statuta, biće odgovoran Društvu za svu štetu koju je Društvo pretrpjelo u vezi sa tim kršenjem.

10.4. In the event that the Executive Director breach the limitations to the representation set out in Articles 10.2. and 10.3. of this Articles of Association, it shall be liable to the Company for all the damage it sustained in connection therewith.

**11. TROŠKOVI
OBRAČUN
POSLOVANJA**

**POSLOVANJA I
REZULTATA**

- 11.1. Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.
- 11.2. Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim relevantnim propisima.
- 11.3. Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.
- 11.4. Društvo dostavlja godišnje finansijske Izveštaje Centralnom registru Privrednog suda u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva.
- 11.5. Osnivači će donijeti odluku o pokriću gubitaka Društva, u slučaju da se za tim pojavi potreba, bilo tako što će gubitke pokriti imovinom Društva putem smanjenja osnovnog kapitala, ili na bilo koji drugi način, u skladu sa relevantnim propisima.

**11. COSTS OF BUSINESS
OPERATIONS AND BUSINESS
RESULTS OF THE COMPANY**

- 11.1. The Company's costs of operation of are determined each year through the financial plan of the Company for the respective business year.
- 11.2. Business results of the Company are accounted for in the time periods set out by relevant regulations.
- 11.3 The part of the Company's profit, which belongs to the Founders may be transferred abroad in accordance with the Law on Foreign Investments or may be used by the Founders in any other manner in accordance with the legislature of the Republic of Montenegro.
- 11.4. The Company submits its annual financial reports to the Central Registry of Commercial Court within 60 days from the date of expiry of the financial year of the Company.
- 11.5. The Founders shall decide on covering of Company's losses, in such need aspires, so that it shall cover the losses by the Company's assets by decreasing of the share capital or in some other way, in accordance with the relevant rules.

**12. USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA
DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA**

- 12.1 Osnivač ima pravo na dio dobiti koju Društvo ostvari, u skladu sa odlukom Osnivača, Zakonom o privrednim društvima i drugim

**12. MANNER AND CONDITIONS OF
DISTRIBUTION OF PROFIT AND
COVERING OF THE RISK**

- 12.1. The Founder have right on a part of profit, reached by the Company, in accordance with the Founders' decision, Company Law and other

relevantnim propisima.

12.2 Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivaču na osnovu godišnjeg završnog računa, i u skladu sa relevantnim propisima.

12.3 Dio dobiti Društva koji pripada Osnivaču može biti prenesen u inostranstvo u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima ili može biti iskorišćen od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.

12.4 Osnivač će donijeti odluku o pokriću gubitaka Društva, u slučaju da se za tim pojavi potreba, bilo tako što će gubitke pokriti imovinom Društva, putem smanjenja osnovnog kapitala, ili na bilo koji drugi način, u skladu sa relevantnim propisima.

relevant rules.

12.2. The part of the Company's profit shall be paid to the Founders on the basis of annual audit report, and in accordance with the relevant rules.

12.3. The part of the Company's profit, which belongs to the Founders may be transferred abroad in accordance with the Law on Foreign Investments or may be used by the Founders in any other manner in accordance with the legislature of the Montenegro.

12.4. The Founders shall decide on covering of Company's losses, in such need arises, so that it shall cover the losses by the Company's assets by decreasing of the share capital or in some other way, in accordance with the relevant rules

13. FONDOVI DRUŠTVA

13.1. Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva.

13.2. Društvo će održavati rezervni fond na način definisan članom 13.1. ovog Statuta, samo ukoliko relevantnim propisima i/ili tumačenjima nadležnih državnih organa održavanje rezervnog fonda na ovaj način bude predviđeno kao zakonska obaveza. Ukoliko održavanje rezervnog fonda na način predviđen članom 13.1. ovog Statuta ne bude smatrano zakonskom obavezom onda Društvo neće biti u obavezi da poštuje odredbe člana 13.1. Statuta, i biće ovlašćeno da odlukom Osnivača predvidi da li će imati rezervni fond, i na koji način će njime upravljati i održavati ga.

13. THE COMPANY'S FUNDS

13.1. The Company has a reserve fund. Each year an amount of 5% of the Company's profit is transferred to the reserve fund until this fund reaches 10% of the Company's share capital. The reserve fund can be used only for covering of the Company's losses.

13.2. The Company shall maintain the reserve fund in the manner prescribed by the Article 13.1. of this Articles of Association, only if the relevant laws and regulations and/or the interpretations of the competent authorities stipulate that the maintenance of the reserve fund in the mentioned manner is a legal obligation of limited liability companies. If the maintenance of the reserve fund in the manner prescribed by the Article 14.1. of this Articles of Association is not considered to be a legal obligation, than the Company shall not be obliged to comply with the provisions of the Article 13.1. and the Company's Assembly shall be entitled to decide whether it shall maintain a

reserve fund and in which manner shall this fund be managed and maintained.

13.3. Društvo, u skladu sa odlukom Osnivača, može formirati i druge fondove i rezerve koje nijesu obavezne po zakonu.

13.3. In accordance with the Assembly's decision, the Company may form other funds and reserves which are not legally mandatory.

2. PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA

11.1. Osnivači imaju pravo da slobodno raspolažu svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa zakonom i Statutom.

11.2. Osnivači mogu prenijeti svoj udio ili dio udjela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenih Statutom.

11.3. Ukoliko Osnivač odluči da prenese udio ili dio udjela u Društvu na treće lice, Društvo ima pravo preče kupovine udjela u skladu sa Zakonom i Statutom.

11.4. U slučaju prestanka Osnivača udio u Društvu se prenosi na njegove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.

11.5. Udio se prenosi u pisanom obliku ovjerenim kod nadležnog suda.

12. POSLOVNA TAJNA

12.1. Poslovnom tajnom se smatra svaka informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećim licima moglo

15. TRANSFER OF SHARES AND THE PRE-EMPTIVE RIGHT OF THE COMPANY

11.1. The Founders of the Company have right to manage by their share in total or partly in the Company in accordance with the Law and Article of Association.

11.2. The Founders may transfer their share in total or partly to the Company, carrying on the limitations for acquisition of own shares provided by the Law.

11.3. If the Founders decided to transfer share in the Company in total or partly to third person, the Company has pre-emptive right in accordance with the Law and Article of Association.

11.4. By the dissolution of the Founders, their share shall be transferred to its heirs, without any limitations.

11.5. Share is transferred by concluding a written agreement notarized before a competent court.

12. CONFIDENTIALITY

12.1. All the information on the Company's operations whose disclosure to third parties

prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne mogu biti bliže odlukom Osnivača i Izvršnog direktora.

could cause damage to the Company is considered to be confidential. Confidential information and documents can be determined more closely by decision of the Founders or the Company's Executive Director.

13. RESTRUKURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

- 13.1. Restrukturiranje se vrši na osnovu odluke Skupštine Društva.
- 13.2. Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom a može promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.
- 13.3. Skupština društva može odlučiti o prestanku Društva u skladu sa ovim Statutom, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

- 14.1. Ovaj Statut stupa na snagu nakon potpisivanja i registracije kod Centralnog registra Privrednog suda..
- 14.2. Izmjene ovog Statuta donose Osnivači Društva.
- 14.3. Ovaj Statut je sačinjen u 5 (pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za Centralni registar Privrednog suda, a ostale kopije za potrebe osnivača.

13.RESTRUCTURING AND TERMINATION OF THE COMPANY

- 13.1. Restructuring of the Company is performed according to the decision of the Company's Assembly.
- 13.2. Company can be restructured in accordance with the Company Law, by Split off to two or more separate companies, by merger with another company, and can also change its legal form and restructure to a joint stock company.
- 13.3. The Company's Assembly can decide to terminate the Company, and the Company can also cease to exist in other cases prescribed by the Law.

14.FINAL PROVISIONS


- 14.1. This Articles of Association comes into force after signing and registration with the Central Registry of Commercial Court in Podgorica.
- 14.2. The amendments of this Articles of Association can be enacted by the Company's Founders.
- 14.3. This Articles of Association is drafted in 5 copies from which one is for the court that verifies the signatures, one for the Central Registry of Commercial Court and the other copies for the Founders

needs

U Podgorici, dana 28. januara 2010


In Podgorica, on 28 January 2010

U ime i za račun Finantial-River




po punomoćju

On behalf of the River-Financial




by Power of Attorney

U ime i za račun Giovannini & Partners




po punomoćju

On behalf of the Giovannini & Partners




by Power of Attorney

U ime i za račun Alessandro Picchi




po punomoćju

On behalf of the Alessandro-Picchi




by Power of Attorney

U ime i za račun Hipotekarna banka



po punomoćju

On behalf of the Hipotekarna banka



by Power of Attorney



THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 3530609

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED (originally called RIVER CORPORATION LIMITED changed its name on 26th April 2006 to RIVER TRADING CORPORATION LIMITED which was changed on 19th December 2008 to RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED each change having been made by resolution) was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 13th March 1998.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) HUGH RICHARD ROWLAND MEIRION LLOYD is the director of the company,
- b) CITY SECRETARIES LIMITED is the secretary of the company,
- c) the situation of the registered office is FINSGATE, 5-7 CRANWOOD STREET, LONDON EC1V 9EE.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

No action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.*****

Given at Companies House, Cardiff the 7th December 2009


GARETH PERRY
for the Registrar of Companies

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.



IMISON & CO

NOTARIES

City Tower
40 Basinghall Street
London EC2V 5DE

Telephone: +44 (0) 207 448 4860
Facsimile: +44 (0) 207 448 4861

www.imisonnotaries.com
mail@imisonnotaries.com


Ella Imison



TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I
ELLA ELIZABETH IMISON of the City of London NOTARY
PUBLIC by royal authority duly admitted and sworn DO
HEREBY CERTIFY the genuineness of the signature of
SOOBASCHAND SEEBALUCK subscribed to the certificate
appearing on the copy **special incorporation power of attorney**
hereunto annexed such signature being of the own, true and
proper handwriting of the said Soobaschand Seebaluck, director
of Adbell International Limited of London England.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary
have subscribed my name and set and affixed my seal of office at
London aforesaid this fifth day of January two thousand and ten.

ABJ



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public :

2. Has been signed by **Ella Elizabeth Imison**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté
6. the/le 05 January 2010

5. at London/à Londres
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **1372302**

9. Stamp:
timbre:

10. Signature: **T Batchelor**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

17 December 2009

SPECIAL
INCORPORATION POWER OF ATTORNEY

River Financial Trading Limited

And

Mr. Oscar Ronzoni

hereby certify that this is a
true copy of the original



For and on behalf of
Adbell International Limited
Chartered Accountants
5-7 Cranwood Street
London EC1V 9EE

SPECIAL INCORPORATION POWER OF ATTORNEY

BY THIS SPECIAL POWER OF ATTORNEY given on the 17th day of

December 2000 (from the record book of the Directors of the Company) the undersigned
Co
nu
Co
Co

born and resident in Como (Co), Italy, the 9th June 1957 – with passport N.AA3909235 – to be the true and lawful Attorney of the Company to do and execute all or any of the acts and things hereinafter mentioned, that is to say;

1. **TO** proceed in name and for the Company to incorporate a new Montenegrin company d.o.o. (društvo sa ogranicenom odgovornošću) with registered office in Podgorica (Montenegro) and do sign any necessary document and to do all the necessary and every business matters and things related in order to proceed in such incorporation.
2. **TO** execute sign enter into acknowledge perfect and do all such deeds agreements instruments acts and things as shall be requisite for or in relation to all or any of the purposes or matters aforesaid.
3. **TO** open operate and close all banks accounts of the Company with the sole signature of the Attorney.
4. **THE** Company's Attorney promises to indemnify the Directors in respect of all costs, charges, expenses and damages which they may sustain in relation thereto.
5. **THIS** Special Power of Attorney shall remain in force until notice of the Company having revoked the same shall have been received by the said Attorney or by the Company Secretary to whom all enquiries regarding its validity should be addressed.

AND IT IS HEREBY DECLARED THAT:

- (i) **THE** Company **HEREBY RATIFIES** and **CONFIRMS** and agrees to ratify and confirm whatsoever the Attorney shall do or purport to do by virtue of this Special Power of Attorney including in such confirmation whatsoever shall be done between the time of revocation of this Power of Attorney and the time of the revocation becoming known to the said Attorney.


(ii) **THE Company HEREBY RATIFIES and EMPOWERS** the Attorney to acknowledge in the name and as the act and deed of the Company this Special Power of Attorney and that the seal of the Company was duly affixed hereto and to register and record the same in the proper office and/or registry in any part of the World and to procure to be done any and every other act and thing in whatsoever which may be in anywise requisite or proper for authentication and giving full effect to this Special Power of Attorney as fully and effectually as could the Company.

(iii) **THIS** Special Power of Attorney shall in all respects be interpreted in accordance with and governed by the laws of England & Wales.

IN WITNESS WHEREOF the Company hath executed these presents this day month and year first before written.

EXECUTED by the Company

In the presence of:


.....

Hugh Richard Rowland Mcirion Lloyds
Director

**I hereby certify that this is a
true copy of the original**



For and on behalf of
Adbell International Limited
Chartered Accountants
5-7 Cranwood Street
London EC1V 9EE

(grb)

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ 2006

Br. kompanije 3530609

Registrator privrednih društava za Englesku i Vels ovim putem potvrđuje da je RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED (prvobitno ime RIVER CORPORATION LIMITED je promijenjeno 26. aprila, 2006. u RIVER TRADING CORPORATION LIMITED koje je promijenjeno 19. decembra, 2008. u RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED pri čemu je svaka od izmjena napravljena u skladu sa donesenom odlukom) osnovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima iz 1985, kao društvo sa ograničenom odgovornošću 13. marta, 1998. godine.

Registrator dalje potvrđuje da je u skladu sa dokumentima koja su zavedena u društvu:-

- a) HUGH RICHARD ROWLAND MEIRION LLOYD direktor društva,
- b) CITY SECRETARIES LIMITED je sekretar društva,
- c) lokacija sjedišta je na adresi FINSGATE, 5-7 CRANWOOD STREET, LONDON EC1V 9EE.

U skladu sa dokumentima koja se nalaze u evidenciji koje čuva registrator, društvo poštuje uslove o zavođenju dokumenata i ima najmanje 1 direktora, koji je fizičko lice koje je staro više od 16 godina.

Trenutno nije preduzeta nijedna radnja od strane registratora privrednih društava u svrhu brisanja društva iz registra ili njegove likvidacije. Prema punom saznanju registratora, društvo nije u procesu likvidacije niti je predmet naloga za administrativnu zabranu, i nije postavljen stečajni upravnik ili upravnik imovine društva. *****

Izdato u Državnom registru privrednih društava VB,
Kardif 7. decembra, 2009. godine

(potpisano: nečitko)


GARRETH PERRY

Za registratora privrednih društava

Ova potvrda predstavlja rezultat pretraživanja informacija koje registruje registrator. Informacije uzima iz podataka zavedenih u Registru koji su prihvaćeni u dobroj namjeri bez ovjere. Iz ovog razloga registrator ne može garantovati da su informacije iz registra tačne ili potpune.

~~~~~  
Ja, Mirjana Bojić, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-6048/05, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.

*Mirjana Bojić*





**IMISON & CO**  
**NOTARI**

City Tower  
40 Basinghall Street  
London EC2V 5DE

Telefon: +44 (0) 207 448 4860  
Faksimil: +44 (0) 207 448 4861

[www.imisonnotaries.com](http://www.imisonnotaries.com)  
[mail@imisonnotaries.com](mailto:mail@imisonnotaries.com)

Ella Imison

Scrivener Notaries®

(potpisano: nečitko)

(okrugli pečat sa tekстом: nečitko)

~~~~~  
Ja, Mirjana Bojić, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-6048/05, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.

Mirjana Bojić



NA ZNANJE SVIMA KOJIH SE TIČE OVAJ DOKUMENT, JA ELLA ELISABETH IMISON iz grada Londona JAVNI NOTAR koja sam prema kraljevskom ovlaštenju propisno imenovana i položila zakletvu OVIM PUTEM POTVRĐUJEM vjerodostojnost potpisa SOOBASCHAND SEEBALUCK-a koji se potpisao na potvrdi koja se nalazi na prepisu **specijalnog punomoćja za osnivanje privrednog društva** koje se ovdje nalazi u prilogu, pri čemu je taj potpis lični i vjeran rukopis pomentog Soobaschand Seebaluck-a, direktora Adbell International Limited iz Londona, Engleska.

VJERUJUĆI I POTVRĐUJUĆI OVO, ja pomenuti notar se potpisujem i stavljam pečat svoje kancelarije u Londonu petog januara, dvije hiljade desete godine.



17. decembar 2009. godine

SPECIJALNO PUNOMOĆJE ZA OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

River Financial Trading Limited

i

G. Oscar Ronzoni

Ovim putem potvrđujem da je ovo
vjerna kopija originala

(potpisano: nečitko)

Za i u ime
Adbell International Limited
Ovlašćeni računovođe
5-7 Cranwood Street
London EC1V 9EE



SPECIJALNO PUNOMOĆJE ZA OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

**OVIM SPECIJALNIM PUNOMOĆJEM ZA OSNIVANJE PRIVREDNOG
DRUŠTVA**

Trading Limited [redacted] **Financial**

[redacted] 1998 sa
brojem društva 3530609 i čije je sjedište na adresi Finsgate 5-7 Cranwood Street
EC1V 9EE London, Ujedinjeno Kraljevstvo (u daljem tekstu: „Kompanija“)

IMENUJE g. Oscar Ronzoni-ja (u daljem tekstu: „Punomoćnik“), koji je rođen i čije

je prebivalište [redacted] brojem pasosa [redacted]
[redacted] obavi i izvrši [redacted]


stvar koja je navedena u daljem tekstu, naime;

1. **DA** postupa u ime i za Kompaniju kako bi osnovao novo crnogorsko privredno društvo d.o.o. (društvo sa ograničenom odgovornošću) sa sjedištem u Podgorici (Crna Gora) i da potpiše svaki neophodni dokument i da uradi sve što je neophodno i sva poslovna pitanja i stvari s tim u vezi koje su potrebne radi osnivanja društva.
2. **DA** izvrši, potpiše, sklopi, potvrdi, završi i uradi svaki takav ugovor, sporazum i drugi dokument koji je uslov za ili u vezi sa svakom ili bilo kojom svrhom ili pitanjem koje je gore navedeno.
3. **DA** otvara, rukovodi i zatvara sve bankarske račune Kompanije isključivo uz potpis Punomoćnika.
4. Punomoćnik **ove** Kompanije obećava da će obeštetiti direktore u pogledu svih troškova, izdataka i štete koje oni mogu pretrpjeti u vezi sa tim.
6. **OVO** Specijalno punomoćje ostaje na snazi dok Kompanija ne pošalje obavještenje kojim opoziva isto pomenutom Punomoćniku ili Sekretaru kompanije kojem treba da se uputi svako pitanje vezano za njegovu važnost.

I OVIM PUTEM SE IZJAVLJUJE DA:

- (i) Kompanija **OVIM PUTEM RATIFIKUJE i POTVRĐUJE** i saglasna je da će ratifikovati i potvrditi sve što Punomoćnik uradi ili izrazi da će uraditi putem ovog Specijalnog punomoćja kao i da će potvrditi sve što bude urađeno između vremena opoziva ovog Specijalnog punomoćja i vremena opoziva kada za njega sazna Punomoćnik.
- (ii) Kompanija **OVIM PUTEM RATIFIKUJE I OVLAŠĆUJE** Punomoćnika da potvrdi u ime Kompanije da je ovo Specijalno punomoćje akt i dokument Kompanije i da je pečat Kompanije propisno stavljen na ovo punomoćje i da registruje i zavede isto u odgovarajućoj kancelariji i/ili registru u bilo kojem dijelu svijeta i da obezbijedi da bude izvršen bilo koji i svaki akt i stvar koji mogu biti uopšte potrebni ili odgovarajući za ustanovljavanje vjerodostojnosti i punog stupanja na snagu ovog





Prot.:CEW/83157/2009/CRM0675

9/12/2009

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07022081009
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 09/04/2002

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 09/04/2002

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1004832

Denominazione: GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
ROMA (RM) VIALE VAL PADANA, 14 CAP 00141

Costituita con atto del 15/03/2002

Durata della società:
data termine: 31/12/2030

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SEGUITO SPECIFICATI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, BANCARIE, ASSICURATIVE E FINANZIARIE IN GENERE, NONCHE' ALLE AZIENDE DI EROGAZIONE PUBBLICHE E PRIVATE, AGLI STUDI PROFESSIONALI ED A PERSONE FISICHE, ANCHE NON ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALE:
- CONSULENZA, STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONE NELLE AREE FINANZIARIE, DI INVESTIMENTO, AMMINISTRATIVA, DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, VALUTARIA, DEI SISTEMI INFORMATIVI, COMMERCIALE E DI MARKETING IVI COMPRESSE LE RELATIVE ATTIVITA' EDITORIALI, CON L'ESCLUSIONE DELLA EDIZIONE DI GIORNALI QUOTIDIANI;
- L'ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.
LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE VALENDOSI DELL'OPERA DI TERZI, PROFESSIONISTI E NON, CON FACOLTA' DI CONCEDERE IN USO AI MEDESIMI LA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
LA SOCIETA' POTRA' POI COMPIERE OGNI OPERAZIONE STRUMENTALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA, IMMOBILIARE E MOBILIARE (AD ECCEZIONE IN QUESTO ULTIMO CASO DELLE ATTIVITA' REGOLATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 385/1993 E DELLE ATTIVITA' REGOLATE DALLA LEGGE 58/1998) COMPRESA L'ASSUNZIONE DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI AZIONARIE E NON, IN IMPRESE, SOCIETA' O ASSOCIAZIONI AVENTI SCOPI ANALOGHI O COMPLEMENTARI E LA PRESTAZIONE DI GARANZIE, INCLUSE QUELLE FIDEIUSSORIE, ANCHE PER OBBLIGAZIONI DI TERZI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- AMMINISTRATORE UNICO
numero componenti in carica: 1

INFORMAZIONI SULLO STATUTO



Camera di Commercio
Roma

Prot.: CEW/83157/2009/CRM0675

9/12/2009

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTA UNA SOMMA CORRISPONDENTE ALMENO ALLA VENTESIMA PARTE DI ESSI DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE, VERRANNO DESTINATI SECONDO QUANTO STABILITO DAI SOCI NELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO:

LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE TANTO ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SONO AFFIDATE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE AD UN AMMINISTRATORE UNICO O AD UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO VARIABILE DI MEMBRI CHE VA DA TRE A CINQUE E CHE VERRA' DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AL MOMENTO DELLA SUA NOMINA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO DURA IN CARICA A TEMPO INDETERMINATO, FINO A REVOCA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA, O DIMISSIONI ED I SUOI MEMBRI POTRANNO ESSERE NOMINATI ANCHE TRA PERSONE NON SOCIE.

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED ANCHE IN GIUDIZIO, PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE, SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO NOMINARE, ANCHE TRA I NON SOCI, PROCURATORI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI ATTI O DI SINGOLE CATEGORIE DI ATTI, NEI LIMITI DEI POTERI SPETTANTIGLI.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ANCHE FUORI DALLA SEDE SOCIALE, PURCH IN ITALIA.

L'ASSEMBLEA VIENE CONVOCATA CON AVVISO SPEDITO AI SOCI E, SE NOMINATI, AI SINDACI O AL REVISORE, AL DOMICILIO RISULTANTE DAI LIBRI SOCIALI, CON MEZZO IDONEO AD ASSICURARE LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO, SCELTO ALTERNATIVAMENTE TRA:

A) LETTERA SPEDITA AI SOCI NEL DOMICILIO RISULTANTE DAL LIBRO SOCI ALMENO 8 (OTTO) GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL'ADUNANZA A MEZZO DI SERVIZI POSTALI OD EQUIPARATI FORNITA DI AVVISO DI RICEVIMENTO;
B) MESSAGGIO TELEFAX O DI POSTA ELETTRONICA SPEDITO ALMENO 5 (CINQUE) GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL'ADUNANZA A TUTTI I SOCI AL NUMERO TELEFONICO O ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DAGLI STESSI COMUNICATI ALLA SOCIET ;
I SOCI DOVRANNO, PRIMA DELL'ASSEMBLEA, CONFERMARE PER ISCRITTO (ANCHE CON LO STESSO MEZZO) DI AVER RICEVUTO L'AVVISO, SPECIFICANDO LA DATA DI RICEVIMENTO.
L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE INDICARE L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE, IL GIORNO, IL LUOGO, L'ORA.

ANCHE IN MANCANZA DI FORMALE CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO AD ESSA PARTECIPANO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E TUTTI GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI, SE NOMINATI, SIANO PRESENTI OVVERO, PER DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, RISULTINO INFORMATI DELLA RIUNIONE E NESSUNO SI OPpone ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO.

L'ASSEMBLEA PRESIDUTA DALL'AMMINISTRATORE UNICO, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) O DALL'AMMINISTRATORE PI ANZIANO DI ET (NEL CASO DI NOMINA DI PI AMMINISTRATORI CON POTERI DISGIUNTI O CONGIUNTI). IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DI QUESTI, L'ASSEMBLEA PRESIDUTA DALLA PERSONA DESIGNATA DAGLI INTERVENUTI. SPETTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA COSTATARE LA REGOLARE COSTITUZIONE DELLA STESSA, ACCETTARE L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, DIRIGERE E REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ED ACCETTARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.

I SOCI POSSONO FARSI RAPPRESENTARE IN ASSEMBLEA DA CHIUNQUE CON DELEGA SCRITTA DA CONSERVARSI AGLI ATTI SOCIALI.

E' AMMESSA ANCHE UNA DELEGA A VALERE PER PI ASSEMBLEE, INDIPENDENTEMENTE DAL LORO ORDINE DEL GIORNO. NELLA DELEGA DEVE ESSERE SPECIFICATO IL NOME DEL



Camera di Commercio
Roma

Prot.: CEW/83157/2009/CRM0675

9/12/2009

RAPPRESENTANTE CON L'INDICAZIONE DI EVENTUALI FACOLT E LIMITI DI SUBDELEGA.
LA RAPPRESENTANZA NON PU ESSERE CONFERITA AD AMMINISTRATORI, AI SINDACI O AL
REVISORE, SE NOMINATI.
LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEVONO CONSTARE DA VERBALE SOTTOSCRITTO DAL
PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO O DAL NOTAIO.
DAL VERBALE DEVONO RISULTARE, PER ATTESTAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, LA
DATA DELL'ASSEMBLEA E, ANCHE IN ALLEGATO, L'IDENTIT DEI PARTECIPANTI E IL
CAPITALE RAPPRESENTATO DA CIASCUNO; DEVE ALTRES INDICARE LE MODALIT ED IL
RISULTATO DELLE VOTAZIONI E DEVE CONSENTIRE, ANCHE PER ALLEGATO,
L'IDENTIFICAZIONE DEI SOCI FAVOREVOLI, ASTENUTI O DISSENZIENTI.
NEL VERBALE DEVONO ESSERE RIASSUNTE, SU RICHIESTA DEI SOCI, LE LORO
DICHIARAZIONI PERTINENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.
IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA, ANCHE SE REDATTO PER ATTO PUBBLICO, DEVE ESSERE
TRASCritto, SENZA INDUGIO, NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI.
LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI AVENTI AD OGGETTO LE MATERIE DI CUI AL PRECEDENTE
ARTICOLO 11 LETTERE D), E), F) E G) DEVONO ESSERE ADOTTATE CON IL VOTO
FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE.
TUTTE LE ALTRE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE
RAPPRESENTINO ALMENO LA MET DEL CAPITALE SOCIALE ED IL VOTO FAVOREVOLE DI
TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CAPITALE INTERVENUTO.

Clausole di recesso:

IL DIRITTO DI RECESSO, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, COMPETE AL SOCIO
CHE NON ABBA CONSENTITO:

- LA PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DELLA SOCIET ;
- L'AUMENTO DEL CAPITALE DA ATTUARSI, IN TUTTO O IN PARTE, MEDIANTE OFFERTA
DELLE PARTECIPAZIONI DI NUOVA EMISSIONE A TERZI CON ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DEL
DIRITTO DI OPZIONE.

IL SOCIO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DOVR DARNE COMUNICAZIONE
A MEZZO RACCOMANDATA A.R. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.
LA RACCOMANDATA DOVR ESSERE SPEDITA ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL GIORNO IN CUI
LA DECISIONE DEI SOCI O LA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE CHE LEGITTIMA IL RECESSO
STATA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O, SE NON PREVISTA, DALLA TRASCRIZIONE
DELLA STESSA NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI, CON L'INDICAZIONE DELLE
GENERALIT DEL SOCIO RECEDENTE E DEL DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI
INERENTI IL PROCEDIMENTO.

SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO DIVERSO DA UNA DECISIONE, IL DETTO
TERMINE DECORRE DAL GIORNO IN CUI IL SOCIO RECEDENTE COMUNQUE VENUTO A
CONOSCENZA DEL FATTO MEDESIMO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO COMUNQUE TENUTO A COMUNICARE AI SOCI I FATTI CHE
POSSONO DAR LUOGO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA
DATA IN CUI NE VENUTO A CONOSCENZA.

IL DIRITTO DI RECESSO SI INTENDE ESERCITATO IL GIORNO IN CUI LA RELATIVA
COMUNICAZIONE PERVENUTA ALLA SEDE DELLA SOCIET E DEL RELATIVO ESERCIZIO DEVE
ESSERE FATTA ANNOTAZIONE NEL LIBRO DEI SOCI, SALVO IL DISPOSTO DELL'ULTIMO COMMA
DELL'ART. 2473 C.C.

PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE AL SOCIO RECEDUTO, I
TERMINI E LE MODALIT DI PAGAMENTO DELLA STESSA, VALGONO LE DISPOSIZIONI
PREVISTE DALL'ART. 2473, TERZO E QUARTO COMMA, C.C..

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 10.000,00
sottoscritto 10.000,00
versato 10.000,00
conferimenti in DENARO



Camera di Commercio
Roma

Prot.: CEW/83157/2009/CRM0675

9/12/2009

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/10/2006

Attività esercitata nella sede legale:
CONSULENZA AMMINISTRATIVO GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* GIOVANNINI RENATO
nato a ROMA (RM) il 19/06/1973
codice fiscale: GVNRRNT73H19H501J
firma depositata
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 15/03/2002
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUT. INT. FINANZA ROMA N. 103908 DEL 21-12-1976.

RISCOSSI PER NR BOLLI	2	EURO	29,24
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	34,24
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 66297			

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

PER IL CONSERVATORE
L'IMPEGGATO ADDETTO

ENRICO MALIZIA




*** fine certificato ***



Apostille	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Stato: Italia	
Il presente atto pubblico	
2. è stato firmato da :	M ALIZIA
3. operante in qualità di :	FUNZIONARIO
4. è munito del sigillo/bollo di :	
© DI GONNETTARO	
attestato	
5. in : Roma	6. il 14 DIC. 2009
7. da: Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo di Roma	
8. col numero :	712
9. Sigillo/bollo : Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo di Roma	
10. Firma Assistente Amministrativo Marongiu Stefania	





Prevod sa italijanskog jezika

Privredna komora
Rim

Prot. CEW/93157/2009/CRM0675

9/12/2009

KOMORA ZA TRGOVINU, INDUSTRIJU, ZANATSTVO I POLJOPRIVREDU
- RIM
- KANCELARIJA ZA REGISTRACIJU PREDUZEĆA-

**POTVRDA O UPISU U REDOVNI ODSJEK
IDENTIFIKACIONI PODACI O PREDUZEĆU**

Fiskalni kod i broj registracije: 07022081009
u Registru preduzeća u Rimu
Datum upisa: 09/04/2002

Upisano u redovni odsjek 09/04/2002
Upisano u Administrativni Privredni Registar pod brojem 1004832
Naziv društva: GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L.
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sjedište:
RIM (RM) ul. Val Padana 14, Poštanski broj 00141
Konstituisano aktom od 15/03/2002
Rok poslovanja:
Datum prestanka rada društva: 31/12/2030

Predmet poslovanja društva:
Društvo ima za predmet:

- PRUŽANJE USLUGA, NAVEDENIH U DALJEM TEKSTU, INDUSTRIJSKIM PREDUZEĆIMA, KOMERCIJALNIM, BANKARSKIM, OSIGURAVAJUĆIM I FINANSIJSKIM UOPŠTE, KAO I USTANOVAMA JAVNIH I PRIVATNIH DAVANJA, PROFESIONALNIM KANCELARIJAMA I FIZIČKIM LICIMA KOJI NE OBAVLJAJU PRIVREDNU AKTIVNOST.
- KONSULTACIJE, STUDIJE, ISTRAŽIVANJA I PROGRAMIRANJA U OBLASTI FINANSIJA, INVESTIRANJA, KONSULTACIJE UPRAVLJANJA, PROGRAMIRANJA I KONTROLE, MONETARNE, INFORMATIVNIH, KOMERCIJALNIH I MARKENTINŠKIH SISTEMA, UKLJUČUJUĆI I
- ODGOVARAJUĆE IZDAVAČKE AKTIVNOSTI, IZUZEV IZDAVANJA DNEVNE ŠTAMPE;
- ORGANIZOVANJE I REALIZACIJA PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA. DRUŠTVO MOŽE DA OBAVLJA SVOJU DJELATNOST KORISTEĆI SE TAKOĐE RADNJAMA TREĆIH LICA, PROFESIONALACA



I NE PROFESIONALACA, SA MOGUĆNOŠĆU USTUPANJA ISTIM NA KORIŠĆENJE SVOJU ORGANIZACIONU STRUKTURU.

DRUŠTVO MOŽE DA OBAVLJA SVE INSTRUMENTALNE OPERACIJE RADI POSTIZANJA PREDMETA KOMERCIJALNOG, INDUSTRIJSKOG, FINANSIJSKOG POSLOVANJA, KAO I POSLOVANJA PO PITANJU NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE (IZUZEV AKTIVNOSTI, U POSLEDNJEM SLUČAJU, REGULISANE ZAKONODAVNIM DEKRETOM 385/1993 I AKTIVNOSTI REGULISANE ZAKONOM 58/1998) UKLJUČUJUĆI PRIHVATANJE UČEŠĆA U DOBITI I DIONIČKO UČEŠĆE I NEUČEŠĆE, U PREDUZEĆIMA, USTANOVAMA ILI UDRUŽENJIMA KOJI IMAJU ANALOGNE ILI KOMPLEMENTARNE CILJEVE I PRUŽANJE GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI JEMSTVENU, I ZA OBVEZNICE TREĆIH LICA.

SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE

- OPUNOMOĆENI UPRAVNIK

broj osoba: 1

PODACI O STATUTU

PODJELA DOBITI I GUBITAKA MEĐU PARTNERIMA

NETO DOBIT PROISTEKLA IZ BILANSA, PO ODBIJANJU IZNOSA KOJI ODGOVARA DVADESETOM DIJELU ISTOG, NAMIJENJENOG ZAKONSKOJ REZERVU SVE DOK NE POSTIGNE PETINU KAPITALA, BIĆE UNESENA, PREMA NAVODIMA PARTNERA, U ODLUKU O PRIHVATANJU BILANSA.

Ovlašćenja vezana za položaj OPUNOMOĆENOG UPRAVNIKA:


REDOVNO I VANREDNO RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM POVJERAVA SE BEZ OGRANIČENJA OPUNOMOĆENOM UPRAVNIKU ILI UPRAVNOM ODBORU SASTAVLJENOM OD PROMJENLJIVOG BROJA ČLANOVA OD 3 DO 5 ŠTO ODREĐUJE SKUPŠTINA PARTNERA U TRENUTKU IMENOVANJA.

UPRAVNI ORGAN IMA NEOGRANIČENO TRAJANJE, DO OPOZIVA OD STRANE SKUPŠTINE ILI OSTAVKE, A NJEGOVI ČLANOVI MOGU DA BUDU BIRANI I MEĐU LICIMA KOJI NISU PARTNERI.

POTPISIVANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA PRED TREĆIM LICIMA I NA SUDU, ZA SVE RADNJE REDOVNOG ILI VANREDNOG UPRAVLJANJA KOJE SPADAJU U PREDMET POSLOVANJA, PRIPADA OPUNOMOĆENOM UPRAVNIKU ILI PREDSJEDNIKU UPRAVNOG ODBORA.

OPUNOMOĆENI UPRAVNIK ILI PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA MOŽE DA IMENUJE, I MEĐU OSOBAMA KOJE NISU PARTNERI, SPECIJALNE OPUNOMOĆENIKE ZA OBAVLJANJE RADNJI ILI POJEDINAČNIH KATEGORIJA RADNJI, U GRANICAMA NJIHOVIH OVLAŠĆENJA.

Način sazivanja, djelovanja i funkcionisanja skupštine:



SKUPŠTINU TREBA DA SAZOVE UPRAVNI ORGAN I VAN SJEDIŠTA DRUŠTVA, ALI U ITALIJI.

SKUPŠTINA SE SAZIVA OBAVJEŠTENJEM POSLATOM PARTNERIMA I NADZORNICIMA ILI REVIZORU, AKO SU IMENOVANI, NA ADRESU IZ KNJIGE DRUŠTVA, NA NAČIN KOJI ĆE OBEZBIJEDITI DOKAZ O PRIJEMU, A KOJI MOŽE DA BUDE DOSTAVLJEN:

- A) PISMOM POSLANOM PARTNERIMA NA ADRESU IZ KNJIGE PARTNERA NAJMANJE 8 (OSAM) DANA PRIJE DATUMA SKUPŠTINE, POŠTANSKIM ILI SLIČNIM SLUŽBAMA SA PRIZNANICOM O PRIJEMU;
- B) PUTEM TELEFAKSA ILI ELEKTRONSKOM POŠTOM POSLANOM NAJMANJE 5 (PET) DANA PRIJE SKUPŠTINE SVIM PARTNERIMA NA TELEFON ILI NA ADRESU ELEKTRONSKE POŠTE KOJU SU ISTI PRIJAVILI DRUŠTVU; PARTNERI MORAJU DA POTVRDE, PRIJE SKUPŠTINE, U PISANOJ FORMI (NA ISTI NAČIN TAKOĐE) DA SU PRIMILI OBAVJEŠTENJE, PRECIZIRAJUĆI DATUM PRIJEMA. OBAVJEŠTENJE O SAZIVU TREBA DA SADRŽI LISTU TEMA O KOJIMA ĆE SE DISKUTOVATI, DAN, MJESTO, SAT.

ČAK I U ODSUSTVU FORMALNOG SAZIVANJA, SKUPŠTINA SE SMATRA REGULARNO KONSTITUISANA KADA UČESTVUJE UKUPNI KAPITAL DRUŠTVA I AKO SU SVI UPRAVNICI I NADZORNICI PRISUTNI, UKOLIKO SU IMENOVANI, TJ. AKO SU PO IZJAVI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE INFORMISANI O SKUPU I AKO SE NIKO NE PROTIVI DNEVNOM REDU. SKUPŠTINOM PREDSJEDAVA OPUNOMOĆENI UPRAVNIK, PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA (U SLUČAJU IMENOVANJA UPRAVNOG ODBORA) ILI NAJSTARIJI UPRAVNIK (U SLUČAJU IMENOVANJA VIŠE UPRAVNIKA SA ODVOJENIM ILI ZAJEDNIČKIM OVLAŠĆENJIMA). U SLUČAJU ODSUSTVA ILI SPRIJEČENOSTI OVIH, SKUPŠTINOM PREDSJEDAVA LICE KOJE ODREDE PRISUTNI. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE TREBA DA KONSTATUJE REGULARNOST NJENOG ODRŽAVANJA, DA PRIHVATA IDENTITET I LEGITIMNOST PRISUTNIH, DA RUKOVODI I REGULIŠE ODVIJANJE SKUPŠTINE, KAO I DA PRIHVATA I OBJAVLJUJE REZULTATE GLASANJA.


PARTNERE MOŽE DA PREDSTAVLJA NA SKUPŠTINI KO GOD IMA PISANO OVLAŠĆENJE KOJE SE ČUVA AD ACTA DRUŠTVA.

DOZVOLJENO JE I OVLAŠĆENJE KOJE ĆE VAŽITI ZA VIŠE SKUPŠTINA, NEZAVISNO OD DNEVNOG REDA. NA OVLAŠĆENJU TREBA JASNO DA SE NAVEDA IME PREDSTAVNIKA ZAJEDNO SA NJEGOVIM EVENTUALNIM OVLAŠĆENJIMA I OGRANIČENJIMA PODOVLAŠĆENJA.

ZASTUPANJE NE MOŽE DA SE USTUPI UPRAVNICIMA, NADZORNICIMA ILI REVIZORU, AKO SU IMENOVANI.

ODLUKE SKUPŠTINE TREBA DA SE UNESU U ZAPISNIK POTPISAN OD PREDSJEDNIKA ILI SEKRETARA ILI OD NOTARA.

U ZAPISNIK TREBA DA UĐE, PO POTVRDI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE, DATUM SKUPŠTINE I, U PRILOGU TAKOĐE, IDENTITET UČESNIKA I



KAPITALA PREDSTAVLJENOG OD SVAKOG PONAOSOB. TAKOĐE TREBA DA SE NAVEDI NAČIN I REZULTAT GLASANJA KAO I DA SE DOZVOLI, PREMA PRILOGU, IDENTIFIKACIJA PARTNERA KOJI SU BILI ZA, PROTIV ILI UZDRŽANI. U ZAPISNIK TREBA UNIJETI, NA ZAHTJEV PARTNERA, NJIHOVE IZJAVE VEZANE ZA DNEVNI RED.

ZAPISNIK SKUPŠTINE, IAKO SAČINJEN KAO JAVNI AKT, TREBA, BEZ DALJNJEG, DA SE ZAVEDE U KNJIGU ODLUKA PARTNERA.

SKUPŠTINSKE ODLUKE KOJE IMAJU ZA PREDMET TEME IZ PRETHODNOG ČLANA 11 (SLOVO D), E), F) i G) TREBA DA SE USVOJE POVOLJNIM GLASOM ONOLIKOG BROJA PARTNERA KOJI PREDSTAVLJAJU VEĆINU KAPITALA DRUŠTVA. SVE OSTALE ODLUKE SE USVAJAJU PRISUSTVOM ONOLIKO PARTNERA KOJI PREDSTAVLJAJU NAJMANJE POLOVINU KAPITALA DRUŠTVA I POVOLJNIM GLASOM ONOLIKO PARTNERA KOJI PREDSTAVLJAJU APSOLUTNU VEĆINU PRISUTNOG KAPITALA.

Klauzule odustajanja:

PRAVO ODUSTAJANJA, OSIM U SLUČAJEVIMA PREDVIĐENIM ZAKONOM, PRIPADA PARTNERU KOJI NIJE DOZVOLIO:

- PRODUŽENJE PERIODA TRAJANJA DRUŠTVA;
- POVEĆANJE KAPITALA, U POTPUNOSTI ILI DIJELOM, PUTEM PONUDE UČEŠĆA NOVE EMISIJE TREĆIM LICIMA SA IZUZIMANJEM ILI OGRANIČENJEM PRAVA IZBORA.

PARTNER KOJI NAMJERAVA DA SPROVODI PRAVO ODUSTAJANJA TREBA DA OBAVIJESTI O TOME UPRAVNI ORGAN PUTEM PREPORUČENOG PISMA.

PREPORUČENO PISMO TREBA DA SE POŠALJE U ROKU OD 30 (TRIDESET) DANA OD DANA KADA JE ODLUKA PARTNERA ILI SKUPŠTINSKA ODLUKA KOJA OMOGUĆAVA ODUSTAJANJE, UNESENA U REGISTAR PREDUZEĆA ILI, AKO NIJE PREDVIĐENA, OD UPISA ISTOG U KNJIGU ODLUKA PARTNERA, SA NAZNAKOM LIČNIH PODATAKA PARTNERA KOJI ISTUPA I ADRESOM ZA SAOPŠTENJA VEZANA ZA POSTUPAK.

UKOLIKO SE DJELO KOJE OPRAVDAVA ISTUPANJE, RAZLIKUJE OD ODLUKE, POMENUTI TERMIN POČINJE OD DANA KADA JE ISTUPAJUĆI PARTNER SAZNAO O TOM DOGAĐAJU.

UPRAVNI ORGAN JE U OBAVEZI DA SAOPŠTI PARTNERIMA ČINJENICE KOJE MOGU DOVESTI DO SPROVOĐENJA PRAVA ODUSTAJANJA U ROKU OD DVADESET DANA OD KADA JE TO SAZNAO.

PRAVO ODUSTAJAJA SE SMATRA SPROVEDENIM NA DAN KADA JE RELEVANTNO OBAVJEŠTENJE PRISTIGLO U SJEDIŠTE DRUŠTVA, A RELEVANTNO SPROVOĐENJE TREBA DA SE UNESE U KNJIGU PARTNERA, IZUZEV ODREDBE POSLEDNJEG STAVA ČLANA 2473 GRAĐANSKOG ZAKONIKA.



ŠTO SE TIČE UTVRĐIVANJA IZNOSA KOJI PRIPADA PARTNERU KOJI JE ISTUPIO, USLOVI I NAČINI PLAĆANJA ISTOG, VAŽE ODREDBE PREDVIĐENE ČL. 2473, TREĆI I ČETVRTI STAV, GRAĐANSKOG ZAKONIKA.

PODACI O IMOVINI I FINANSIJSKIM SREDSTVIMA

Kapital društva u eurima:

Utvrđen	10.000,00
Upisan	10.000,00
Uplaćen	10.000,00

DJELATNOST

Datum početka rada preduzeća: 13/10/2006

Djelatnost koja se obavlja u pravnom sjedištu preduzeća:

UPRAVLJAČKO ADMINISTRATIVNI KONZALTING I PLANIRANJE
PREDUZEĆA

NOSIOCI FUNKCIJA I ZADUŽENJA

- GIOVANNINI RENATO



deponovani potpis

- OPUNOMOĆENI UPRAVNIK imenovan aktom od 15/03/2002
dužina trajanja mandata DO OPOZIVA

Ovaj sertifikat sadrži podatke unesene u Registar na današnji dan.

Taksa uplaćena elektronskim putem AUT. INT. FINANSIJE RIM br. 103908 od 21/12/1976

Naplata po br. taks. marki	2	29,24 eura
po admin. taksi		5,00 eura
Ukupno		34,24 eura

Ukupno sa iznosima izraženim u italijanskim lirama : 66297

Pored toga se izjavljuje da na teret gore pomenute firme nije pristigla u ovu kanceraciju, u toku poslednjih 5 godina, izjava o stečaju, prisilnoj likvidaciji, nagodbi ili prisilnoj upravi.

za Matičara
nadležni službenik
Enrico Malizia, paraf

Okrugli pečat, Trgovinska Komora, Rim

*** kraj sertifikata***



APOSTIL
(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961.)

- 1) Zemlja ITALIJA
Ova javna administrativna isprava
- 2) potpisana je od strane: MALIZIA
- 3) u svojstvu SLUŽBENIKA
- 4) snabdjevena oznakom (rukopis nečitak)

POTVRDA

- 5) u Rimu
- 6) dana 14. decemb. 2009. god.
- 7) od strane Prefektura u Rimu - Vladina teritorijalna kancelarija u Rimu
- 8) pod brojem 712
- 9) Oznaka/pečat:
Prefektura u Rimu - Vladina teritorijalna kancelarija u Rimu
- 10) Potpis
Administrativni asistent
Marongiu Stefania
potpis

Okrugli službeni pečat:
Prefektura u Rimu - U.T.G.

---kraj prevoda---

"Ja, Jovanka Burzan, stalni sudski tumač za italijanski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva pravde br. 03-5214/04 od 22.12.2004. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran tekstu na italijanskom jeziku"

Podgorica, 28.01.10.god.



STALNI SUDSKI TUMAČ

JOVANKA BURŽAN
za italijanski jezik

postavljena na prijedlog ministarke pravde
Cme Gore br. 01-0214/04. od 22. 12. 2004
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran
originalu.

Troškovi prevoda iznose eura

U *Podgorici* dana *28/01/10*

Pečat

Potpis



Jovanka Buržan



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0004632 / 030**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"HIPOTEKARNA BANKA" A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 20.10.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 20.10.2009

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0004632 / 030**

Datum registracije promjene: 20.10.2009
Stari registarski broj: 1-3263-00
Sjedište uprave društva: UL. JOSIPA BROZA TITA BR. 67 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: UL. JOSIPA BROZA TITA BR. 67 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 65121 Bankarske organizacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 02.10.1991
Datum donošenja Statuta: 02.10.1991 Datum promjena Statuta: 02.09.2008

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>SIGILFREDO MONTINARI</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: Datum i mjesto rođenja: </p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>BOŽANA KOVAČEVIĆ</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: Datum i mjesto rođenja: <i>Državljanstvo:</i> <u>HRVATSKO</u></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>SNEŽANA POBI</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: Datum i mjesto rođenja: <i>Državljanstvo:</i> </p>

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **RENATA VINKOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ESAD ZAIMOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Revizor**

Ime i prezime: **VESELIN IVANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **SIGILFREDO MONTINARI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Zamjenik Predsjednika odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BOŽANA KOVAČEVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Glavni Izvršni direk.za posl.org.a i koor**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ESAD ZAIMOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

- 0004

4 - 0004632 / 030

Svojstvo: **Izvršni direktor za poslove uprav.rizici**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **JELENA VULETIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor za komercijalne poslove**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ANA GOLUBOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor za posl.finans.i inform**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ALEKSANDAR MITROVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

3 PODGC

3 PODGC

3 PODGC

3 PODGC

3 PODGC

3 PODGC

Trgovački naziv: FILIJALA U KOTORU
Adresa i sjedište: STARI GRAD , TRG OD ORUŽJA 439/440, KOTOR
Šifra i naziv djelatnosti: 65121 Bankarske organizacije

Ovlašćeni zastupnik: DIANA RADOVIĆ

Trgovački naziv:

Adresa i sjedište:

Šifra i naziv djelatnosti:

Ovlašćeni zastupnik: ESAD ZAIMOVIĆ JMBG

Trgovački naziv:

Adresa i sjedište:

Šifra i naziv djelatnosti: 65121 Bankarske organizacije

Ovlašćeni zastupnik: ESAD ZAIMOVIĆ

Trgovački naziv:

Adresa i sjedište:

Šifra i naziv djelatnosti: 65121 Bankarske organizacije

Ovlašćeni zastupnik: ESAD ZAIMOVIĆ

Trgovački naziv: FILIJALA U NIKŠIĆU

Adresa i sjedište:

Šifra i naziv djelatnosti:

Ovlašćeni zastupnik:

Trgovački naziv: FILIJALA U HERCEG NOVOM

Adresa i sjedište:

Šifra i naziv djelatnosti:

Ovlašćeni zastupnik: ESAD ZAIMOVIĆ JMBG, 1703904210029, DOBROTTARSKI

Trgovački naziv: FILIJALA U PODGORICI

Adresa i sjedište:

Šifra i naziv djelatnosti:

Ovlašćeni zastupnik:

PODGORICA

Trgovački naziv: FILIJALA U BIJELOM POLJU

Adresa i sjedište:

Šifra i naziv djelatnosti:

Ovlašćeni zastupnik:

Trgovački naziv: EKSPozITURA U PODGORICI

Adresa i sjedište: BULEVAR REVOLUCIJE 2A, PODGORICA

Šifra i naziv djelatnosti: 65121 Bankarske organizacije

Ovlašćeni zastupnik: ESAD ZAIM

Trgovački naziv: EKSPozITU

Adresa i sjedište: TUZI B.B., TUZI

Šifra i naziv djelatnosti: 65121 Bankarske organizacije

Ovlašćeni zastupnik: LJUIĐ JUNČAJ J

Trgovački naziv: FILIJALA U BUDVI

Adresa i sjedište: UL. MEDITERANSKA BR. 4, BUDVA

Šifra i naziv djelatnosti: 65121 Bankarske organizacije

Ovlašćeni zastupnik: BORIS BOKAN J

Trgovački naziv: FILIJALA U BERANAMA

Adresa i sjedište: M

Šifra i naziv djelatnosti: 65121 Bankarske organizacije

Ovlašćeni zastupnik: RADE NOVVIĆ J

Finansijski izvještaj za godinu 2002 Finansijski izvještaj za godinu 2003



REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

61441/09

... koji se sastoji od

... tabaka, odnosno listova.

... isprava (ili ... tisk-fotokopija),

... kod

... administrativna taksa ... je u iznosu od

2 eura

... PODGORICA ... službenik,

18.12.



HIPOTEKARNA BANKA



HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
Organizaciona jedinica Filijala PG
 Broj 219
 Podgorica, 27.01.2010

HIPOTEKARNA BANKA A.D.
 PODGORICA
 FILIJALA PODGORICA

Primljeno: 27/01			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0100	219		

Na osnovu čl.7. tačka 5. Odluke o platnom prometu u zemlji ("Sl. List RCG br.78/04, 06/05 i 33/05) a na zahtjev Nikole Spadijera iz Podgorice izdaje se sljedeća :


POTVRDA

Da je HIPOTEKARNA BANKA AD Podgorica, PIB broj 02085020 na ime osnivačkog uloga firme Bridgemont doo - PG izvršila uplatu u korist privremenog racuna



Potvrda se izdaje kao dokaz pri upisu osnivačkog uloga kod CRPS-a i u druge svrhe se ne može upotrijebiti.

Za Banku



DDD



HIPOTEKARNA BANKA



HIPOTEKARNA BANKA A.D.
PODGORICA
FILIJALA PODGORICA

Primljeno: 27.01			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0100	220		

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Organizaciona jedinica Filijala PG

Broj 220

Podgorica, 27.01.2010

Na osnovu čl.7. tačka 5. Odluke o platnom prometu u zemlji ("Sl. List RCG br.78/04, 06/05 i 33/05) a na zahtjev Nikole Spadijera iz Podgorice izdaje se sljedeća :

POTVRDA

Da je g.din Alessandro Picchi, uloga firme Bridgemont doo - PG izvršio uplatu u korist privremenog racuna Hipotekarne Banke broj

Potvrda se izdaje kao dokaz pri upisu osnivačkog uloga kod CRPS-a i u druge svrhe se ne može upotrijebiti.

Za Banku



DDD



HIPOTEKARNA BANKA



HIPOTEKARNA BANKA A.D.
PODGORICA
FILIJALA PODGORICA

Primljeno: 27/01			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0100	221		

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Organizaciona jedinica Filijala PG

Broj 221

Podgorica, 27.01.2010

Na osnovu čl.7. tačka 5. Odluke o platnom prometu u zemlji ("Sl. List RCG br.78/04, 06/05 i 33/05) a na zahtjev Nikole Spadijera iz Podgorice izdaje se sljedeća :

POTVRDA

Da je Giovannini and Partners Corporate Finance SRL, sa sjedistem na adresi Viale di Val Padana, 14 Rim, Italija, na ime osnivačkog uloga firme Bridgemont doo - PG izvršio

800€.

Potvrda se izdaje kao dokaz pri upisu osnivačkog uloga kod CRPS-a i u druge svrhe se ne može upotrijebiti.



DDD

Ul. Josipa Broza Tita 67, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 (0) 20 444 301; fax: +382 (0) 20 444 362
www.hb.cg.yu hipotekarna@hb.cg.yu

HIPOTEKARNA BANKA A.D.
PODGORICA
FILIJALA PODGORICA

Primijeno: <i>LP101</i>			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0100	222		

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
Organizaciona jedinica Filijala PG
Broj 222
Podgorica, 27.01.2010


Na osnovu čl.7. tačka 5. Odluke o platnom prometu u zemlji ("Sl. List RCG
br.78/04, 06/05 i 33/05) a na zahtjev Nikole Spadijera iz Podgorice izdaje se sljedeća :

POTVRDA

Da je River Financial Tradin Limited, sa sjedistem na adresi Cranwood Street ECIV,
9EE, London Engleska, na ime osnivačkog uloga firme Bridgemont doo - PG izvršio uplatu u



Potvrda se izdaje kao dokaz pri upisu osnivačkog uloga kod CRPS-a i u druge svrhe
se ne može upotrijebiti.



DDD



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 03.12.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku nad "BRIDGEMONT"D.O.O. **PODGORICA** broj 206292 od 03.12.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Nikola Špadijer

dana 03.12.2013.god. donosi

RJEŠENJE

Briše se iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave "BRIDGEMONT"D.O.O. **PODGORICA** - registarski broj **5-0566811/ 002** .

Osnivač/i River Finantial Registarski Broj: - , Adresa: Engleska , London,Cranwood Street Eciv 9ee,Giovannini & Partners Corporate Finance S.R.L. Registarski Broj: - Adresa: Rim Viale Val Padana 14

[redacted] Iro Picchi, Jmbg
ki Broj:4000463
odgovaraju za obaveze društva tri

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi za pokretanje dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku društvo sa ograničenom odgovornošću **BRIDGEMONT**, nakon sprovedenog postupka , utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za brisanje iz registra privrednog društva **BRIDGEMONT** iz Podgorica, na osnovu člana 24a i člana 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.



Načelnik

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0566811/ 002
02777843

Datum promjene podataka: 03.12.2013

Dana 03.12.2013 je izvršen upis brisanja iz evidencije Centralnog registra privrednih subjekata
"BRIDGEMONT"D.O.O. PODGORICA .

"BRIDGEMONT"D.O.O. PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 28.01.2010

Datum donošenja Statuta: 28.01.2010

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: JISIPA BROZA TITA BR. 67

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: JISIPA BROZA TITA BR. 67

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

Adresa:

ALESSANDRO PICCHI-

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

GIOVANNINI & PARTNERS

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

RIVER FINANTIAL-35

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
"HIPOTEKARNA BANKA" A.D. PODGORICA-02085020

Adresa:
UL. JOSIPA BROZA TITA BR. 67 PODGORICA

Udio:

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Alessandro Picchi

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Miljan Todorović

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Nikola Špadijer - 1

Izvršni direktor - (Individualno ovlašten da zastupa društvo

pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna

pravni poslova ne prelazi 20.000,00 eura. U suprotnom samo sa

Predsjednikom Odbora direktora.)

- ()

Ovlašćeni zastupnik - (Individualno ovlašten da zastupa društvo

samo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna

vrijednost pravnih poslova ne prelazi 20.000,00 eura. U suprotnom

samo sa Predsjednikom Odbora direktora.)

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Oscar Ronzoni

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Pietro Giovannini

Predsjednik odbora direktora

Pojedinačno- ()

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Renato Giovannini

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Podaci o brisanju društva

Registarski broj : 5-0566811/ 002

Datum brisanja: 03.12.2013

Datum sticanja uslova za brisanje: 03.12.2013

Obrazloženje:

Briše se iz evidencije Centralnog registra privrednih subjekata "**BRIDGEMONT**"D.O.O. **PODGORICA** na osnovu dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku. Osnivač/i River Finantial RegistarSKI Broj: - , Adresa: Engleska , London, Cranwood Street Ec 9ee, Giovannini & Partners Corporate Finance S.R.L. RegistarSKI Broj: - , Adresa: Rim Viale Val Padana 14 Cap 00141, Alessandro Picchi, Jmbg: Noo14541, Adresa: Sejšeli, Mjesto: , "Hipotekarna Banka" A.D . Podgorica RegistarSKI Broj: 40004632 - , Adresa: Ul. Josipa Broza Tita Br. 67, Matični broj 02085020, neograničeno solidarno odgovara/ju za obaveze društva tri godine nakon brisanja društva iz CRPS-a.

Izdato 09.12.2013.god.



Načelnik
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 03.12.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku nad "BRIDGEMONT"D.O.O.
PODGORICA broj 206292 od 03.12.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Nikola Špadijer

J
A

dana 03.12.2013.god. donosi

RJEŠENJE

Briše se iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave "BRIDGEMONT"D.O.O. **PODGORICA** - registarski broj **5-0566811/ 002** .

Osnivač/i River Finantial RegistarSKI Broj: - , Adresa: Engleska , London,Cranwood Street Eciv 9ee,Giovannini & Partners Corporate Finance S.R.L. RegistarSKI Broj: - , Adresa: Rim Viale Val Padana 14 Cap 00141,Alessandro Picchi,Jmbg: Noo14541, Adresa: Sejšeli, Mjesto: "Hipotekarna Banka" A.D . Podgorica RegistarSKI Broj:40004632 - , Adresa: Ul. Josipa Broza Tita Br. 67, neograničeno solidarno odgovara/ju za obaveze društva tri godine nakon brisanja društva iz CRPS-a.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi za pokretanje dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku društvo sa ograničenom odgovornošću **BRIDGEMONT**, nakon sprovedenog postupka , utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za brisanje iz registra privrednog društva **BRIDGEMONT** iz Podgorica, na osnovu člana 24a i člana 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Načelnik

M.P.

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0566811/ 002
02777843

Datum promjene podataka: 03.12.2013

Dana 03.12.2013 je izvršen upis brisanja iz evidencije Centralnog registra privrednih subjekata "BRIDGEMONT"D.O.O. PODGORICA .

"BRIDGEMONT"D.O.O. PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 28.01.2010

Datum donošenja Statuta: 28.01.2010

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: JISIPA BROZA TITA BR. 67

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: JISIPA BROZA TITA BR. 67

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

Adresa:

ALESSANDRO PICCHI-

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

RIVER FINAN

Adresa:

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

"HIPOTEKARNA BANKA" A

Udio:

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Alessandro Picchi -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Miljan Todorović -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Nikola Špadijer -

Izvršni direktor - ()

pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost
pravnih poslova ne prelazi 20.000,00 eura. U suprotnom samo sa
Predsjednikom Odbora direktora.)

- ()

Ovlašćeni zastupnik - (Individualno ovlašćen da zastupa društvo
samo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna
vrijednost pravnih poslova ne prelazi 20.000,00 eura. U suprotnom
samo sa Predsjednikom Odbora direktora.)

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Oscar Ronzoni -

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Pietro Giovannini -

Predsjednik odbora di

Pojedinačno- ()

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Renato Giovannini -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Podaci o brisanju društva

Registarski broj : 5-0566811/ 002

Datum brisanja: 03.12.2013

Datum sticanja uslova za brisanje: 03.12.2013

Obrazloženje:

Briše se iz evidencije Centralnog registra privrednih subjekata "**BRIDGEMONT**"**D.O.O. PODGORICA** na osnovu dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku. Osnivač/i River Finantial RegistarSKI Broj: - , Adresa: Engleska , London, Cranwood Street Ec 9ee, Giovannini & Partners Corporate Finance S.R.L. RegistarSKI Broj: - , Adresa: Rim Viale Val Padana 14 Cap 00141, Alessandro Picchi, Jmbg: Noo14541, Adresa: Sejšeli, Mjesto: , "Hipotekarna Banka" A.D . Podgorica RegistarSKI Broj: 40004632 - , Adresa: Ul. Josipa Broza Tita Br. 67, Matični broj 02085020, neograničeno solidarno odgovara/ju za obaveze društva tri godine nakon brisanja društva iz CRPS-a.

Izdato 09.12.2013.god.

Načelnik
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 03.12.2013.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 09.12.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedce podatke: Osnivaci Društva "BRIDGEMONT"D.O.O. PODGORICA iz , registarski broj 50566811, adresa: JISIPA BROZA TITA BR. 67 - PODGORICA, donijeli su dana 03.12.2013 Odluku o skracenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predvideni clanom 24a zakona o privrednim društvima

(Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sledeca lica odgovaraju neograniceno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivaci: ALESSANDRO PICCHI - , SEJŠELI JMBG: NOO14541 - , JMBG: - , JMBG: - , JMBG: . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Načelnik



Broj: 02-8150/12-2
Podgorica, 11.07.2013. godine


Na osnovu Odluke Odbora direktora Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-8150/12 od 20.12.2012. godine, dajemo sljedeću

IZJAVU

kojom HIPOTEKARNA BANKA A.D. PODGORICA ("Banka"), PIB 02085020, sa adresom sjedišta u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita 37, kao osnivač BRIDGEMONT D.O.O. iz Podgorice ("Društvo") u skladu sa članom 24a Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) izjavljuje da su izmirene sve obaveze prema povjeriocima uključujući obaveze prema zaposlenima i Poreskoj upravi.

Takođe izjavljujemo da je Banka, PIB 02085020, neograničeno solidarno obavezna za obaveze gore navedenog Društva tri godine nakon brisanja iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Ovlašćena lica:
Esad Zaimović,
glavni izvršni direktor


Aleksandar Mitrović,
izvršni direktor za poslove
finansija i informatike

OTPRAVAK
IZVORNIKA

UZZ.br.656/2012

CRNA GORA
NOTAR
RADOVIĆ SONJA
Podgorica, Ulica Serdara Jola Piletića br. 8/1

Dana 15.10.2012. (petnaestog oktobra dvije hiljade dvanaeste) godine, u 13:00 h (trinaest časova), preda mnom, dolje potpisanim notarom Radović Sonjom, sa službenim sjedištem u Podgorici, Ulica Serdara Jola Piletića br.8/1, sa zahtjevom da na njegove izjave volje, sačinim notarski zapis punomoćja pristupili su:-----

1.Gospodin EŠAD ZAIMOVIĆ od oca Rifata

sa rokom važenja 10 (deset) godina.-----

Gospodin Esad Zaimović, je pristupio kod notara, u svojstvu Glavnog izvršnog direktora HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA, sa sjedištem u Ulici Josipa Broza Tita br.67, registarski broj 4-0004632/047, matični broj: 02085020, (u daljem tekstu: davalac punomoćja).-----

2.Gospođa JELENA VULETIĆ, od oca Milovana,

broj: 634141746, izdate od PJ Podgorica, dana 18.08.2007. (osamnaestog avgusta) godine, sa rokom važenja 10 (deset) godina.-----

Gospođa Jelena Vuletić, je pristupila kod notara, u svojstvu Izvršnog direktora HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA za poslove upravljanja rizicima, sa sjedištem u Ulici Josipa Broza Tita br.67, registarski broj 4-0004632/047, matični broj: 02085020, (u daljem tekstu: davalac punomoćja).-----

3.Gospodin ALEKSANDAR MITROVIĆ, od oca Ljuba,

decembra dvije hiljade devete) godine, sa rokom važenja 10 (deset) godina.-----

Gospodin Aleksandar Mitrović, je pristupio kod notara, u svojstvu Izvršnog direktora HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA za poslove finansija i informatike, sa sjedištem u Ulici Josipa Broza Tita br.67, registarski 4-0004632/047, matični broj: 02085020, (u daljem tekstu: davalac punomoćja).-----

4.Gospođa ANA GOLUBOVIĆ, od oca Miodraga,

državljanica Crne Gore, čiji sam identitet utvrdila, na osnovu lične karte broj: 771445083, izdate

Af

A. Golubović

Mitrović

M. Radović

1

od PJ Podgorica, dana 01.08.2008. (prvog avgusta dvije hiljade osme) godine, sa rokom važenja od 10 (deset) godina.

Gospođa Ana Golubović, je pristupila kod notara, u svojstvu Izvršnog direktora **HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA** za komercijalne poslove, sa sjedištem u Ulici Josipa Broza Tita br.67, registarski broj 4-0004632/047, matični broj: 02085020, (u daljem tekstu: davalac punomoćja).

Esad Zaimović, Jelena Vuletić, Aleksandar Mitrović i Ana Golubović, u daljem tekstu biće označeni kao zakonski zastupnici davaoca punomoćja.

Uvidom u Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, za Hipotekarnu

Hipotekarne banke A.D. Podgorica i preduzimanje ovog pravnog posla.

Nakon što sam se uvjerila u pravu volju stranaka, objasnila im pravne domete i posljedice ovog pravnog posla, te ustanovila da su sposobne i ovlašćene za preduzimanje ovog pravnog posla, prisutne stranke su izjavile sljedeće:

P U N O M O Ć J E

Opunomoćujemo:

1. BOBANA LIČINU, r. [redacted] e) 8, [redacted]

[redacted] službe administrativnih i [redacted] s, izdata od PJ Podgorica, dana 28.01.2010. (dvadeset osmog januara dvije hiljade desete godine) sa rokom važenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: punomoćnik).

2. NIKOLIĆ BOŠKA, [redacted]

osme) godine, sa rokom važenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: punomoćnik).

3. MILOŠEVIĆ SILVU, [redacted]

devete) godine u [redacted]

[redacted] Podgorica, državljaninica crne gore, broj matične knjige 022-11007, [redacted] maja dvije hiljade desete) godine, sa rokom važenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: punomoćnik).

-da svako od njih, pojedinačno, u ime i za račun Hipotekarne banke AD, može vršiti ovjeru potpisa zakonskih zastupnika Hipotekarne banke A.D. Podgorica, kod notara, pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Na osnovu ovog punomoćja, punomoćnici su ovlašćeni da potvrđuju potpise zakonskih zastupnika davaoca punomoćja, isključivo ukoliko prezentuju posebno punomoćje potpisano od strane zakonskih zastupnika davaoca punomoćja i ovjereno pečatom banke, a u kojem posebnom punomoćju će biti naveden naziv i djelovodni broj pismena na kojem se potpisi ovjeravaju.

Ovo punomoćje se odnosi i na pismena na kojima je, uz pojedinačna punomoćja, ovjeren potpis zakonskih zastupnika davaoca punomoćja kod notara Sonje Radović, a koja nose sljedeće poslovne oznake: OVP-97/2011, OVP-145/2011, OVP-211/2011, OVP-275/2011, OVP-279/2011, OVP-285/2011, OVP-5/2012, OVP-6/2012, OVP-7/2012, OVP-23/2012, OVP-53/2012, OVP-

[Handwritten signatures and initials]

UZZ.br.656/2012

116/2012, OVP-117/2012, OVP-149/2012, OVP-150/2012, OVP-151/2012, OVP-152/2012, OVP-153/2012, OVP-167/2012, OVP-173/2012, OVP-215/2012, OVP-269/2012, OVP-270/2012, OVP-271/2012, OVP-272/2012, OVP-277/2012, OVP-320/2012, OVP-321/2012, OVP-322/2012, OVP-348/2012, OVP-349/2012, OVP-356/2012, OVP-357/2012, OVP-358/2012, OVP-359/2012, OVP-360/2012, OVP-361/2012, OVP-368/2012, OVP-369/2012, OVP-370/2012, OVP-534/2012 i OVP-666/2012.

Ovo punomoćje važi do opoziva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Notar je stranke poučio i upozorio i na sljedeće:

Da ovo punomoćje proizvodi pravno dejstvo samo uz prezentovanje posebnog punomoćja, sa preciznim podacima o pismenu, na kojem punomoćnik potvrđuje potpis zakonskih zastupnika davaoca punomoćja.

Naknada za rad notara obračunata je prema notarskoj tarifi, i to na sljedeći način, nagrada po tarifnom broju 1 stav 8, u iznosu od 20,00 € i PDV od 17 %, u iznosu od 3,40 €, što predstavlja iznos od ukupno 23,40 € (dvadeset tri eura i četrdeset centi).

OTPRAVAK IZVORNIKA

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju

Davaoci punomoćja(4x)



Punomoćnik (3x)

Notar je strankama pročitao ovaj notarski zapis, neposrednim pitanjima uvjerio se da on odgovara volji stranaka, nakon čega su stranke izjavile da su razumjele sadržinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom, kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojeručno, kako slijedi, potpisuju u prisustvu ovog notara, te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar.

U Podgorici, dana 15.10.2012. (petnaestog oktobra dvije hiljade dvanaeste) godine u 13:40 h (trinaest časova i četrdeset minuta).

Za HIPOTEKARNU BANKU A.D. PODGORICA

Zakonski zastupnici



Esad Zaimović



Jelena Vuletić




Aleksandar Mitrović



Ana Golubović



Notar
Sonja Radović



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Identifikacioni broj

4-0004632/ 047
02085020

Datum promjene podataka: 31.08.2012

"HIPOTEKARNA BANKA" A.D. PODGORICA

Završene su sledeće promjene: upis p.i.

Datum zaključivanja ugovora: 02.10.1991

Datum donošenja Statuta: 02.10.1991

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. JOSIPA BROZA TITA BR. 67

Adresa za prijem službene pošte: UL. JOSIPA BROZA TITA BR. 67

Pretežna djelatnost: 6419 Ostalo monetarno posredovanje

Datum izmjene Statuta: 28.06.2012

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Ostvarenje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine: bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Projeklo kapitala: bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-3263-00

(Novčani .00, nenovčani .00)

Uprava u društvu

Ime i prezime:

Aleksandar Mitrović

Izvršni direktor za poslovanje

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Ana Golubović

Izvršni direktor za poslovanje

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Božana Kovačević

Zamjenik Predsjednika Odbora

()

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Esad Zaimović -

Član Odbora direk

Kolektivno- ()

Adresa:

Glavni Izvršni direktor - neograničeno ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Jelena Vuletić -

Izvršni direktor za poslovne upravlj

- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Renata Vinković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Sigifredo Montinari -

Član Odbora direktora -

Kolektivno- ()

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Snežana Pobi -

Član Odbora dire

Kolektivno- ()

Adresa:

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU "ERNST & YOUNG

MONTENEGRO" DOO PODGORICA 50537154 - 02759080

Djelovi društva

Naziv:

EKSPozITURA U TUZIMA 02085020

Esad Zaimović

6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:

FILIJALA U NIKŠIĆU 02085020

Nikola Milović

6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:

EKSPozITURA U TIVTU 02085020

Esad Zaimović

6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:

FILIJALA U HERCEG NOVOM 02085020

Ana Golubović

6419 Ostalo m

Naziv:
FILIJALA U BUDVI

Milica Kovačević
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
FILIJALA U BIJELOM POLJU 02085020

Ana Golubović
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
FILIJALA U BERANAMA 02085020

Rade Novović
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
EKSPozITURA U CETINJU 02085020

Esad Zaimović
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
FILIJALA U KOTORU 02085020

Diana Radović
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
FILIJALA U BARU 02085020

Nada Đurović
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
FILIJALA U PODGORICI 02085020

Nikola Špadije
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
EKSPozITURA U PODGORICI 02085020

Esad Zaimović
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
EKSPozITURA U PODGORICI 02085020

Mirko Babović
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
FILIJALA U ULCINJU 02085020

Driton Lunjić
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
EKSPozITURA U PODGORICI 02085020

Sovjetka Veljić
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
EKSPozITURA U PODGORICI 02085020


Ana Golubović
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Izdato 13.09.2012.god.



Ovlašćeno lice

Milo Paunović



CRNA GORA
NOTAR
RADOVIĆ SONJA
Podgorica, Ulica Serđara Jola Piletića br. 8/1

POTVRĐUJEM

Da je ovaj otpravak upoređen sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima, i da je doslovno podudaran sa izvornikom UZZ.br. 656/2012.

Ovaj otpravak je ovjeren i sadrži 1 (jedan) prilog prepisa notarskog akta i to: Izvod iz CRPS-a Poreske uprave.


Ovaj otpravak sastavljen je za **zakonskog zastupnika davaoca punomoćja, Golubović Anu.**

Naknada za rad notara obračunata je prema notarskoj tarifi, i to na sljedeći način, naknada po tarifnom broju 1 stav 8, u iznosu od 20,00 €, a što sa PDV-om od 17%, u iznosu od 3,40 €, čini iznos od ukupno 23,40 € (dvadeset tri eura i četrdeset centi).

UZZ.br. 656/2012

U Podgorici, dana 15.10.2012. (petnaestog oktobra dvije hiljade dvanaeste) godine.

NOTAR
RADOVIĆ SONJA



1234
5678
91011
121314
151617
181920
212223
242526
272829
303132
333435
363738
394041
424344
454647
484950
515253
545556
575859
606162
636465
666768
697071
727374
757677
787980
818283
848586
878889
909192
939495
969798
99100





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0566811/ 001
02777843

Datum promjene podataka: 02.02.2010

02.02.2011

"BRIDGEMONT"D.O.O. PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 28.01.2010

Datum donošenja Statuta: 28.01.2010

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: JISIPA BROZA TITA BR. 67

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: JISIPA BROZA TITA BR. 67

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

ALESSANDRO PICCHI-

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE
S.R.L.-1004832

Adresa:

RIM VIALE VAL PADANA 14 CAP 00141 ITALIA

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

RIVER FINANTIAL-

Adresa:

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

"HIPOTEKARNA BANKA" A.D. PODGORICA-0

Udio:
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Alessandro Picchi -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Milijan Todorović -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Nikola Špadijer -

Izvršni direktor - (

pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost
pravnih poslova ne prelazi 20.000,00 eura. U suprotnom samo sa
Predsjednikom Odbora direktora.)

- ()

Ovlašćeni zastupnik - (Individualno ovlašten da zastupa društvo
samo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna
vrijednost pravnih poslova ne prelazi 20.000,00 eura. U suprotnom
samo sa Predsjednikom Odbora direktora.)

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Oscar Ronzoni

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Pietro Giovannini -

Predsjednik odbora direktora

Pojedinačno- ()

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Renato Giovannini

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 206292

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Nikola Špadijer dostavio-la dokumenat za likvidaciju društva naziva **BRIDGEMONT** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica, registarski broj 50566811 sa sledećim prilogima:

Izjava o pokretanju skraćene likvidacije
Odluka o pokretanju skraćene likvidacije
Taksa za sud
Obrazac
Taksa za službeni list
Zahtijeva izmjenu:
likvidacija

Dokumentacija je podnijeta dana 03.12.2013.god.

Podgorica, dana 03.12.2013.god.

KONTROLNIK

M.P.

Saglasno članu 24a Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02,17/07) i odredbi Statuta društva BRIDGEMONT D.O.O. Podgorica, osnivači dana 03.12.2013.godine donose

**ODLUKU O POKRETANJU SKRAĆENOG POSTUPKA DOBROVOLJNE
LIKVIDACIJE DRUŠTVA BRIDGEMONT D.O.O. PODGORICA
REGISTARSKI BROJ 5-0566811/001**

Čl.1

Zbog otežanih uslova poslovanja, nemanja matrijalnog interesa i nemogućnosti daljeg rada odlučeno je da se sprovede skraćeni postupak dobrovoljne likvidacije Društva BRIDGEMONT D.O.O. Podgorica.

Čl.2

Shodno Zakonu o privrednim društvima, osnivači odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze Društva tri godine nakon brisanja Društva iz CRPS-a.

Čl.3

Skraćeni postupak dobrovoljne likvidacije ima se sprovesti pred Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici.

Čl.4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i osnivači su dužni da je dostave CRPS-u u roku od 4 dana od dana donošenja Odluke.

OSNIVAČI

ZA ALESSANDRO PICCHI-NOO14541, SEJŠELI
.....

ZA GIOVANNINI&PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L
.....

ZA RIVER FINANTIAL
.....

ZA HIPOTEKARNA BANKA A.D. PODGORICA
.....

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Nikola Špadijer

Opština:

Telefon:

e-mail:

Privredni subjekt

Matični broj:

02777843

Registarski broj:

5-0566811/001

Puni naziv:

BRIDGEMONT DOO

VRSTA LIKVIDACIJE

Dobrovoljna likvidacija

Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku

1. OSNOVNI PODACI

1.1. Datum pokretanja postupka

03.12.2013.

1.2. Datum odluke o likvidaciji

03.12.2013.

2. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTE

2.1. Država

CRNA GORA

2.2. Opština

PODGORICA

2.3. Mjesto:

PODGORICA

2.4. Ulica:

JOSIPA BROZA TITA

2.5. Broj:

67

3. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

CRNA GORA

3.2. Opština

PODGORICA

3.3. Mjesto:

PODGORICA

3.4. Ulica:


JOSIPA BROZA TITA

3.5. Broj:

67

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



4. IMOVINA

 Sa imovinom Bez imovine

5. PODACI O LIKVIDATORU

* Popunjava se u slučaju dobrovoljne likvidacije

5.1. Status: Likvidator

5.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

5.3. Ime i prezime:

NIKOLA ŠPADIJER

5.4. Adresa:

Država


Opština

Ulica:

5.5. Telefon

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



6. PODACI O LICIMA KOJA ODGOVARAJU SHODNO ČI. 24a ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

* Popunjava se u slučaju dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku

6.1. Status: Lice koje odgovara

6.2. MB / JMB:

6.3. Naziv / Ime i prezime: ALESANDRO PICCHI

6.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

6.1. Status: Lice koje odgovara

6.2. MB / JMB:

6.3. Naziv / Ime i prezime: GIOVANNINI&PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L.

6.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

6.1. Status: Lice koje odgovara

6.2. MB / JMB:

6.3. Naziv / Ime i prezime: RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED

6.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



6.1. Status: Lice koje odgovara

6.2. MB / JMB:

02085020

6.3. Naziv / Ime i prezime:

HIPOTEKARNA BANKA AD

6.4. Sjedište / Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

PODGORICA

Mjesto:

PODGORICA

Ulica:

JOSIPA BROZA TITA

Broj:

67

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





IZJAVA

Kojom GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L.-1004832, ITALIJA, Viale Val Padana 14, Rim, kao osnivač BRIDGEMONT D.O.O. iz Podgorice u skladu sa članom 24a Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i 17/07) izjavljuje da su izmirene sve obaveze prema povjeriocima uključujući obaveze prema zaposlenima i Poreskoj upravi.

Takođe izjavljujem da je GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L. neograničeno solidarno obavezan za obaveze gore navedenog Društva tri godine nakon brisanja iz Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

GIOVANNINI&PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L. - [REDACTED]

Prof. Renato Giovannini
(Svojeručni potpis)

Ov. br. 13287

OVJERA POTPISA
REPUBLIKA ITALIJA

Ja, doljepotpisani, VINCENZO TAVASSI, notar u Rimu, upisan u Registar notara za Rim, Veletri i Čivitavekju.

POTVRĐUJEM

Da je gđin GIOVANNINI [REDACTED]

[REDACTED] om prisustvu i pred mojim očima.

U Rimu, Via Emanuele Gianturco n. 5

Dana 28.10.2013. god.

Svojeručni potpis notara
Okrugli pečat notara



STALNI SUDSKI TUMAČ

Deja Piletić

na **ITALIJANSKI** jezik, postavljena
rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-1515/09 od 08.09.2009., potvrđujem
da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podgorici, dana 02-12-2013.



Deja Piletić
Potpis

DICHIARAZIONE

Con la quale la società GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE SRL – 1004832,

verso i creditori e dipendenti nonché verso l'Agenzia delle Entrate.

La società GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L. inoltre dichiara di essere illimitatamente responsabile degli obblighi della Società sopraindicata per un periodo pari a tre anni a partire dalla data di cancellazione dal Registro delle Imprese a Podgorica.

GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE

Il delegato, Renato Giovannini, Via Monte delle Gioie, 24 Roma, Italia

Carta di identità n. AU1784530

Prof. Renato Giovannini

REP. 13287

AUTENTICA DI FIRMA REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dottor Vincenzo TAVASSI, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,


CERTIFICO

che il signor:

- GIOVANNINI Renato nato a Roma (RM) il 19 giugno 1973 e ivi residente in via Monte delle Gioie n. 4, codice fiscale: GVN RNT 73H19 H501J, in qualità di Amministratore Unico della società GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L. con sede legale in Roma Via Venti Settembre n. 98/G, codice fiscale 07022081009;

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha firmato in calce al documento che precede alla mia presenza e vista.

In Roma, Via Emanuele Gianturco n. 5 il ventotto ottobre duemilatredici.





Četvrtasti pečat: Notar Paola Cardelli
Via Giovannini Antonelli 15
00157 Rim, tel: 08.80690422

POSEBNO PUNOMOĆJE

Doljepotpisani GIOVANNINI RENATO, rođen u Rimu 19. juna 1973. god, nastanjen u Rimu, u svojstvu generalnog direktora preduzeća GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L, sa sjedištem u Rimu, Via Venti Settembre n. 98/G, upisanog u Privrednu komoru za industriju, zanatstvo i poljoprivredu u Rimu pod registraskim brojem: 1004832, i u Registar privrednih društava u Rimu – PIB i PDV broj:

daje posebno punomoćje gđinu Nikoli Špadijeru, rođenom 16. avgusta 1979. godine na Cetinju, sa prebivalištem u Podgorici, JMBG 1608979250012, državljaninu Crne Gore, lična karta br. 03349128, izdata od MUP-a Podgorica sa rokom važenja do 21.08.2018,

da u ime i za račun GIOVANNINI&PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L.- 1004832 ITALIJA, osnivača preduzeća „Bridgemont“ d.o.o. Podgorica, može potpisati i ovjeriti kod notara Odluku o pokretanju skraćenog postupka dobrovoljne likvidacije društva „Bridgemont“ d.o.o. Podgorica, registarski broj 5-0566811/001.

Gorespomenuti gđin Nikola Špadijer je ovlašćen da preuzima sve pravne radnje kako bi se gore navedeni postupak izveo do kraja, te da lično ili davanjem ovlašćenja drugom zastupniku može vršiti popravke, izmjene i dopune prijave, priloga, podnositi dokumenta i preuzeti od suda rješenja i druga akta.

Ovo punomoćje važi do okončanja postupka kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

U Rimu, 24. april 2013. godine

Renato Giovannini
(Svojeručni potpis)



Ovjera potpisa

Ov. Br. 23809

Ja, doljepotpisana, PAOLA CARDELLI, notar u Rimu, sa kancelarijom u ulici Via
Giovannini Antonelli nn. 15717, upisana u Registar notara za Rim, Veletri i Čivitavekju,

POTVRĐUJEM

Da je gđin GIOVANNINI RENATO,
Rimu, u svojstvu generalnog direktora društva GIOVANNINI & PARTNERS

U Rimu, Giovannini Antonelli nn. 15717

Dana 24.04.2013. god.

Svojeručni potpis notara

Okrugli pečat notara



Paola Cardelli

STALNI SUDSKI TUMAČ

Deja Piletić

ITALIJANSKI jezik, postavljena
ješe njem ministra pravde Erne Core
broj: 03-1515/09 od 08.09.2009., potvrđujem
da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podupmici, dana 02.12.2013



DPiletić
Potpis

Il soprannominato procuratore è autorizzato a compiere tutti gli atti o negozi giuridici che riguardano la procedura di cui sopra, nonché ad apportare modifiche e integrazioni, consegnare documenti e ricevere dal Tribunale le delibere e altri atti, personalmente o conferendo la procura ad altro procuratore.

La presente procura è valida fino alla conclusione della procedura presso il Registro Centrale delle Imprese a Podgorica.

Fare insomma, tutto quanto sarà necessario e richiesto per l'esatto espletamento della presente procura.

Roma 24 aprile 2013

Paola Cardelli
Notaria


Repertorio n. 23809

Io sottoscritto Dr. PAOLA CARDELLI Notaio in Roma, con studio in Via Giovanni Antonelli n. 15/17, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

che il signor GIOVANNINI RENATO, nato a Roma il 19 giugno 1973, domiciliato per la carica ove appresso, quale Amministratore Unico della "GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.r.l.", con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 98/G, della cui identità personale io Notaio sono certo, ha firmato il suesposto atto alla mia presenza.

Roma, Via Giovanni Antonelli n. 15/17, li ventiquattro aprile duemilatreddici.





Djelovodni broj: 36582777

dana, 29.10.2013.

PRIVREDNA KOMORA ZA INDUSTRIJU, ZANATSTVO I POLJOPRIVREDU, RIM

-KANCELARIJA ZA REGISTRACIJU PREDUZEĆA-

REDOVNA SEKCIJA

POTVRDA O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj: 07022081009

Registar privrednih subjekata u Rimu:

Datum upisa: 09.04.2002.

Upisana u REDOVNU sekciju

Naziv preduzeća: Giovannini & Partners Corporate Finance s.r.l.

Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Pravno sjedište: Rim (RM), Via Venti Settembre 98/G, poštanski br: 00187

Zvanična adresa elektronske pošte: GIOVANNINI@ARUBAPEC.IT

Osnivački akt donesen dana: 15. mart 2002.

Datum isteka trajanja društva: 31. 12. 2030.

Svrha djelatnosti:

Pružanje dalje u tekstu pobrojanih usluga industrijskim, privrednim, bankarskim, osiguravajućim i uopšteno finansijskim društvima, kao i javnim i privatnim agencijama za pružanje usluga, profesionalnim klijentima i fizičkim licima koji ne moraju obavezno vršiti privrednu djelatnost:

- Usluge konsaltinga, izvođenja studija, istraživanja i projektovanja u oblasti finansija, investicija, upravljanja, planiranja i nadzora, valute, informacionih sistema, trgovine i marketinga kao i izdavačke djelatnosti s izuzetkom izdavaštva dnevnih novina;
- Organizovanje i izvođenje kurseva profesionalne obuke.



Društvo može da obavlja svoju djelatnost angažujući i treća lica, uz ustupanje sopstvene organizacione strukture istima. Takođe, u cilju vršenja svoje djelatnosti, Društvo može da obavlja sve trgovinske, industrijske, finansijske radnje, koje se tiču nepokretnosti i pokretnosti (u vezi sa ovim posljednjim izuzetak predstavljaju aktivnosti regulisane Vladinim dekretom br. 385/1993 i aktivnosti regulisane zakonom 58/1998). Društvo može da preuzima udio ili učešće akcionarsko ili druge vrste u drugim društvima, preduzećima ili udruženjima istih ili sličnih djelatnosti i da pruža garancije i jemstva i za obveznice trećih lica

FORME UPRAVLJANJA I NADZORA:

Generalni direktor

Minimalan broj direktora: 1

INFORMACIJE O STATUTU

Podjela dobiti i gubitaka među partnerima

Neto dobit iz bilansa stanja i uspjeha (nakon što se oduzme suma koja odgovara najmanje dvadesetom dijelu ukupnog iznosa, a koja se opredjeljuje za fond rezerve sve dok ovaj ne dostigne petinu kapitala), koristi se u skladu sa onim kako je utvrđeno u odluci kojom partneri usvajaju bilans.

Ovlašćenja generalnog direktora

Redovno i vanredno upravljanje Društvom bez ikakvog ograničenja spada u nadležnost generalnog direktora ili upravnog odbora koji čini promjenljivi broj članova u rasponu od tri do pet članova što se utvrđuje na osnivačkoj skupštini u trenutku imenovanja njegovih članova.

Mandat upravnog organa je neograničen, sve do njegovog opoziva od strane skupštine ili u slučaju njegove ostavke, a njegovi članovi mogu biti birani i van redova partnera/akcionara.

Potpis i zastupanje Društva pred trećim licima i pred sudom u svim radnjama koje se tiču redovnog ili vanrednog upravljanja u ostvarivanju svrhe djelatnosti, spadaju u nadležnost generalnog direktora ili predsjednika upravnog odbora.

Generalni direktor ili predsjednik upravnog odbora mogu imenovati, i izvan redova partnera, posebne punomoćnike za izvršenje određenih radnji u okvirima ovlašćenja koja im pripadaju.

Klauzule o raskidu

Pravo raskida, osim u slučajevima predviđenim zakonom, pripada partneru koji nije prihvatio:

-produženje roka trajanja preduzeća;

-uvećanje kapitala koje treba da se izvrši, u cjelosti ili djelimično, putem ponude udjela nove emisije trećim licima sa izuzećem ili ograničenjem prečeg prava upisa.



Partner koji namjerava da iskoristi pravo raskida moraće o tome da obavijesti upravni organ preporučenim pismom.

Preporučeno pismo mora biti poslato u roku od trideset dana od dana kada je odluka partnera ili skupštine, koja opravdava primjenu prava raskida, upisana u Registar privrednih subjekata, ili, ako to nije predviđeno, od dana prepisa iste u Knjigu odluka partnera. Mora sadržati podatke o partneru koji izlazi iz društva i adresu za korespondenciju u vezi sa tim pitanjem.

Ako se razlog koji opravdava primjenu prava raskida ne odnosi na neku određenu odluku, u tom slučaju rok za slanje preporučenog pisma počinje da teče od dana kada je partner postao upoznat sa njim.

Upravni organ je u svakom slučaju u obavezi da saopšti partnerima činjenice koje mogu da uzrokuju primjenu prava raskida u roku od dvadeset dana od datuma kada je došao do tog saznanja.

Pravo raskida počinje sa realizacijom od dana kada je spomenuto saopštenje primljeno u sjedištu društva što treba da bude zabilježeno u Knjizi partnera, osim u slučajevima o kojima u posljednjem stavu člana 2473 Građanskog zakonika.

Po pitanju utvrđivanja sume novca za isplatu partnera koji izlazi iz društva, kao i rokova i načina same isplate, važe odredbe predviđene članom 2473, stav 3 i 4 Građanskog zakonika.

INFORMACIJE O IMOVINSKOM I FINANSIJSKOM STANJU DRUŠTVA

Osnivački kapital izražen u Eurima:

Određen: 10.000,00

Upisan: 10.000,00

Uplaćen: 10.000,00

Novčani ulog

DJELATNOST

Datum početka vršenja djelatnosti preduzeća: 13.10.2006.

Djelatnost koja se obavlja u poslovnom sjedištu:

Konsultantske aktivnosti u vezi sa planiranjem i upravljanjem preduzećima

UPRAVNI ORGANI

GIOVANNINI RENATO (Zastupnik preduzeća)

Generalni direktor imenovan dana 15.03. 2002.

Trajanje mandata: do opoziva



Uvjerenje sadrži podatke registrovane zaključno sa današnjim datumom izdavanja istog.

Ovo uvjerenje ne može se izdavati organima javne upave ili privatnim vršiocima javnih usluga.

Ovjeriti dvijema taksenim markama u vrijednosti od po 16,00 Eura

Ovlašćeni službenik
Piero Abate
(Svojeručni potpis)

Uvjerenje izdato putem automatizovanog informacionog sistema kod:
Buellis e Partners
Adresa: Via XX septembar 98/G
00185 Rim (RM)

Dokument snabdjeven pečatom Privredne Komore u Rimu – Kancelarija za registraciju
privrednih društava u Redovna sekcija.



STALNI SUDSKI TUMAČ

Deja Piletić

za **ITALIJANSKI** jezik, postavljena
rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-1515/09 od 08.09.2009., potvrđujem
da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podgorici, dana 02.12.2013.



Deja Piletić

Potpis

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA



Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07022081009
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 09/04/2002

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/04/2002

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1004832

Denominazione: GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
ROMA (RM) VIA VENTI SETTEMBRE, 98/G CAP 00187

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: GIOVANNINI@ARUBAPEC.IT

Costituita con atto del 15/03/2002

Durata della società:
data termine: 31/12/2030

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SEGUITO SPECIFICATI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, BANCARIE, ASSICURATIVE E FINANZIARIE IN GENERE, NONCHE' ALLE AZIENDE DI EROGAZIONE PUBBLICHE E PRIVATE, AGLI STUDI PROFESSIONALI ED A PERSONE FISICHE, ANCHE NON ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALE:

- CONSULENZA, STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONE NELLE AREE FINANZIARIE, DI INVESTIMENTO, AMMINISTRATIVA, DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, VALUTARIA, DEI SISTEMI INFORMATIVI, COMMERCIALE E DI MARKETING IVI COMPRESSE LE RELATIVE ATTIVITA' EDITORIALI, CON L'ESCLUSIONE DELLA EDIZIONE DI GIORNALI QUOTIDIANI;
- L'ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE VALENDOSI DELL'OPERA DI TERZI, PROFESSIONISTI E NON, CON FACOLTA' DI CONCEDERE IN USO AI MEDESIMI LA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

LA SOCIETA' POTRA' POI COMPIERE OGNI OPERAZIONE STRUMENTALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA, IMMOBILIARE E MOBILIARE (AD ECCEZIONE IN QUESTO ULTIMO CASO DELLE ATTIVITA' REGOLATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 385/1993 E DELLE ATTIVITA' REGOLATE DALLA LEGGE 58/1998) COMPRESA L'ASSUNZIONE DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI AZIONARIE E NON, IN IMPRESE, SOCIETA' O ASSOCIAZIONI AVENTI SCOPI ANALOGHI O COMPLEMENTARI E LA PRESTAZIONE DI GARANZIE, INCLUSE QUELLE FIDEIUSSORIE, ANCHE PER OBBLIGAZIONI DI TERZI.

Il Conservatore
Dott. Pietro Abate
Suis

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- AMMINISTRATORE UNICO
numero componenti in carica: 1

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTA UNA SOMMA CORRISPONDENTE ALMENO ALLA VENTESIMA PARTE DI ESSI DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE, VERRANNO DESTINATI SECONDO QUANTO STABILITO DAI SOCI NELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO:

LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE TANTO ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SONO AFFIDATE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE AD UN AMMINISTRATORE UNICO O AD UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO VARIABILE DI MEMBRI CHE VA DA TRE A CINQUE E CHE VERRA' DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AL MOMENTO DELLA SUA NOMINA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO DURA IN CARICA A TEMPO INDETERMINATO, FINO A REVOCA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA, O DIMISSIONI ED I SUOI MEMBRI POTRANNO ESSERE NOMINATI ANCHE TRA PERSONE NON SOCIE.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED ANCHE IN GIUDIZIO, PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE, SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO NOMINARE, ANCHE TRA I NON SOCI, PROCURATORI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI ATTI O DI SINGOLE CATEGORIE DI ATTI, NEI LIMITI DEI POTERI SPETTANTIGLI.

Clausole di recesso:

IL DIRITTO DI RECESSO, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, COMPETE AL SOCIO CHE NON ABBA CONSENTITO:

- LA PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DELLA SOCIET ;
- L'AUMENTO DEL CAPITALE DA ATTUARSI, IN TUTTO O IN PARTE, MEDIANTE OFFERTA DELLE PARTECIPAZIONI DI NUOVA EMISSIONE A TERZI CON ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE.

IL SOCIO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DOVR DARNE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

LA RACCOMANDATA DOVR ESSERE SPEDITA ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL GIORNO IN CUI LA DECISIONE DEI SOCI O LA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE CHE LEGITTIMA IL RECESSO STATA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O, SE NON PREVISTA, DALLA TRASCRIZIONE DELLA STESSA NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI, CON L'INDICAZIONE DELLE GENERALIT DEL SOCIO RECEDENTE E DEL DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO.

SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO DIVERSO DA UNA DECISIONE, IL DETTO TERMINE DECORRE DAL GIORNO IN CUI IL SOCIO RECEDENTE COMUNQUE VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO MEDESIMO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO COMUNQUE TENUTO A COMUNICARE AI SOCI I FATTI CHE POSSONO DAR LUOGO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI NE VENUTO A CONOSCENZA.

IL DIRITTO DI RECESSO SI INTENDE ESERCITATO IL GIORNO IN CUI LA RELATIVA COMUNICAZIONE PERVENUTA ALLA SEDE DELLA SOCIET E DEL RELATIVO ESERCIZIO DEVE ESSERE FATTA ANNOTAZIONE NEL LIBRO DEI SOCI, SALVO IL DISPOSTO DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2473 C.C.

PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE AL SOCIO RECEDUTO, I TERMINI E LE MODALIT DI PAGAMENTO DELLA STESSA, VALGONO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2473, TERZO E QUARTO COMMA, C.C..

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 10.000,00
sottoscritto 10.000,00
versato 10.000,00
conferimenti in DENARO

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 13/10/2006

Attivita' esercitata nella sede legale:
CONSULENZA AMMINISTRATIVO GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* GIOVANNINI RENATO (rappresentante dell'impresa)
nato a ROMA (RM) il 19/06/1973
codice fiscale: GVMRNT73H19H501J
firma depositata
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 15/03/2002
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Apporre nr.bolli 2 di Euro 16,00 ciascuno
IL CONSERVATORE

Dott. Pietro Abate

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

Il Conservatore
Dott. Pietro Abate
Suis

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

BUELLIS E PARTNERS SRL
Indirizzo : VIA XX SETTEMBRE 98/G
00185 ROMA RM



C.C.I.A.A.

C.C.I.A.A.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



C.C.I.A.A.

C.C.I.A.A.



IZJAVA

Kojom ja ALESSANDRO PICCHI [REDACTED]

Takođe izjavljujem da sam neograničeno solidarno obavezan za obaveze gore navedenog Društva tri godine nakon brisanja iz Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

ALESSANDRO PICCHI [REDACTED]

Svojeručni potpis

Potvrđuje se vjerodostojnost potpisa kojim je ovu izjavu potpisao Alessandro Picchi, čiji je identitet utvrđen na osnovu [REDACTED]

Četvrtasti pečat:

Generalni konzulat F [REDACTED]

Generalni konzul Fr [REDACTED]

Svojeručni potpis

Okrugli pečat: Generalni konzulat Republike Sejšeli

15.10.2013.



STALNI SUDSKI TUMAČ
Deja Piletić

za **ITALIJANSKI** jezik, postavljena
rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-1515/09 od 08.09.2009., potvrđujem
da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podgorici, dana 02.12.2013.



DPiletić
Potpis



IZJAVA

Ja, doljepotpisani ALESSANDRO PICCHI, državljanin Republike Sejšeli, rođen u Vijaređu –

It

IZJAVLJUJEM

Da je pasoš [redacted] Mahe – Sejšeli, dana 09. 02. 2006. istekao dana 09. 02.

[redacted]

Davalac izjave

Alessandro Picchi

Svojeručni potpis



OPALNI SUDSKI TUMAC

Deja Piletić

ITALIJANSKI jezik, pripremljena
prema zahtjevu ministra pravde Crne Gore
broj: 03-1515/09 od 08.09.2009., potvrđujem
da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podgorici, dana 02.12.2013.



M. Piletić
Potpis

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
ODBOR DIREKTORA
Broj: 02-8150/12
Podgorica, 20.12.2012. godine

Na osnovu člana 41. Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, Odbor direktora na III sjednici, održanoj dana 20.12.2012. godine, donosi

ODLUKU

o sprovođenju skraćenog postupka dobrovoljne likvidacije nad Bridgemont d.o.o. Podgorica

Član 1.

Hipotekarna banka AD Podgorica („Banka“), kao osnivač i vlasnik 1/10 (jedne desetine) udjela privrednog društva Bridgemont d.o.o. Podgorica („Društvo“), saglasna je da se izvrše aktivnosti u cilju sprovođenja skraćenog postupka njegove dobrovoljne likvidacije, a zbog neposlovanja.

Član 2.


Ovlašćuje se Esad Zaimović, glavni izvršni direktor i Aleksandar Mitrović, izvršni direktor za poslove finansija i informatike da u ime i za račun Banke potpišu Odluku o sprovođenju skraćenog postupka dobrovoljne likvidacije nad Društvom i Izjavu, u skladu sa članom 24a Zakona o privrednim društvima, da su izmirene sve obaveze prema povjericima uključujući obaveze Društva prema zaposlenima i Poreskoj upravi i da je Banka neograničeno solidarno obavezna za obaveze Društva tri godine nakon brisanja iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Ovlašćuje se Nikola Špadijer, izvršni direktor Društva da u ime i za račun Banke izvrši sve potrebne radnje kako bi se sproveo skraćeni postupak dobrovoljne likvidacije Društva kod Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave i Poreske uprave u Podgorici, kao i drugih organa Crne Gore, a u skladu sa zakonskim propisima.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Sigilfredo Montinari

A circular stamp of the Hipotekarna banka AD Podgorica is visible, containing the text "HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Obrazloženje

Hipotekarna banka AD Podgorica osnivač je i vlasnik 1/10 udjela u privrednom društvu Bridgemont d.o.o. Podgorica. Kako je u kontaktu sa drugim osnivačima i vlasnicima preostalih 9/10 udjela u istom društvu – RIVER FINANTIAL i GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L. usaglašen stav da više ne postoji opravdan poslovni interes za daljim postojanjem ovog društva iz razloga neposlovanja, to je odlučeno kao u dispozitivu Odluke.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alessandro Picchi, cittadino delle Repubblica delle Seychelles, nato a Viareggio – Italia – il 24 Febbraio 1957, con la presente ad ogni effetto di legge

DICHIARA

Che il precedente passapo rilasciato a Mahe – Seychelles – in
 passaporto numero N0061402 rilasciato a
Mahe – Seychelles – in data 09 marzo 2011.

In fede per usi di legge.


Alessandro Picchi

Il delegante, signor ALESSANDRO PICCHI, N0061402, Seychelles, nato a Viareggio, il 24 febbraio 1957, in base alla volontà propria e cosciente di tutti gli effetti del presente negozio giuridico conferisce la presente

PROCURA

con la quale si autorizza

il signor Nikola Špadije

r
c


Interni), data della scadenza 21.08.2018.

- a sottoscrivere e far convalidare dal notaio in nome e per conto del signor ALESSANDRO PICCHI, Seychelles, la Delibera sulla messa in liquidazione volontaria breve della società Bridgemont d.o.o. Podgorica, numero registro 5-0566811/001.
- a rappresentare il signor ALESSANDRO PICCHI, N


Il soprannominato procuratore è autorizzato a compiere tutti gli atti o negozi giuridici che riguardano la procedura di cui sopra, nonché ad apportare modifiche e integrazioni, consegnare documenti e ricevere dal Tribunale le delibere e altri atti, personalmente o conferendo la procura ad altro procuratore.


La presente procura è valida fino alla conclusione della procedura presso il Registro Centrale delle Imprese a Podgorica.

A. Firuzza, li 15/10/2013


ALESSANDRO PICCHI

THIS IS TO CERTIFY THAT THE PRESENT DOCUMENT HAS BEEN SIGNED
IN FRONT OF ME BY ALESSANDRO PICCHI, PROBABLY KNOWN, HOLDER OF
SRI LANKAN PASSPORT. N0061402.


GENERAL HON. CONSULATE
REPUBLIC OF SEYCHELLES
THE HONORARY GENERAL CONSUL
FRANCO PICCHI





Davalac punomoćja ALESSANDRO PICCHI [redacted]
24.02.1957. na osnovu slobodne volje, svjestan pravnih učinka i posljedica ovog posla,
daje

PUNOMOĆJE

kojim se ovlašćuje

Nikola Špadijer, [redacted]
[redacted]

- Da u ime i za račun ALESSANDRO PICCHI-NOO [redacted] Bridgemont doo Podgorica, može potpisati i ovjeriti kod notara odluku o pokretanju skraćenog postupka dobrovoljne likvidacije društva Bridgemont d.o.o. Podgorica registarski broj 5-0566811/001.
- Da u ime i za račun ALESSANDRO PICCHI-NOO14541, SEJŠELI, osnivača Bridgemont doo Podgorica, može da zastupa istog u postupku pokretanja skraćenog postupka dobrovoljne likvidacije Bridgemont doo Podgorica, da može da preuzima sve pravne radnje u ovom postupku, te da lično ili davanjem ovlašćenja drugom zastupniku može vršiti popravke, izmjene i dopune prijava, priloga, podnositi dokumenta i preuzeti od Suda rješenja i druga akta.

Ovo punomoćje važi do okončanja postupka kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

U Firenzi, 15.10. 2013. godine

Alessandro Picchi, [redacted]
Svojeručni potpis

Potvrđuje se vjerodostojnost potpisa kojim je ovu izjavu potpisao Alessandro Picchi, čiji je identitet utvrđen na osnovu [redacted]

Četvrtasti pečat:

Generalni konzulat Republike Sejšeli

Generalni konzul Franco Picchi

Svojeručni potpis

Okrugli pečat: Generalni konzulat Republike Sejšeli



STALNI SUDSKI TUMAC

Deja Piletić

za **ITALIJANSKI** jezik, postavljena
na rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-1515/09 od 08.09.2009., potvrđujem
da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U *Podgorici*, dana *02. 12. 2013*



Deja Piletić
Potpis

STALNI SUDSKI TUMAČ

Deja Piletić

za **ITALIJANSKI** jezik, postavljena
rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-1515/09 od 08.09.2009., potvrđujem
da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podgorici, dana 02.12.2013.




Deja Piletić
Potpis

DICHIARAZIONE


Io, sottoscritto ALESSANDRO PICCHI – Seychelles, in qualità di fondatore della società BRIDGEMONT D.O.O. Podgorica, ai sensi dell'articolo 24a della Legge sulle Imprese (Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Montenegro n. 6/02 e 17/07) dichiaro di aver effettuato il pagamento di tutti i debiti verso i creditori e dipendenti nonché verso l'Agenzia delle Entrate.

Dichiaro inoltre di essere illimitatamente responsabile degli obblighi della Società sopraindicata per un periodo pari a tre anni a partire dalla data di cancellazione dal Registro Centrale delle Imprese a Podgorica.

ALESSANDRO PICCHI-N0061402, Seychelles


.....

THIS IS TO CERTIFY THAT THE PRESENT DOCUMENT HAS BEEN SIGNED
IN FRONT OF ME BY ALESSANDRO PICCHI, PERSONALLY KNOWN, HOLDER
OF SEYCHELLES PASSPORT N°


GENERAL HON. CONSULATE
REPUBLIC OF SEYCHELLES
THE HONORARY GENERAL CONSUL
FRANCO PICCHI



15/10/2013



Davatelj punomoćja Oscar Ronzoni, rođen 09.06.1957 sa prebivalištem u Komu, Via Martino Anzi 32, u svojstvu ovlašćenog zastupnika RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED-3530609, ENGLESKA, na osnovu slobodne volje, svjestan pravnih dometa i posljedica ovog posla, daje

PUNOMOĆJE

kojim se ovlašćuje

Nikola Špadijer, rođ. [redacted] e na Cetinju, sa prebivalištem u Podgorici,

- Da u ime i za račun preduzeća RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED-3530609 ENGLESKA, može potpisati i ovjeriti kod notara Odluku o pokretanju skraćenog postupka dobrovoljne likvidacije društva „Bridgemont d.o.o.“ Podgorica registarski broj 5-0566811/001.
- Da u ime i za račun preduzeća RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED -3530609, ENGLESKA, osnivača „Bridgemont d.o.o.“ Podgorica, može da zastupa istog u postupku pokretanja skraćenog postupka dobrovoljne likvidacije „Bridgemont doo“ Podgorica, može da preuzima sve pravne radnje u ovom postupku, te da lično ili davanjem ovlašćenja drugom zastupniku može vršiti popravke, izmjene i dopune prijave, priloga, podnositi dokumenta i preuzeti od suda rješenja i druga akta.

Ovo punomoćje važi do okončanja postupka kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

U Komu, 15. 10. 2013. godine

Za RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED-3 [redacted]

Ovlašćeno lice

Svojeručni potpis



Na poleđini dokumenta:

Br. 1950 (hiljadudevetstopedeset)

U Luganu, Kanton Tičino, Švajcarska

Ja, notar, potvrđujem vjerodostojnost svojeručnog potpisa gđina Oscara Ronzonija, (M), rođenog 9. juna 1957, italijanskog državljanina s prebivalištem u Via Martino Anzi 32, Komo (Italija), u čiji sam identitet siguran.

Lugano, 22. 10. 2013.

Adv. Walter Zandrini, notar u Luganu

Svojeručni potpis

Okrugli pečat notara



Deja Piletić

STALNI SUDSKI TUMAČ

Deja Piletić

za **ITALIJANSKI** jezik, postavljena
rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-1515/09 od 08.09.2009., potvrđujem
da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U *Podgorici*, dana *02.12.2013.*



Deja Piletić
Potpis

Il delegante, signor Oscar Ronzoni, nato il 09 giugno 1957, residente a Como, via Martino Anzi 32 in qualità di rappresentante delegato della RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED-3530609 Inghilterra, in base alla volontà propria e cosciente di tutti gli effetti del presente negozio giuridico conferisce la presente

PROCURA

con la quale si autorizza

il signor Nikola Špadijer, nato il 16 agosto 1979 a Cetinje, residente a Podgorica, numero di

- a sottoscrivere e far convalidare dal notaio in nome e per conto della società RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED-3530609 Inghilterra la Delibera sulla messa in liquidazione volontaria breve della società Bridgemont d.o.o. Podgorica, numero registro 5-0566811/001.
- a rappresentare la società RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED -3530609 Inghilterra, quale fondatore della società Bridgemont d.o.o. Podgorica, nella procedura breve di messa in liquidazione volontaria della società Bridgemont d.o.o.

Il soprannominato procuratore è autorizzato a compiere tutti gli atti o negozi giuridici che riguardano la procedura di cui sopra, nonché ad apportare modifiche e integrazioni, consegnare documenti e ricevere dal Tribunale le delibere e altri atti, personalmente o conferendo la procura ad altro procuratore.

La presente procura è valida fino alla conclusione della procedura presso il Registro Centrale delle Imprese a Podgorica.

Londra, li 15 Ottobre 2013

Per conto della RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED-3530609, Inghilterra


Il procuratore

AUTENTICA A TERGO



Avv. Walter ZANDRINI, notaio in Lugano



Walter Zandrini

1111

ALTERNATIVA & TERRORE



IZJAVA

Kojom RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED - [redacted]
Cranwood Street, London, kao osnivač preduzeća BRID [redacted]
u skladu sa članom 24a Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.0/02 i 1/107)
izjavljuje da su izmirene sve obaveze prema povjericima uključujući obaveze prema
zaposlenima i Poreskoj upravi.

Takođe izjavljujem da je RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED neograničeno
solidarno obavezan za obaveze gore navedenog Društva tri godine nakon brisanja iz
Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED - [redacted]
[redacted]

Svojeručni potpis

Na poledini dokumenta:

Br. 1949 (hiljadudevetstočetdesetdevet)
U Luganu, Kanton Tičino, Švajcarska
Ja, notar, potvrđujem vjerodostojnost svojeručnog potpisa gđina Oscara Ronzonija, (M),
rođenog 9. juna 1957, italijanskog državljanina s prebivalištem u Via Martino Anzi 32,
Komo (Italija), u čiji sam identitet siguran.

Lugano, 22. 10. 2013.

Adv. Walter Zandrini, notar u Luganu
Svojeručni potpis
Okrugli pečat notara



STALNI SUDSKI TUMAČ

Deja Piletić

na **ITALIJANSKI** jezik, postavljena
rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-1515/09 od 08.09.2009., potvrđujem
da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podgorici, dana 02.12.2013.



Deja Piletić

Potpis

DICHIARAZIONE

Con la quale la società RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED

nonche verso l'Agenzia delle Entrate.

La società RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED inoltre dichiara di essere illimitatamente responsabile degli obblighi della Società sopraindicata per un periodo pari a tre anni a partire dalla data di cancellazione dal Registro Centrale delle Imprese a Podgorica.

RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED -

AUTENTICA A TERGO

No. di rubrica 1949 (millenovecentoquarantanove) -----

In Lugano, Cantone Ticino, Confederazione Svizzera.-----

Certifico io notaio l'autenticità della firma a tergo dichiaratami essere stata apposta di proprio pugno dal signor: -----

Oscar Ronzoni, (M), nato il 9 (nove) giugno 1957 (millenovecentocinquantasette),
citt. italiano, residente in Via Martino Anzi 32, Como (I), persona a me nota. -----

Lugano, 22 (ventidue) ottobre 2013 (duemilatredici). -----

Avv. Walter ZANDRINI, notaio in Lugano



Walter Zandrini

(Grb)

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 2006.

Br. privrednog društva 3530609

Registar privrednih subjekata za Englesku i Vels ovim potvrđuje da je preduzeće RIVER

Registar dalje potvrđuje da je u skladu sa dokumentima iz evidencije preduzeća:

- a) MARGARET SCOTT direktor preduzeća,
- b) CITY SECRETARIES LIMITED obavlja dužnost sekretara preduzeća,
- c) Sjedište registrovane kancelarije je na adresi FINSGATE, 5-7 CRANWOOD STEET, LONDON EC1V 9EE,
- d) Osnivački ulog preduzeća je 1, 000 akcija, svaka u vrijednosti od 1 £,
- e) M.D.S. FINANCIAL je akcionar preduzeća.

Prema dokumentima iz evidencije o preduzeću i u nadležnosti Registra privrednih subjekata, preduzeće posluje do danas u skladu sa osnivačkim odredbama i ima barem 1 direktora, fizičko lice starosne dobi preko 16 godina.

Preduzeće posluje bez prestanka od svog osnivanja i Registar privrednih subjekata trenutno ne vodi nikakav sudski postupak u cilju brisanja preduzeća iz evidencije ili razrješenja istog od daljeg poslovanja. Prema saznanjima Registra, preduzeće nije u postupku likvidacije, ne podliježe administrativnom rješenju, niti je imenovan stečajni upravnik ili upravitelj imovine preduzeća. *****

Izdato u Agenciji za privredne registre, dana 8. novembra 2013.

(potpis, s.r.)

R J DAVIES

za Registar privrednih subjekata

Ova potvrda sadrži informacije evidentirane u Registru privrednih subjekata. Ova informacija dobijena je regularnim putem bez provjere. Iz tog razloga Registar privrednih subjekata ne može garantovati da je informacija u registru tačna ili kompletna.

Agencija za privredne registre

KRAJ PREVODA

Ja, Nela Vujačić, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-9/06, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.



STALNI SUDSKI TUMAČ

Nela Vujačić


ime i prezime

za engleski jezik,

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-9/06 od 05.05.2006., potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 15 €.

U Podgorici, dana 29. 11. 2013.



Nela Vujačić
Potpis





THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 3530609

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED (originally called RIVER CORPORATION LIMITED changed its name on 26th April 2006 to RIVER TRADING CORPORATION LIMITED which was changed on 19th December 2008 to RIVER FINANCIAL TRADING LIMITED each change having been made by resolution) was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 13th March 1998.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) MARGARET SCOTT is the director of the company,
- b) CITY SECRETARIES LIMITED is the secretary of the company,
- c) the situation of the registered office is FINSGATE, 5-7 CRANWOOD STREET, LONDON, UNITED KINGDOM EC1V 9EE,
- d) the issued capital of the company is 1,000 shares of £1 each,
- e) M.D.S. FINANCIAL SA is the shareholder of the company.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.*****

Given at Companies House, the 8th November 2013

R J DAVIES

for the Registrar of Companies

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.



Companies House

Saglasno članu 24a Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02,17/07) i odredbi Statuta društva BRIDGEMONT D.O.O. Podgorica, osnivači dana 03.12.2013.godine donose

**ODLUKU O POKRETANJU SKRAĆENOG POSTUPKA DOBROVOLJNE
LIKVIDACIJE DRUŠTVA BRIDGEMONT D.O.O. PODGORICA
REGISTARSKI BROJ 5-0566811/001**

Čl.1

Zbog otežanih uslova poslovanja, nemanja matrijalnog interesa i nemogućnosti daljeg rada odlučeno je da se sprovede skraćeni postupak dobrovoljne likvidacije Društva BRIDGEMONT D.O.O. Podgorica.

Čl.2

Shodno Zakonu o privrednim društvima, osnivači odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze Društva tri godine nakon brisanja Društva iz CRPS-a.

Čl.3

Skraćeni postupak dobrovoljne likvidacije ima se sprovesti pred Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici.

Čl.4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i osnivači su dužni da je dostave CRPS-u u roku od 4 dana od dana donošenja Odluke.

OSNIVAČI

ZA ALESSANDRO PICCHI-NOO14541, SEJŠELI
.....

ZA GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.R.L.
.....

ZA RIVER FINANTIAL-
.....

ZA HIPOTEKARNA BANKA A.D. PODGORICA
.....



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0566811/ 001
02777843

Datum promjene podataka: 02.02.2010

02.02.2011

"BRIDGEMONT"D.O.O. PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 28.01.2010

Datum donošenja Statuta: 28.01.2010

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: JISIPA BROZA TITA BR. 67

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: JISIPA BROZA TITA BR. 67

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

ALESSANDRO PICCHI

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

GIOVANNINI & PARTNERS CORPORATE FINANCE
S.R.L.-1004832

Adresa:

RIM VIALE VAL PADANA 14 CAP 00141 ITALIJA

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

RIVER FINAN

Adresa:

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

"HIPOTEKARNA BANKA" A.D. PODGORICA-02085020

Adresa:

UL. JOSIPA BROZA TITA BR. 67 PODGORICA



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 202008

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Nikola Špadijer dostavio-la dokumenat za likvidaciju društva naziva **BRIDGEMONT** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica, registarski broj 50566811 sa sledećim prilogima:

Izjava o pokretanju skraćene likvidacije
Odluka o pokretanju skraćene likvidacije
Taksa za sud
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Zahtijeva izmjenu:

Dokumentacija je podnijeta dana 17.07.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 17.07.2013.god.

M.P.

Povratno prijavi

03.12.2013

Udio:
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alessandro Picchi -
Član Odbora direktora
Pojedinačno- ()

Ime i prezime:
Miljan Todorović -
Član Odbora direktora
Pojedinačno- ()

Ime i prezime:
Nikola Špadijer -
Izvršni direktor - ()
pravnim poslovima
pravnih poslova ne prelazi 20.000,00 eura. U suprotnom samo sa
Predsjednikom Odbora direktora.)
- ()

Ovlašćeni zastupnik - (Individualno ovlašćen da zastupa društvo
samo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna
vrijednost pravnih poslova ne prelazi 20.000,00 eura. U suprotnom
samo sa Predsjednikom Odbora direktora.)
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Oscar Ronzoni
Član Odbora direktora
Pojedinačno- ()

Adresa:

Ime i prezime:
Pietro Giovannini
Predsjednik odbora
Pojedinačno- ()

Član Odbora direktora - ()
Pojedinačno- ()

Ime i prezime:
Renato Giovannini -
Član Odbora direktora
Pojedinačno- ()

Izdato 17.07.2013.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović